



BOSNA I HERCEGOVINA
VIJEĆE MINISTARA
Generalno tajništvo

Broj: 05-02-1-2116/11
Sarajevo, 9.11.2011. godine

BOSNA I HERCEGOVINA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
SARAJEVO

PRIM-JENO:		09 -11- 2011	
Generalni tajnik i Kancelarijena	Redni	bros	Broj
zadnjica	priloga		
01.02.2011 - 24 / /			

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BiH
- *Zastupnički dom* -
- *Dom naroda* -

S A R A J E V O

PREDMET: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprečavanju i suzbijanju zlouporabe opojnih droga

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 155. sjednici održanoj 13.7.2011. godine, utvrdilo je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprečavanju i suzbijanju opojnih droga, te zaključilo da se isti uputi Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine uz prijedlog da se razmatra po temeljnomy zakonodavnym postupku.

U svezi s navedenim, u privitku dostavljamo Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprečavanju i suzbijanju opojnih droga, na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku. Istodobno dostavljamo Pregled odredaba koja se mijenjaju i dopunjavaju, kao i elektronsku verziju Prijedloga zakona.

S poštovanjem,

GENERALNI TAJNIK
Zvonimir Kutleša



Na osnovu člana IV 4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na sjednici Predstavničkog doma, održanoj _____ 2011. godine i sjednici Doma naroda, održanoj _____ 2011. godine, usvojila je

**ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPREČAVANJU I SUZBIJANJU
ZLOUPOTREBE OPOJNIH DROGA**

Član 1.

U Zakonu o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga („Službeni glasnik BiH“, broj 8/06), (u dalnjem tekstu: Zakon), u članu 1., broj „1998.“ zamjenjuje se brojem „1988.“.

Član 2.

U članu 3. tačka 3. iza riječi: „kao i dio takve biljke“ se stavlja tačka i ostatak teksta se briše. Tačka 6. mijenja se i glasi:

„6. Preparat je otopina ili smjesa, u čvrstom ili tečnom stanju ili u bilo kojem fizičkom obliku, koja sadržava opojnu drogu, psihotropnu tvar, biljku iz koje se može dobiti opojna droga ili prekursor.“

U tač. 14. i 15. riječ „uživalac“ u različitim padežima zamjenjuje se riječju „korisnik“, u odgovarajućem broju i padežu.

Član 3.

Član 6. mijenja se i glasi:

„Član 6.

(Procjenjivanje godišnjih potreba opojnih droga)

(1) Procjenu godišnjih potreba opojnih droga i psihotropnih tvari koje se smiju proizvoditi i stavljati u promet na teritoriji Bosne i Hercegovine utvrđuje Stručno vijeće Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine (u dalnjem tekstu: Agencija za lijekove).

(2) Procjenu godišnjih potreba iz stava (1) ovog člana utvrđuje Agencija za lijekove na osnovu prijava pravnih lica ovlaštenih za proizvodnju, promet i posjedovanje opojnih droga.

(3) Prijave iz stava (2) ovog člana podnose se Agenciji za lijekove do 15. februara tekuće godine.

(4) Agencija za lijekove dostavlja podatke o godišnjim potrebama opojnih droga i psihotropnih tvari za teritoriju Bosne i Hercegovine Uredu za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga (u dalnjem tekstu: Ured za opojne droge) i Odjelu za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga (u dalnjem tekstu: Odjel za opojne droge) iz člana 8. ovog Zakona, entitetskim ministarstvima nadležnim za poslove zdravstva i nadležnom organu u Brčko Distriktu do 31. marta tekuće godine, a drugim organima uprave, zainteresovanim agencijama, službama, ustanovama ili drugim organima u Bosni i Hercegovini na njihov zahtjev.

(5) Međunarodnim tijelima, a posebno Međunarodnom odboru za kontrolu opojnih droga, podaci o godišnjim potrebama opojnih droga i psihotropnih tvari za teritoriju Bosne i Hercegovine dostavljaju se u skladu sa međunarodnim konvencijama o kontroli opojnih droga i drugim međunarodnim propisima i mehanizmima djelovanja.“

Član 4.

U članu 7., članu 25. stav (2), čl. 26. i 38., članu 42. st. (1) i (9), čl. 43, 60, 63, 67, 98. i 101. riječi: „i fizički“ u različitim padežima brišu se.

U članu 25. stav (5) tačka b), članu 42. stav (5) i članu 74. riječi: „ili fizički“ u različitim padežima, brišu se.

Član 5.

Član 8. mijenja se i glasi:

„Član 8.

(Komisija, Ured i Odjel za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga)

(1) Radi usklađivanja aktivnosti ministarstava i samostalnih upravnih organizacija u Bosni i Hercegovini, te drugih subjekata uključenih u provođenje Državne strategije nadzora nad opojnim drogama, sprečavanja i suzbijanja zloupotrebe opojnih droga u Bosni i Hercegovini, te radi promoviranja i kontrole provođenja Državne strategije, Vijeće ministara osniva Komisiju za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga (u dalnjem tekstu: Komisija za opojne droge).

(2) Radi organizacije sistemskog praćenja pojava, razmatranja pitanja i obavljanja drugih poslova u vezi sa primjenom ovog Zakona, implementacije Državne strategije i Akcionog plana, te radi pružanja stručne pomoći svim institucijama koje su zadužene za sprečavanje i suzbijanje zloupotrebe opojnih droga u Bosni i Hercegovini, a naročito u oblastima prevencije, edukacije, liječenja, rehabilitacije i resocijalizacije, represije, te statistike, istraživanja i evaluacije, Vijeće ministara osniva Ured za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga.

(3) Radi sistemskog praćenja pojava, prikupljanja i obrade podataka potrebnih za sprečavanje i suzbijanje nedozvoljene trgovine opojnom drogom, te ostalih kažnjivih djela vezanih za zloupotrebu opojnih droga, kao i koordiniranje aktivnosti policije, carinskih i drugih organa u borbi protiv zloupotrebe opojnih droga, Ministarstvo sigurnosti osniva Odjel za suzbijanje zloupotrebe opojne droge.

(4) U sastav Komisije za opojne droge po službenoj dužnosti ulaze ministar civilnih poslova, direktor Agencije za lijekove, entitetski ministri nadležni za poslove zdravstva i odgovorno lice u Brčko Distriktu, te šef Odjela za opojne droge.

(5) Ostala pitanja u vezi sa sastavom Komisije za opojne droge, te druga važna pitanja o njenom radu uređuje Vijeće ministara, a Komisija za opojne droge donosi poslovnik o radu. Stručne i administrativne poslove u vezi s radom Komisije za opojne droge obavlja Odjel za opojne droge, koji i prati izvršenje zaključaka Komisije za opojne droge.“.

Član 6.

U članu 9. tačka e) briše se.

Dosadašnje tač. f) i g) postaju tač. e) i f).

Član 7.

U članu 11. riječi: „(član 22.), te“ zamjenjuju se riječima: „te Ministarstvom vanjskih poslova, Uredom za opojne droge i“.

Član 8.

Iza člana 12. dodaje se novi član 12a. koji glasi:

„Član 12a.

(Djelokrug Ureda za opojne droge)

U obavljanju poslova iz člana 8. stav (2) ovog Zakona, Ured za opojne droge kao multisektoralno tјelo:

- a) Izraduje Državnu strategiju, Akcioni plan, druge podzakonske akte i mjere za provođenje ovog Zakona;
- b) Koordinira rad tijela državne uprave u oblasti suzbijanja zloupotrebe opojnih droga;
- c) Daje mišljenje u postupku donošenja općeg i posebnih programa za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga i brizi i pomoći ovisnicima, kao i da nadzire njihovo provođenje;

- d) Prima i analizira godišnje izvještaje o izvršenju Državne strategije i Akcionog plana za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga, te posebnih programa mjera za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga i brizi i pomoći ovisnicima, koja podnose nadležna ministarstva i upravne organizacije i o tome izvještava Komisiju za opojne droge;
- e) Prima i analizira izvještaje o ovisnicima o opojnim drogama;
- f) Prikuplja i analizira podatke o godišnjim potrebama opojnih droga koje se u skladu sa zakonom mogu proizvesti i staviti u promet, te prati uzgoj biljaka, uvoz, izvoz i tranzit opojnih droga i prekursora na osnovu izvještaja o dozvolama nadležnih organa;
- g) Vodi i održava državni informacioni sistem o drogama radi objave prikupljenih, objektivnih, usporedivih i pouzdanih podataka o drogama;
- h) Provodi, samostalno i u saradnji s tijelima državne vlasti i jedinicama lokalne samouprave te stručnim ustanovama, obrazovanja i naučna istraživanja u vezi sa problematikom ovisnosti o opojnim drogama i zloupotrebi opojnih droga;
- i) Pruža stručnu pomoć u izradi i provođenju programa za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga koje provode nevladine organizacije, te izdaje saglasnost za registraciju i prati rad nevladinih organizacija koje djeluju na području suzbijanja zloupotrebe opojnih droga;
- j) Osmisljava i koordinira provođenje informativnih i obrazovnih kampanja;
- k) Procjenjuje stanje zloupotrebe opojnih droga u društvu uz korišćenje indikatora međunarodnih stručnih organizacija;
- l) Saradjuje s organima na svim nivoima vlasti, ustanovama socijalne zaštite, odgojnim, obrazovnim, kulturnim, zdravstvenim i drugim ustanovama, vjerskim zajednicama, udruženjima, fondacijama, sredstvima javnog informiranja, te pravnim i fizičkim licima radi sprečavanja zloupotrebe opojnih droga;
- m) Saradjuje na stručnom nivou sa međunarodnim tijelima, ustanovama, udruženjima i drugim pravnim i fizičkim licima, te brine za uspješno odvijanje međunarodne saradnje u sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga;
- n) Pruža stručnu pomoć u radu Odjela za opojne droge;
- o) Brine se o tehničkoj podršci rada Komisije za opojne droge, te se stara o provedbi mjera i zaključaka donesenih od strane Komisije za opojne droge;
- p) Obavlja i druge poslove koje mu povjeri Vijeće ministara ili Komisija za opojne droge.“.

Član 9.

Član 13. mijenja se i glasi:

„Član 13.

(Djelokrug Odjela za opojne droge)

U obavljanju poslova iz člana 8. stav (3) ovog Zakona, Odjel za opojne droge:

- a) prima, analizira i vodi evidencije u elektronском облику о:
 - 1) поднесеним извјештajima o починjenim krivičnim djelima i zahtjevima za pokretanje prekršajnog postupka u vezi s opojnim drogama,
 - 2) pravosnažno osuđenim licima za krivična djela i prekršaje u vezi s opojnim drogama,
 - 3) izvršavanju zatvorske kazne i drugih sankcija prema tim počiniocima,
 - 4) oduzetim količinama opojne droge, psihotropnih tvari, biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga i prekursora,

- 5) novčanim sredstvima i drugoj imovinskoj koristi iz nedozvoljenog prometa opojnih droga, te
- 6) prijavama carinskih prekršaja u vezi s opojnim drogama;
- b) analize, informacije, izvještaje iz tačke a) ovog člana dostavlja policijskim organima;
- c) pruža stručnu pomoć i tehničku podršku Komisiji za uništavanje opojnih droga iz člana 80. ovog Zakona;
- d) analizira izvještaje o ostvarenom uvozu opojnih droga i prekursora po ovom Zakonu u cilju sprečavanja zloupotrebe i prevencije skretanja u ilegalne tokove opojnih droga i prekursora;
- e) sarađuje na stručnom nivou sa međunarodnim tijelima u sprečavanju i suzbijanju nedozvoljenog prometa opojnih droga;
- f) vrši upravni nadzor nad provođenjem ovog Zakona i propisa donesenih na osnovu ovog Zakona u okviru svog djelokruga propisanog ovim Zakonom i drugim propisima;
- g) prikuplja i analizira podatke o godišnjim potrebama opojnih droga koje se u skladu sa zakonom mogu proizvesti i staviti u promet, te prati uzgoj biljaka, uvoz, izvoz i tranzit opojnih droga i prekursora na osnovu izvještaja o dozvolama nadležnih organa;
- h) obavlja i druge poslove u oblasti suzbijanja zloupotrebe opojnih droga koje mu povjeri Vijeće ministara ili Komisija za opojne droge.“.

Član 10.

U članu 14. stav (2) riječi: „Sektor za carine Uprave“ zamjenjuju se riječju „Uprava“, a iza riječi: „prometa opojnih droga“ se stavlja tačka i ostatak teksta se briše.

U stavu (5) iza riječi: „Komisijom za opojne droge,“ dodaju se riječi: „Uredom za opojne droge,“.

Član 11.

U članu 23. stav (2) mijenja se i glasi:

„(2) Pod uvjetom iz člana 17. stav (4) ovog Zakona, odluku o izuzimanju iz stava (1) ovog člana za prekursore razvrstane u Tabelu IV. Liste 1. donosi Agencija za lijekove, a za prekursore razvrstane u Tabelu IV. Liste 2. donosi Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, nakon konsultacija sa Uredom za opojne droge. Ove odluke donose se na osnovu prethodnog vještačenja i stručnih zaključaka.“.

Član 12.

Iza člana 26. dodaje se novi član 26a. koji glasi:

„Član 26a.

(Uništavanje biljaka uzgojenih na nezakonit način)

(1) Biljke uzgojene suprotno odredbama ovog Zakona bit će snimljene na video i/ili foto, uzorkovane u skladu sa stručnim pravilima uzorkovanja i osiguravanja dokaza.

(2) Ostatak biljaka može biti uništen na licu mesta na osnovu odluke suda. Izvještaj o uništenju će biti podnesen sudu i Komisiji za uništavanje opojnih droga.“.

Član 13.

U čl. 31., 35., 36., 37., 39., 66., 67., 96. i 97. riječi: „Upravni odbor“ u različitim padežima, zamjenjuju se riječima: „Stručno vijeće“, u odgovarajućem padežu.

Član 14.

U članu 35. stav (1) riječi: „uvoz i izvoz“ zamjenjuju se riječima: „uvoz, izvoz i tranzit“.

U stavu (4) riječi: „iz stava (2)“ zamjenjuju se riječima: „iz stava (1)“.

Član 15.

U članu 39. stav (3) briše se.

Dosadašnji stav (4) postaje stav (3).

Član 16.

U članu 42. u stavu (1) riječ „ministra“ zamjenjuje se riječima: „Agencije za lijekove ili Ministarstva“.

U stavu (4) riječi: „izdaje ministar“ zamjenjuju se riječima: „za prekursore razvrstane u Tabelu IV. Liste 1. izdaje Agencija za lijekove, a za prekursore razvrstane u Tabelu IV. Liste 2. izdaje Ministarstvo“.

Član 17.

U članu 43. st. (1) i (2) zamjenjuju se stavom (1) koji glasi:

„(1) Samo pravnim licima koja su tehnički opremljena i imaju dozvolu Agencije za lijekove ili Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa za bavljenje proizvodnjom ili prometom prekursora dozvoljeno je obavljati uvoz, izvoz i tranzit prekursora razvrstanih u Tabelu IV., te njihovih preparata.“.

Dosadašnji stav (3) postaje stav (2).

Član 18.

Član 44. mijenja se i glasi:

„Član 44.

(Dozvola za uvoz, izvoz ili tranzit prekursora)

(1) Za prekursore razvrstane u Tabelu IV. Liste 1. može se izdati samo pojedinačna dozvola za svaki uvoz, izvoz ili tranzit.

(2) Dozvolu iz stava (1) ovog člana izdaje Agencija za lijekove, u roku od osam dana od dana prijema potpunog zahtjeva. Sadržaj zahtjeva propisuje Agencija za lijekove.

(3) Dozvola za uvoz, izvoz ili tranzit prekursora razvrstanih u Tabelu IV. Liste 2. može se izdati za određenu pošiljku (pojedinačna dozvola) ili određenu vrstu i količinu tvari u određenom periodu (zbirna dozvola).

(4) Dozvolu iz stava (3) ovog člana izdaje Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, u roku od osam dana od dana prijema potpunog zahtjeva. Sadržaj zahtjeva propisuje Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa .“.

Član 19.

U članu 45. stav (1) mijenja se i glasi:

„(1) Dozvola za obavljanje djelatnosti proizvodnje ili prometa tvari i biljaka razvrstanih u Tabele II., III. i IV. može se izdati u skladu sa potrebama iz člana 6. ovog Zakona, a tek nakon provjere podataka i stručnih kvalifikacija podnositelja zahtjeva i lica zaposlenih kod podnosioca zahtjeva koja su odgovorna za izvršavanje obaveza predviđenih ovim Zakonom i dozvolom, uz obaveznu saglasnost Ministarstva sigurnosti, a na osnovu podataka pribavljenih od nadležnih policijskih organa.“.

U stavu (2) iza riječi: „izdata licu“ dodaju se riječi: “protiv kojeg je potvrđena optužnica ili“.

Član 20.

U članu 46. mijenja se naziv člana i glasi: „(Poslovanje sa drugim licima)“.

Na kraju teksta stavljaju se zarez i dodaju se riječi: „izuzev poslovanja u skladu sa odredbama člana 39. ovog Zakona“.

Član 21.

U članu 48. u nazivu i st. (1) i (2) riječ „carinarnice“ u različitim padežima zamjenjuje se riječima: „carinske ispostave“ u odgovarajućem padežu.

Član 22.

U članu 49. stav (1) tačka c), na kraju teksta dodaju se riječi: „iz člana 48. stav (2) ovog Zakona.“.

Član 23.

Član 50. mijenja se i glasi:

„Član 50.

(Sadržaj uvozne ili izvozne dozvole)

- (1) Uvozna ili izvozna dozvola mora sadržavati iste podatke kao i zahtjev za njen izdavanje (član 49. stav (1)), te naziv organa koji je izdaje.
- (2) U uvoznoj ili izvoznoj dozvoli iz člana 44. stav (3) posebno će biti navedeno da li treba uvoz ili izvoz izvršiti samo u jednoj jedinstvenoj pošiljci ili se može izvršiti u više od jedne pošiljke.
- (3) Izvozna dozvola mora sadržavati i broj i datum uvozne dozvole druge države iz člana 49. stav (2) ovog Zakona.
- (4) Pravno lice koje nije iskoristilo izdanu dozvolu za uvoz ili izvoz dužno je da sve originalne primjerke te dozvole vrati organu koji ju je izdao u roku od 15 dana od dana prestanka njenog važenja.“.

Član 24.

U nazivu člana 51. riječi: „uvoza ili“ brišu se.

St. (2), (3), (4) i (5) brišu se.

Član 25.

Iza člana 51. dodaje se novi član 51a. koji glasi:

„Član 51a.

(Obaveze tokom uvoza)

- (1) Ako je količina tvari, biljke ili preparata koja je zaista uvezena manja nego što je navedeno u uvoznoj dozvoli te izvoznoj dozvoli druge države, carinski organ će o tome sačiniti službenu zabilješku na dozvoli i na svim ovjerenim kopijama, te na carinskoj ispravi.
- (2) Kada pošiljka uđe na teritoriju Bosne i Hercegovine ili kada istekne rok uvozne dozvole, carinski organ će kopiju uvozne dozvole te izvozne dozvole druge države uz priloženu ispravu u kojoj su navedene količine svake tvari, biljke ili preparata koji su zaista uvezeni dostaviti organu iz stava (3) ovog člana.
- (3) U slučaju uvoza tvari i biljaka razvrstanih u Tabele II., III. i IV. Liste 1., carinski organ izvoznu dozvolu druge države uz priloženu ispravu u kojoj su navedene količine svake tvari, biljke ili preparata koji su zaista uvezeni dostavlja Agenciji za lijekove, a u slučaju uvoza tvari razvrstanih u Tabelu IV. Liste 2. Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.
- (4) Agencija za lijekove, odnosno Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa izvoznu dozvolu druge države uz priloženu ispravu u kojoj su navedene količine svake tvari, biljke ili preparata koji su zaista uvezeni upućuje državi izvoza.“.

Član 26.

Član 53. mijenja se i glasi:

„Član 53.

(Zabranjeni uvoz i izvoz)

Zabranjen je uvoz u i izvoz iz Bosne i Hercegovine pošiljaka tvari i biljaka razvrstanih u Tabele II., III. i IV., te njihovih preparata preko poštanskog pretinca ili na ime stranke različite od stranke koja je navedena u izvoznoj dozvoli.“.

Član 27.

U čl. 54. i 89. riječ „carinarnica“ u različitim padežima zamjenjuje se riječima: „carinski organ“, u odgovarajućem padežu.

Član 28.

U članu 55. stav (1) riječi: „dozvoljen je“ zamjenjuju se riječima: „carinski organ će dozvoliti“.

Stav (5) briše se.

Član 29.

Člana 57. mijenja se i glasi:

„Član 57.

(Obaveze carinskog organa)

- (1) Carinski organi su dužni na dozvoli iz člana 35. i/ili 44. ovog Zakona zabilježiti datum i mjesto carinjenja, te ime carinskog službenika koji je obavio carinjenje.
- (2) Primjerak ili kopiju dozvole iz stava (1) ovog člana carinski organ je dužan dostaviti organu koji je dozvolu izdao i Odjelu za opojne droge, u roku od osam dana od dana carinjenja.
- (3) U slučaju tranzita tvari ili biljke iz člana 55. ovog Zakona, carinski organ je dužan:
 - a) za svaku pošiljku utvrditi vrstu i količinu tvari, biljke ili njihovih preparata;
 - b) na carinskoj ispravi zabilježiti iz koje države pošiljka dolazi i u koju je državu upućena; i
 - c) odmah o pošiljci izvijestiti Odjel za opojne droge.“.

Član 30.

U članu 59. dodaje se stav (2) koji glasi:

„(2) U slučajevima kada se tvari i biljke razvrstane u Tabele II., III. i IV. puštaju u slobodan promet s carinskog skladišta, podnositac zahtjeva, ukoliko nije držaoc carinskog skladišta i nije mu dozvola izdata, mora uz zahtjev za izdavanje dozvole pored podataka iz člana 49. ovog Zakona dostaviti dozvolu po kojoj je roba smještena na carinsko skladište.“.

Član 31.

U članu 60. tačka c) mijenja se i glasi:

”c) voditi evidenciju opojnih droga, psihotropnih tvari i prekursora razvrstanih u Tabele II., III. i IV. Liste 1., koju je ovjerila Agencija za lijekove, a za prekursore razvrstane u Tabelu IV. Liste 2. voditi evidenciju koju je ovjerilo Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.“.

Član 32.

Član 62. mijenja se i glasi:

„Član 62.

(Evidentiranje radnji)

- (1) Svi uvozi, izvozi, prijenosi, kupovine, prodaje ili bilo koje drugo raspolaganje tvarima i biljkama razvrstanim u Tabele II., III. i IV. moraju se evidentirati u vrijeme preduzimanja radnje.

(2) Vrstu i sadržaj evidencija iz stava (1) ovog člana za tvari i biljke razvrstane u Tabele II., III., i IV. Liste 1. propisuje Stručno vijeće Agencije za lijekove, a za tvari razvrstane u Tabelu IV. Liste 2. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.

(3) Pravna lica koja se bave djelatnostima iz stava (1) ovog člana dužna su čuvati evidencije iz stava (2) ovog člana najmanje pet godina od kraja kalendarske godine na koju se odnosi posljednja radnja predviđena stavom (1) ovog člana.“.

Član 33.

U članu 63. u stavu (2) riječi: „organu koji im je izdao dozvolu za obavljanje djelatnosti“ zamjenjuju se riječima: „Agenciji za lijekove, odnosno Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa“.

U stavu (2) tačka c) riječi: „član 22“ zamjenjuju se riječima: „član 23.“.

Član 34.

U članu 64. u stavu (3) riječ „razilaženjima“ zamjenjuje se riječju „nepodudarnostima“, a riječi: „organ koji je izdao dozvolu za obavljanje djelatnosti“ zamjenjuju se riječima: „Agenciju za lijekove, odnosno Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa“.

Član 35.

U članu 65. u stavu (1) riječ „razumne“ briše se.

Član 36.

U članu 66. stav (6) na kraju teksta dodaju se riječi: „od kraja kalendarske godine na koju se odnosi posljednja radnja predviđena stavom (3) ovog člana“.

Član 37.

U članu 68. riječ „primjenjivim“ zamjenjuje se riječju „važećim“.

Član 38.

U članu 69. tačka b. iza riječi: „zdravstvenim ustanovama,“ dodaju se riječi: „socijalnim ustanovama,“.

U tački c. iza riječi: „rano otkrivanje“ dodaju se zarez i riječ „liječenje“.

Tačka d. mijenja se i glasi:

„d. Liječenje, rehabilitacija i resocijalizacija ovisnika o opojnim drogama (tercijarna prevencija), te programi smanjenja šteta izazvanih zloupotrebotom opojnih droga;“.

Član 39.

Iza člana 70. dodaje se novi član 70a. koji glasi:

„Član 70a.

(Obaveze u slučaju smrti uslijed zloupotrebe opojnih droga)

U svim slučajevima kada postoji sumnja ili je očigledno da je smrt nastupila uslijed zloupotrebe opojnih droga, ili je u vezi sa zloupotrebotom opojnih droga, obavezno je obavljanje obdukcije leša i toksikološke analize izuzetih uzoraka tjelesnih tečnosti i organa sa leša.“.

Član 40.

U članu 73. iza riječi „opasnim“ dodaje se riječ „medicinskim“.

Član 41.

U članu 74. u stavu (2) riječi: „u stavu (4)“ zamjenjuju se riječima: „podzakonskim aktom iz stava (3)“.

U stavu (3) riječi: „Upravni odbor Agencije za lijekove, uz prethodno mišljenje ministra sigurnosti“ zamjenjuju se riječima: „Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa“.

Član 42.

U članu 75. st. (2) i (3) mijenjaju se i glase:

„(2) Podaci iz stava (1) ovog člana za prekursore razvrstane u Tabelu IV. Liste 1. dostavljaju se Agenciji za lijekove, a za prekursore razvrstane u Tabelu IV. Liste 2. dostavljaju se Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, u rokovima propisanim podzakonskim aktom iz stava (3) ovog člana, ali najmanje jedanput godišnje.

(3) Oblik i sadržaj evidencije iz stava (1) ovog člana, rokove i način dostave podataka za prekursore razvrstane u Tabelu IV. Liste 1. propisuje Stručno vijeće Agencije za lijekove, a za prekursore razvrstane u Tabelu IV. Liste 2. propisuje Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.“.

Član 43.

Član 76. mijenja se i glasi:

„Član 76.

(Evidencije o ovisnicima opojnih droga)

(1) Evidenciju o licima koji su nakon detoksikacije u postupku odvikavanja od opojnih droga, odnosno kojima je pružena pomoć, vodi organ, ustanova za detoksikaciju ili druga ustanova, vjerska zajednica, udruženje ili drugo pravno lice koje učestvuje u staranju ili pružanju pomoći.

(2) Lica iz stava (1) ovog člana dužna su da kao službenu tajnu čuvaju podatke o licu kojem se pruža pomoć, njegovom ličnom i porodičnom životu, sadržaju mjera i okolnostima pružanja pomoći, u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka (“Službeni glasnik BiH” broj 49/06).

(3) Statistički podaci iz stava (1) ovog člana dostavljaju se ustanovama za zaštitu javnog zdravlja u Bosni i Hercegovini, entitetskim ministarstvima nadležnim za poslove zdravstva, odnosno nadležnom organu u Brčko Distriktu i Ministarstvu civilnih poslova u roku od petnaest dana po isteku svakog tromjesečja u kalendarskoj godini.

(4) Ministarstvo civilnih poslova objedinjava statističke podatke iz stava (3) i dostavlja ih Uredu za opojne droge najmanje jedanput godišnje.

(5) Obaveza čuvanja tajne važi za sva lica koja saznaju podatke iz stava (1) ovog člana i lica koja se tim podacima služe za izradu izvještaja, naučnih i stručnih istraživanja, izvještavanja ili u drugu svrhu.

(6) Oblik i sadržaj evidencije iz stava (1) ovog člana propisuje entitetski ministar nadležan za poslove zdravstva, odnosno nadležni organ u Brčko Distriktu.“.

Član 44.

Iza člana 76. dodaje se novi član 76a. koji glasi:

„Član 76a.

(Evidencije o licima koja su preminula uslijed zloupotrebe opojnih droga)

(1) Evidenciju o licima koja su preminula uslijed zloupotrebe opojnih droga, ili čija je smrt u vezi sa zloupotrebom opojnih droga, vode organi ili druga pravna ili fizička lica koja obavljaju poslove sudske-medicinske djelatnosti.

(2) Oblik i sadržaj evidencije iz stava (1) ovog člana propisuje ministar civilnih poslova.

(3) Podaci iz stava (1) dostavljaju se entiteskim ministarstvima nadležnim za poslove zdravstva, odnosno nadležnom organu u Brčko Distriktu i Ministarstvu civilnih poslova, u roku od 15 dana po isteku svakog tromjesječja u kalendarskoj godini.“.

Član 45.

Član 77. mijenja se i glasi:

„Član 77.

(Evidencije koje objedinjavaju ministarstva, Agencija za lijekove i Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine)

(1) Ministarstvo sigurnosti objedinjava evidencije o podnesenim izvještajima o počinjenim krivičnim djelima i zahtjevima za pokretanje prekršajnog postupka u vezi s opojnim drogama, te oduzetim količinama opojne droge, psihotropnih tvari, biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga i prekursora, a na osnovu tromjesečnih izvještaja nadležnih policijskih agencija, i o tome najmanje dvaput godišnje izvještava Ured za opojne droge.

(2) Ministarstvo pravde objedinjava evidencije o pravosnažno osuđenim licima za krivična djela i prekršaje u vezi s opojnim drogama, o izvršavanju kazne zatvora i drugih sankcija i mjera prema tim počiniocima i o tome najmanje dvaput godišnje izvještava Odjel za opojne droge.

(3) Ministarstvo finansija i trezora objedinjava evidencije o ostvarenim prihodima u skladu sa članom 79. stav (4) ovog Zakona i o tome najmanje dvaput godišnje izvještava Komisiju za opojne droge i Odjel za opojne droge.

(4) Ministarstvo civilnih poslova objedinjava evidencije o ovisnicima opojnih droga, te evidencije o licima preminulim uslijed zloupotrebe opojnih droga, ili čija je smrt u vezi sa zloupotrebom opojnih droga, i o tome najmanje jedanput godišnje izvještava Ured za opojne droge.

(5) Agencija za lijekove i Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa objedinjavaju evidencije o dozvolama izdatima po ovom Zakonu.

(6) Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine objedinjava evidencije o prijavama carinskih prekršaja u vezi s opojnim drogama i o tome najmanje dvaput godišnje izvještava Odjel za opojne droge.“.

Član 46.

Iza člana 77. dodaje se novi član 77a. koji glasi:

„Član 77a.

(Zaštita podataka u evidencijama)

Ministarstvo sigurnosti će donijeti Pravilnik o načinu obrade podataka u evidenciji o podnesenim izvještajima o počinjenim krivičnim djelima i zahtjevima za pokretanje prekršajnog postupka u vezi s opojnim drogama iz člana 77. stav (1) ovog Zakona u roku od tri mjeseca po usvajanju istog“.

Član 47.

Član 78. mijenja se i glasi:

„Član 78.

(Nadzor nad provođenjem Zakona)

Nadzor nad provođenjem ovog Zakona i propisa donesenih na osnovu ovog Zakona obavljaju organi iz člana 14. ovog Zakona, svako u okviru svog djelokruga propisanog ovim Zakonom i drugim propisima.“.

Član 48.

Član 79. mijenja se i glasi:

,,Član 79.

(Predaja ili uništavanje)

- (1) Opojna droga, psihotropne tvari, biljke iz kojih se može dobiti opojna droga i prekursori oduzeti na osnovu ovog Zakona ili drugog propisa, se uništavaju.
- (2) Izuzetno od stava (1) ovog člana prekursore koji se mogu zakonito upotrijebiti kao sirovina ili na drugi način, prodat će se na način predviđen odredbama zakona koji se odnose na postupak prodaje pokretne imovine pravnom licu koje ima dozvolu za proizvodnju ili promet tvari razvrstanih u Tabelu IV.
- (3) Izuzetno od stava (1) ovog člana opojna droga, psihotropne tvari i biljke iz kojih se može dobiti opojna droga razvrstane u Tabelu I., a oduzete na osnovu ovog Zakona ili drugog propisa, mogu se predati i licima iz čl. 66. do 68. ovog Zakona, pod uvjetima iz člana 67. ovog Zakona.
- (4) Sredstva ostvarena prodajom iz stava (2) ovog člana prihod su budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine (u dalnjem tekstu: državni budžet), namijenjenog provođenju mjera za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga.
- (5) Odluke iz st. (1) i (3) ovog člana donosi organ koji je donio odluku o oduzimanju opojne droge, psihotropne tvari, biljke ili dijela biljke iz koje se može dobiti opojna droga.
- (6) Odluke iz stava (2) ovog člana donosi organ koji je donio odluku o oduzimanju prekursora, po prethodnom mišljenju Agencije za lijekove.
- (7) Organ iz st. (5) i (6) ovog člana dužan je voditi evidenciju o vrsti i količini oduzetih opojnih droga, psihotropnih tvari, biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga i prekursora, te o pravnim licima iz st. (2) i (3) ovog člana kojima su opojne droge, psihotropne tvari, biljke ili prekursori predati ili prodati i uz koju naknadu.
- (8) Podaci iz evidencije iz stava (7) ovog člana dostavljaju se Agenciji za lijekove i Odjelu za opojne droge, a za prekursore razvrstane u Tabelu IV. Liste 2. i Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, jednom godišnje ili na zahtjev tih organa.“.

Član 49.

Iza člana 81. dodaje se novi član 81a. koji glasi:

,,Član 81a.

(Pravilnik o procjeni srednje tržišne vrijednosti oduzete opojne droge, psihotropnih tvari, biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga i prekursora)

Na prijedlog Komisije za opojne droge Vijeće ministara usvaja Pravilnik o procjeni srednje tržišne vrijednosti oduzete opojne droge, psihotropnih tvari, biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga i prekursora, kojim se propisuje način određivanja srednje tržišne vrijednosti na nelegalnom tržištu opojne droge, psihotropnih tvari, biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga i prekursora u Bosni i Hercegovini.“.

Član 50.

Član 82. mijenja se i glasi:

,,Član 82.

(Finansijska sredstva za čuvanje i uništavanje)

Finansijska sredstva za čuvanje i uništavanje opojne droge, psihotropnih tvari, biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga i prekursora osiguravaju se u budžetu Ministarstva sigurnosti.“.

Član 51.

U članu 83. stav (1) tačka 4. i u članu 84. stav (1) tačka 2. riječi: „Upravnog odbora“ brišu se.

U članu 83. stav (1) tačka 5. riječi: „na osnovu“ zamjenjuju se riječju „bez“.

U čl. 83., 84. i 85. stav (3) briše se.

Član 52.

U članu 84. stav (1) tačka 4. riječi: „stav (1)“ brišu se.

Član 53.

U članu 86. stav (1) tačka 10. na kraju teksta dodaju se riječi: „ili ne dostavi statističke podatke nadležnom organu (član 76. stav (3))“.

U stavu (3) iza riječi: „stava (1)“ dodaju se riječi: „tačke 8.“.

Član 54.

U članu 88. riječi: „(2) i“ brišu se.

Član 55

Član 35.

U stavu (2) tačka b) mijenja se i glasi:

„b) oduzimanje dozvole.“.

Stav (3) briše se.

Član 56.

Iza člana 92. dodaje se novi član 92a, koji glasi:

Član 92a.

(Q Ured za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga)

(1) Vijeće ministara osnovat će Ured za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga iz člana 8. ovog Zakona u roku od mjesec dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

(2) Do osnivanja Ureda za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga, poslove iz djelokruga Ureda predviđene ovim Zakonom obavlja Odjel za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga.“.

Član 57.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljenja u „Službenom glasniku BiH“.

PS BiH broj /11.

2011. godine

Sarajevo

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamentarne skupštine BiH

Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamentarne skupštine BiH

OBRAZLOŽENJE

I PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga sadržan je u članu IV 4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, prema kojem Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine prema potrebi donosi zakone radi provedbe odluka Predsjedništva ili pak radi obavljanja nadležnosti Parlamentarne skupštine prema ovom Ustavu.

II RAZLOZI ZA DONOŠENJE

Zakon o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga („Službeni glasnik BiH“ br. 08/06, u dalnjem tekstu „Zakon o drogama“) stupio je na snagu u Bosni i Hercegovini 15. februara 2006. godine. Zakon, kao „lex specialis“ u oblasti zloupotrebe opojnih droga, tretira nadzor nad legalnim uvozima i izvozima psihotropnih tvari i prekursora u državu, razvrstavanje tvari i biljaka kao opojnih droga prema kontroli koja se na njih primjenjuje, svrha i uslovi dozvoljenog uzgoja bilja iz kog se može dobiti opojna droga, te uslovi za proizvodnju, uspostavljanje institucionalnog okvira u borbi protiv zloupotrebe opojnih droga, kao i okvirne mjere za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga.

Kako je od njegovog usvajanja proteklo već tri i po godine, stekla su se određena iskustva vezano za njegovu implementaciju. Naime, Zakon je u mnogim članovima nedorečen, dok je u drugim članovima neprovodiv, kao što je naprimjer u dijelu obaveza koje se tiču implementacije Zakona od strane Ministarstva finansija i trezora BiH ili Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Nakon mnogih obraćanja institucija koje participiraju u implementaciji Zakona Ministarstvo sigurnosti BiH, kao odgovorna institucija za njegovu implementaciju, odlučila je pokrenuti inicijativu za izradu Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga, u cilju poboljšanja zakonskih rješenja koja će omogućiti veću efikasnost i primjenjivost u svim tretiranim oblastima kojima se bavi Zakon o drogama.

Ministarstvo sigurnosti BiH se obratilo svim institucijama koje participiraju u provođenju Zakona da delegiraju po jednog predstavnika u radnu grupu, koja će analizirati Prijedlog izmjena i dopuna na Zakon o drogama, sačinjen od strane ekspertne grupe, ustupljene Bosni i Hercegovini kao ekspertna pomoć od strane Evropske komisije za BiH u oblasti usaglašavanja legislative sa EU propisima.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga predviđeno je uspostavljanje efikasnog koordinacionog tijela za borbu protiv zloupotrebe i prometa psihoaktivnih tvari, kao nezavisnog multisektoralnog Ureda za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga na nivou BiH. Ovaj Ured je zamišljen kao stručno tijelo, sekretarijat komisije za droge, koje okuplja multidisciplinarni tim stručnjaka i koji je zadužen za koordinaciju i nadzor nad svim aktivnostima predviđenim Strategijom i Akcionim planom, te stručne konsultacije i pomoć svim institucijama koje su zadužene za posebne aktivnosti predviđene Akcionom planom, a naročito u oblastima prevencije, liječenja, rehabilitacije i resocijalizacije, edukacije, statistike i istraživanja, te mjerena stepena zloupotrebe narkotika u skladu sa pet indikatora koje propisuje EU.

Formiranje Ureda za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga na nivou BiH predviđeno je Državnom strategijom nadzora nad opojnim drogama, sprečavanja i suzbijanja zloupotrebe

opojnih droga u Bosni i Hercegovini 2009 – 2013, usvojenom od strane Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ Broj 31/09), kao i Državnim akcionim planom borbe protiv zloupotrebe opojnih droga 2009 – 2013, usvojenim od strane Vijeća ministara BiH („Službeni glasnik BiH“ Broj 08/10).

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga sadrži 57 članova, od čega se 3 člana odnose na ispravke tehničkih grešaka iz Zakona o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga („Službeni glasnik BiH“ broj 08/06), koje nisu otklonjene u proceduri pribavljanja saglasnosti na Prijedlog zakona koja je vođena u 2005. godini.

Kako Zakon o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga broji 103 člana, zakonski dozvoljena kvota za izmjene je polovina članova, što bi iznosilo 51 član. Kako se radi o 3 člana Prijedloga zakona koji se bave jezičkim varijantama na koje je preveden Zakon, interpunkcijskim znakovima i ispuštenim slovima, smatrali smo opravdanim da Radna grupa za izradu Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga ne izlazi iz okvira povjerenog joj mandata od strane Vijeća ministara BiH.

III OBRAZLOŽENJE PREDLOŽENIH PRAVNIH RJEŠENJA

Član 1.

U članu 1. Zakona predlaže se ispravka tehničke greške.

Član 2.

Predložene izmjene radi preciziranja i usaglašavanja te harmonizacije termina sa tekstrom Zakona.

Član 3.

Predloženim izmjenama člana 6. vrše se usaglašavanja teksta sa izmjenama u strukturi pomenutih državnih organa te izmjenama odgovarajućih zakonskih propisa.

St. (2) i (5) člana 6. predlažu se brisati zbog djelimične izmjene procedure pribavljanja podataka neophodnih za sačinjavanje Procjene godišnjih potreba opojnih droga i psihotropnih tvari koje se smiju proizvoditi i stavljati u promet na teritoriji Bosne i Hercegovine, obzirom da entitetska ministarstava nadležna za poslove zdravstva i nadležni organ u Brčko Distriktu ne prikupljaju više takve podatke, uz uvođenje obaveze dostavljanja podataka pored ostalih i Ureda za opojne droge.

Član 4.

Predložene izmjene usaglašavaju tekst ovog Zakona sa drugim zakonima koji su bili usvojeni u periodu poslije stupanja na snagu ovog Zakona i kojima se uvodi obaveza registracije fizičkih lica kao pravnih lica u svrhu učešća u proizvodnji i prometu. Ovim izmjenama izbjegava se suprotnost sa drugim zakonima.

Član 5.

U članu 8. predlaže se novi stav (2) koji predviđa osnivanje od strane Vijeća ministara BiH Ureda za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga. Osnivanje ovog Ureda predviđeno je Državnom strategijom nadzora nad opojnim drogama, sprečavanja i suzbijanja zloupotrebe opojnih droga 2009-2013 usvojenom od strane Parlamentarne skupštine BiH u martu 2009. godine i Državnim akcionim planom borbe protiv zloupotrebe opojnih droga 2009-2013 usvojenim od strane Vijeća ministara BiH u septembru 2009. godine. Ovaj Ured predlaže se

uspostaviti kao multisektoralno tijelo, sastavljeno od epidemiologa, kriminaliste, informatičara, pravnika, ekonomiste i drugih, u svrhu ispunjavanja obaveza približavanja propisima Evropske unije u oblasti suzbijanja zloupotrebe opojnih droga. Ured bi imao isključivu ulogu stručnog koordinacijskog tijela, koje bi objedinjavalo sve preduzete aktivnosti u oblasti prevencije, tretmana, represije, legislative, mjerjenje stope zloupotrebe, forenzičkih mjerena i uvođenje 5 indikatora mjerena zloupotrebe droga prema evropskim standardima (edukacije, istraživanja, evaluacije).

Ovim Izmjenama i dopunama Zakona predlaže se formiranje nezavisnog stručnog tijela koje bi za svoj rad odgovaralo Vijeću ministara BiH sa najviše 10 do 13 uposlenih. U prilogu obrazloženja nalazi se Prijedlog uspostavljanja Ureda za droge (prilog broj: 1a).

Postojeća Komisija za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga pri Vijeću ministara bavi se generalnim pitanjima upotrebe, te zloupotrebe droga u BiH, kao što su: provođenje međunarodnih konvencija u ovoj oblasti, provođenje Državne strategije, predlaganje zakonskih i drugih propisa, uvođenje novih psihoaktivnih tvari na kontrolisane liste za promet od strane države, određivanje graničnih prelaza za uvoz i izvoz psihoaktivnih tvari, određivanje referentnih forenzičkih laboratorijskih ustanova u BiH i sl. Sastavljena je od funkcionera i samo jednog stručnog lica, tako da se osjeća nedostatak stručnog tijela čiji rad bi trebala verifikovati Komisija za opojne droge i upućivati Vijeću ministara na usvajanje. U tom slučaju Ured za droge preuzima ulogu tehničke i stručne podrške radu Komisije za opojne droge, što je i razvijeno kroz predložene izmjene i dopune Zakona.

Postojeći Odjel za droge, u Ministarstvu sigurnosti BiH, pokriva samo poslove vezano za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga sa aspekta sigurnosti kao i pružanje tehničke podrške Komisiji za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga i Komisiji za uništavanje opojnih droga, te van svog mandata trenutno radi sve poslove međunarodne saradnje i uvođenja 5 indikatora mjerena zloupotrebe opojnih droga pod monitoringom Evropskog monitoring centra za droge i bolesti ovisnosti (EMCDDA).

U članu 8. stav (3) (novopredloženi stav (4)) predlaže se u sastav Komisije za opojne droge po službenoj dužnosti uvesti direktora Agencije za lijekove.

Član 6.

U članu 9. Zakona predloženo brisati tačku e) koja ne spada u nadležnost Komisije za opojne droge jer se radi o koordinaciji i pružanju stručne podrške nevladinom sektoru za koji će biti nadležan Ured ili Odjel za droge, kao stručna tijela. Ova nadležnost je prebačena u novopredloženi član 12a. koji definiše djelokrug Ureda za opojne droge.

Član 7.

Predložene izmjene u članu 11. ispravljaju postojeću tehničku grešku (referiše na pogrešan član 22. koji govori o Preparatima tvari i biljaka) i preciziraju organe sa kojima predsjednik Komisije za opojne droge mora sarađivati u ispunjavanju međunarodnih obaveza.

Član 8.

Novim članom 12a. propisuje se djelokrug poslova novopredloženog Ureda za opojne droge, te pokriva praznine važećeg Zakona vezano za koordinaciju u oblastima prevencije, edukacije, liječenja, rehabilitacije i resocijalizacije, represije, te statistike, istraživanja i evaluacije.

Za sada neke od ovih poslova obavlja Odjel za droge Ministarstva sigurnosti BiH, koji je prekoračio ovlaštenje dato internom sistematizacijom ali u nedostatku kapaciteta i iskazanim i sve većim zahtjevima EU prema BiH, prihvateće su neke aktivnosti, dok za većinu nema kapacitet da prihvati jer u svojim redovima nema epidemiologa, pravnika, ekonomista, (možda i infektologa) i informatičara i drugih. Ured za opojne droge treba da ima sistemski pristup sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga, te da u svakom trenutku zna ko,

šta, i u kom kapacitetu preduzima po pitanju borbe protiv zloupotrebe droga u BiH. Takođe mora da pruži stručnu pomoć u što kraćem roku ili da obezbijedi dostupne stručnjake iz EU i domaće za određena pitanja.

Član 9.

Izmjene ovog člana izazvane preraspodjelom djelokruga poslova između Ureda za opojne droge i Odjela za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga i proširuju te preciziraju nadležnosti Odjela.

Član 10.

Prva izmjena u članu 14. stav (2) predložena zbog prilagođavanja teksta ovog Zakona sa odredbama Zakona o upravi za indirektno oporezivanje BiH. Druga izmjena kojom se briše tekst na kraju stava predložena zbog usaglašavanja teksta ovog Zakona sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti BiH, usvojenom u junu 2009. godine.

Predložena izmjena u članu 14. stav (5) priključuje novopredloženi Ured za opojne droge navedenim subjekatima koji učestvuju u izvršavanju međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine u oblasti primjene ovog Zakona.

Član 11.

Predloženim izmjenama u članu 23. stav (2), kao i u cijelom tekstu Zakona, vrši se razdvajanje Tabele IV. „Prekursori“ na Listu 1. i Listu 2. Ovo razdvajanje predlaže se u svrhu usklađivanja i harmonizacije odredaba ovog Zakona sa klasifikacijom prekursora predviđenom Konvencijom Ujedinjenih naroda protiv nedozvoljene trgovine opojnih droga i psihotropnih tvari iz 1988. godine. Ove izmjene u članu 23. stav (2), kao i u cijelom tekstu Zakona, predviđaju također raspodjelu nadležnosti između odgovornih tijela Bosne i Hercegovine tj. Agencijom za lijekove i Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa u ostvarivanju kontrole nad proizvodnjom i prometom prekursora iz Tabele IV. Liste 1. i Liste 2. Dodatno, ovo razdvajanje je vezano sa primjenom strožijih mjera kontrole za prekursore iz Tabele IV. Liste 1. i blažih mjera kontrole za prekursore iz Tabele IV. Liste 2.

Član 12.

Novim članom 26a. predlaže se rješavanje postojećih problema u praksi vezano za oduzimanje, održavanje, čuvanje, skladištenje oduzetih biljaka putem njihovog uništavanja na licu mjesta te usaglašavanje postupka uništavanja i dopunjavanja procedura propisanih Zakonima o krivičnom postupku u BiH i Pravilnicima o načinu i uslovima čuvanja materijalnih dokaza.

Član 13.

Izmjene teksta u čl. 31., 35., 36., 37., 39., 66., 67., 96. i 97. predložene radi usaglašavanja teksta ovog Zakona sa izmjenama u strukturi pomenutih državnih organa te izmjenama odgovarajućih zakonskih propisa.

Član 14.

Predložene izmjene u članu 35. su ispravke tehničkih grešaka.

Član 15.

U članu 39. Zakona predloženo brisati stav (3) koji ne spada u nadležnost Agencije za lijekove jer se radi o pravilima o ispisivanju i popunjavanju recepata koja su regulisana

drugim zakonskim aktima koja propisuju entitetska ministarstva nadležna za poslove zdravstva.

Član 16.

Predloženim izmjenama člana 42. st. (1) i (4) vrše se prilagođavanja teksta u skladu sa prijedlozima vezanim za razdvajanje Tabele IV. na Listu 1. i Listu 2.

Član 17.

Predloženim izmjenama člana 43. st. (1) i (2) vrše se prilagođavanja teksta u skladu sa prijedlozima vezanim za razdvajanje Tabele IV. na Listu 1. i Listu 2.

Član 18.

Predloženim izmjenama člana 44. vrše se prilagođavanja teksta u skladu sa prijedlozima vezanim za razdvajanje Tabele IV. na Listu 1. i Listu 2.

Član 19.

Predložene izmjene člana 45. povećavaju mjere kontrole za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje ili prometa tvari i biljaka razvrstanih u Tabele II., III. i IV.

Član 20.

Prijedlog izmjena člana 46. predstavlja popunjavanja praznine u važećem Zakonu vezano za izdavanje farmaceutskih preparata pojedincima.

Član 21.

Predloženim izmjenama člana 48. vrše se usaglašavanja teksta ovog Zakona sa izmjenama u strukturi Uprave za indirektno oporezivanje te izmjenama odgovarajućih zakonskih propisa.

Član 22.

Predložena izmjena člana 49. stav (1) tačka c) precizira te povećava mjere kontrole prilikom uvoza ili izvoza tvari i biljaka razvrstanih u Tabele II., III. i IV.

Član 23.

Predložene izmjene člana 50. preciziraju i povećavaju mjere kontrole prilikom uvoza ili izvoza tvari i biljaka razvrstanih u Tabele II., III. i IV.

Član 24.

Predložene izmjene u članu 51. i prijedlog novog člana 51a. predstavljaju razdvajanje postojećeg člana 51. tako da se obaveze tokom izvoza propisuju članom 51. a obaveze tokom uvoza propisuju novim članom 51a.

Član 25.

Predložene izmjene u članu 51. i prijedlog novog člana 51a. predstavljaju razdvajanje postojećeg člana 51. tako da se obaveze tokom izvoza propisuju članom 51. a obaveze tokom uvoza propisuju novim članom 51a.

Član 26.

Predloženim izmjenama člana 53. vrše se usaglašavanja teksta sa izmjenama odgovarajućih zakonskih propisa koji regulišu ovu oblast a koji ne poznaju termin „zatvoreno skladište“.

Član 27.

Predloženim izmjenama teksta u čl. 54. i 89. vrše se usaglašavanja teksta sa izmjenama u strukturi Uprave za indirektno oporezivanje te izmjenama odgovarajućih zakonskih propisa.

Član 28.

Predložene izmjene u članu 55. stav (1) definišu organ koji sprovodi kontrolu ispunjavanja zakonom predviđenih uslova prilikom tranzita preko teritorije BiH tvari razvrstanih u Tabele II., III. i IV.

Predloženo je brisanje stava (5) kao nepotrebnog u ovom članu koji propisuje aktivnosti carinskih organa i obaveze prevoznika u slučaju tranzita.

Član 29.

Predloženim izmjenama člana 57. vrše se popunjavanja praznina u važećem Zakonu vezano za uvoz, izvoz i tranzit prekursora te usaglašavanje teksta sa izmjenama u strukturi Uprave za indirektno oporezivanje i izmjenama odgovorajućih zakonskih propisa.

Član 30.

Predložena dopuna člana 59. povećava mjere kontrole rada carinskih skladišta.

Član 31.

Predloženim izmjenama člana 60. tačka c) vrše se prilagođavanja teksta u skladu sa prijedlozima vezanim za razdvajanje Tabele IV. na Listu 1. i Listu 2.

Član 32.

Predloženim izmjenama člana 62. st. (1) i (2) vrše se prilagođavanja teksta u skladu sa prijedlozima vezanim za razdvajanje Tabele IV. na Listu 1. i Listu 2.

Predložene izmjene stava (3) preciziraju početak trajanja roka od pet godina za čuvanje evidencija.

Član 33.

Predloženim izmjenama člana 63. stav (2) vrše se prilagođavanja teksta u skladu sa prijedlozima vezanim za razdvajanje Tabele IV. na Listu 1. i Listu 2.

Predloženom izmjenom u stavu (2) tačka c) vrši se ispravka tehničke greške.

Član 34.

Prva predložena izmjena teksta člana 64. u stavu (3) predstavlja izmjenu gramatičke prirode i upotrebu prikladnijeg termina, dok se druga predložena izmjena odnosi na prilagođavanje teksta u skladu sa prijedlozima vezanim za razdvajanje Tabele IV. na Listu 1. i Listu 2.

Član 35.

Izmjena člana 65. stav (1) predlaže brisati riječ „razumne“ kao nepotrebnu u kontekstu člana.

Član 36.

Predložene izmjene člana 66. stav (6) preciziraju početak trajanja roka od pet godina za čuvanje evidencije.

Član 37.

Predložena izmjena člana 68. predstavlja izmjenu gramatičke prirode i upotrebu prikladnijeg termina.

Član 38.

Predložena izmjena člana 69. tačka b. uključuje socijalne ustanove u primarnu prevenciju. Predložena izmjena tačke c. upotpunjava okvirne mjere koje se svrstavaju u sekundarnu prevenciju. Predloženim izmjenama tačke d. vrše se ispravka tehničke greške te upotpunjavanje okvirnih mjera koje se svrstavaju u tercijarnu prevenciju.

Član 39.

Novim članom 70a. propisuje se uvođenje novih obaveza u slučaju kada postoji sumnja ili je očigledno da je smrt nastupila uslijed zloupotrebe opojnih droga iz razloga što je trenutno ostavljen na savjest tužiocima da li hoće da narede obdukciju. Sa ovom izmjenom lakše će se dolaziti do novih psihoaktivnih tvari na ilegalnom tržištu koje treba evidentirati i uvrstiti u kontrolisane tvari od strane države. Takođe, imao bi se bolji uvid u ilegalno tržište narkotika i raširenost bolesti ovisnosti u BiH sa smrtnim ishodom što je sad nemoguće mjeriti u državi. BiH je u obavezi uspostaviti tzv. Rani sistem najave novih opijata na tržištu, te će ovaj izvor biti jedan od osnovnih.

Član 40.

Predložene izmjene člana 73. radi preciziranja odredbi člana i njegovog usaglašavanja sa odgovarajućim zakonskim propisima koji regulišu ovu oblast.

Član 41.

Prvom predloženom izmjenom člana 74. stav (2) predlaže se ispravka tehničke greške obzirom da u članu 74. ovog Zakona ne postoji stav (4), dok druga predložena izmjena u stavu (3) vrši popunjavanje praznine u važećem Zakonu vezanim za izdavanje dozvole za uzgoj biljaka od strane Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.

Član 42.

Predloženim izmjenama člana 75. st. (2) i (3) vrše se prilagođavanja teksta u skladu sa prijedlozima vezanim za razdvajanje Tabele IV. na Listu 1. i Listu 2.

Član 43.

Predložene izmjene člana 76. preciziraju proceduru vođenja evidencija i statističkih podataka o ovisnicima opojnih droga.

Član 44.

Ovaj član uvodi monitoring situacije rasprostanjenosti narkotika i nivoa smrtnosti vezano za zloupotrebu opojnih droga te preduzimanja blagovremenih i odgovarajućih mjera na sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga u državi. Ovaj monitoring će provoditi dvije referentne forenzičke laboratorije (jedna u Sarajevu i jedna u Banja Luci) koje u 2010. godini odredila Komisija za opojne droge.

Član 45.

Predloženim izmjenama člana 77. predlaže se preraspodjela u obavezi objedinjavanja evidencija u skladu sa nadležnostima tijela odgovornih za provedbu ovog Zakona, te se uvodi obaveza objedinjavanja novih evidencija.

Član 46.

Novi član 77a. predložen je radi osiguranja adekvatne primjene i poštivanja odredaba propisanih u Zakonu o zaštiti ličnih podataka BiH.

Član 47.

Predložene izmjene člana 78. zamjenjuju nabrajanje odgovornih organa u ovom članu sa referencom na član 14. ovog Zakona koji u potpunosti definiše nadležne organe uprave za provedbu ovog Zakona i njihove nadležnosti.

St. (2) i (3) se brišu kao suvišni ukoliko su ovlaštenja pomenutih organa potpuno propisana zakonima koji regulišu njihovu uspostavu i njihovu oblast djelovanja.

Član 48.

Predložene izmjene člana 79. u smislu da je osnovni postupak sa oduzetim opojnim drogama je da se one uništavaju. Izuzetno i u skladu sa važećim propisima oduzete opojne droge se mogu iskoristiti u naučno nastavne i policijske svrhe, a prekursori se mogu prodati isključivo na domaćem tržištu BiH.

Član 49.

Predloženi Pravilnik treba da pomogne boljoj strateškoj analizi u BiH ilegalnog tržišta narkotika, praćenje tendencija razvoja tržišta, te predupređivanje istih planiranim mjerama.

Član 50.

Predložene izmjene člana 82. preciziraju instituciju kroz koju će se osigurati budžetska sredstva za uništavanje opojnih droga.

Član 51.

Predložene izmjene člana 83. stav (1) tačka 4. i člana 84. stav (1) tačka 2. kojima se riječi „Upravnog odbora“ brišu kao suvišne.

Predloženom izmjenom člana 83. stav (1) tačka 5. ispravlja se kontradiktornost u odredbi.

Predloženim izmjenama u čl. 83., 84. i 85. stav (3) se briše obzirom da se u ranije predloženim izmjenama i dopunama teksta Zakona usaglašava tekst ovog Zakona sa drugim zakonima koji su bili usvojeni u periodu poslije stupanja na snagu ovog Zakona i kojima se uvodi obaveza registracije fizičkih lica kao pravnih lica u svrhu učešća u proizvodnji i prometu opojnih droga i prekursora.

Odgovornost odgovornih lica u pravnim licima definisana u stavovima (2) pomenutih članova.

Član 52.

Predloženim izmjenama u članu 84. stav (1) tačka 4. briše se referencija na stav (1) člana 66. tako da se propisane prekršajne odredbe odnose na povredu odredaba cijelog člana 66.

Član 53.

Predložene izmjene člana 86. radi dopunjavanja i preciziranja prekršajnih odredaba koje se odnose na aktivnosti koje su u suprotnosti sa odredbama navedenih članova Zakona.

Član 54.

Predložena izmjena člana 88. radi uklanjanja kontradiktornosti obzirom da se stav (2) člana 71. već spominje u članu 86. stav (1) tačka 8.

Član 55.

Predložene izmjene člana 91. preciziraju primjenu zaštitih mjera te usaglašavaju njihovu primjenu sa odredbama krivičnih zakona.

Član 56.

Predloženim novim članom 92a. definišu se prelazni uslovi za osnivanje Ureda za droge, kojima se precizira rok za formiranje Ureda za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga i određuje u čijoj je nadležnosti obavljanje poslova iz djelokruga Ureda do njegovog osnivanja.

IV USKLAĐENOST SA MEĐUNARODNIM STANDARDIMA

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga će biti usaglašen sa:

1. Jedinstvenom konvencijom o opojnim drogama iz 1961. godine, dopunjena i izmijenjena Protokolom iz 1972. godine o izmjenama i dopunama Jedinstvene konvencije o opojnim drogama iz 1961. godine,
2. Konvencijom o psihotropnim tvarima iz 1971. godine, Konvencijom UN-a protiv nedozvoljene trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima iz 1988. godine,
3. Strategijom integrisanja Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju,
4. i pozitivnim zakonskim propisima Evropske unije.

V POTREBNA FINANSIJSKA SREDSTVA

Za provedbu ovog Zakona i uspostavu Ureda za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga bit će potrebna dodatna finansijska sredstva od oko 1.000 000,00 KM, i planirat će se u Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine u 2011. godini, na stavci Rezerviranja – rezerviranje za nove institucije.

Početna sredstva će biti utrošena za zakup prostorija, tehničko opremanje Ureda, plate uposlenih (5 – 7 uposlenika) i za najmanje 3 elementarna istraživanja zloupotrebe opojnih droga u Bosni i Hercegovini prema pet indikatora Evropskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA). Ova istraživanja su već trebala biti provedena kako bismo imali osnovna saznanja o kojoj ciljnoj grupi ovisnika u BiH se radi, prema kojima je potrebno plasirati određene mjere, te kako bismo znali o kojoj stopi smrtnosti se radi u polju zloupotrebe opojnih droga. EMCDDA kao evropska centralna organizacija za praćenje droga, osim što prati aktuelnu situaciju problematike droga, istodobno razvija mehanizme ranog prepoznavanja pojave novih droga i trendova vezanih uz njih, koji bi u budućnosti mogli biti ugrožavajući za građane cijele Evrope.

Obaveza Bosne i Hercegovine je približavanje i usklađivanje legislative sa pravnom stečevinom Evropske unije, što u konkretnom slučaju znači usvajanje pet ključnih indikatora EMCDDA.

VI JAVNE KONSULTACIJE

U izradi Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga sudjelovao je i ekspert Policijske misije Evropske unije u BiH, gđin Volodymyr Zhminko, koji je pružio punu potporu Radnoj grupi te prezentirao osnovne međunarodne instrumente i standarde, kao i najbolju praksu iz ove oblasti, u cilju usaglašavanja Zakona sa istim.

Navedeni Prijedlog zakona je, u svrhu obavljanja javnih konsultacija, bio dostupan na službenoj internet stranici (web stranici) Ministarstva sigurnosti BiH, u periodu od 26.04. do

18.05.2010. godine, o čemu je javnost obaviještena putem oglasa u tri javna glasila sa pozivom na javne konsultacije o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga.

VII PREGLED ODREĐABA ZAKONA O SPREČAVANJU I SUZBIJANJU ZLOUPOTREBE OPOJNIH DROGA KOJE SE MIJENJAJU ILI DOPUNJAVAJU:

VAŽEĆI TEKST ZAKONA	PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA
<p>Član 1. (Cilj Zakona) Ovaj Zakon donosi se radi provođenja Jedinstvene konvencije o opojnim drogama iz 1961., dopunjene i izmijenjene Protokolom iz 1972. o izmjenama i dopunama Jedinstvene konvencije o opojnim drogama iz 1961., Konvencije o psihotropnim tvarima iz 1971. i Konvencije Ujedinjenih naroda protiv nezakonitog prometa opojnih droga i psihotropnih tvari iz 1998. (u dalnjem tekstu: međunarodne konvencije o kontroli nad opojnim drogama), s ciljem sprečavanja i suzbijanja zloupotrebe opojnih droga, a posebno nedozvoljene proizvodnje i nedozvoljenog prometa opojnih droga, psihotropnih tvari, biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga te tvari koje se mogu upotrijebiti za proizvodnju opojnih droga ili psihotropnih tvari (prekursora).</p>	<p>Član 1. (Cilj Zakona) Ovaj Zakon donosi se radi provođenja Jedinstvene konvencije o opojnim drogama iz 1961., dopunjene i izmijenjene Protokolom iz 1972. o izmjenama i dopunama Jedinstvene konvencije o opojnim drogama iz 1961., Konvencije o psihotropnim tvarima iz 1971. i Konvencije Ujedinjenih naroda protiv nezakonitog prometa opojnih droga i psihotropnih tvari iz 1988. (u dalnjem tekstu: međunarodne konvencije o kontroli nad opojnim drogama), s ciljem sprečavanja i suzbijanja zloupotrebe opojnih droga, a posebno nedozvoljene proizvodnje i nedozvoljenog prometa opojnih droga, psihotropnih tvari, biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga te tvari koje se mogu upotrijebiti za proizvodnju opojnih droga ili psihotropnih tvari (prekursora).</p>
<p>Član 3. (Značenje izraza) Pojedini izrazi, u smislu ovog Zakona, imaju sljedeće značenje: 1. Opojna droga je svaka tvar prirodnog ili umjetnog porijekla koja je uvrštena u listu opojnih droga u skladu s međunarodnim konvencijama o kontroli nad opojnim drogama ili na osnovu odluke nadležnog organa u Bosni i Hercegovini. Izraz "opojna droga", kako se koristi u ovom Zakonu, uključuje i psihotropne tvari koje su uvrštene u listu psihotropnih tvari, ako psihotropne tvari nisu posebno pomenute. 2. Psihotropna tvar je svaka tvar prirodnog ili umjetnog porijekla, koja je uvrštena u listu psihotropnih tvari u skladu s međunarodnim konvencijama o kontroli nad opojnim drogama ili na osnovu odluke nadležnog organa u Bosni i Hercegovini. 3. Biljka iz koje se može dobiti opojna droga (u dalnjem tekstu:</p>	<p>Član 3. (Značenje izraza) Pojedini izrazi, u smislu ovog Zakona, imaju sljedeće značenje: 1. Opojna droga je svaka tvar prirodnog ili umjetnog porijekla koja je uvrštena u listu opojnih droga u skladu s međunarodnim konvencijama o kontroli nad opojnim drogama ili na osnovu odluke nadležnog organa u Bosni i Hercegovini. Izraz "opojna droga", kako se koristi u ovom Zakonu, uključuje i psihotropne tvari koje su uvrštene u listu psihotropnih tvari, ako psihotropne tvari nisu posebno pomenute. 2. Psihotropna tvar je svaka tvar prirodnog ili umjetnog porijekla, koja je uvrštena u listu psihotropnih tvari u skladu s međunarodnim konvencijama o kontroli nad opojnim drogama ili na osnovu odluke nadležnog organa u Bosni i Hercegovini. 3. Biljka iz koje se može dobiti opojna droga (u dalnjem tekstu:</p>

<p>biljka) je svaka biljka iz koje se može dobiti opojna droga, a koja je uvrštena u listu tih biljaka u skladu s međunarodnim konvencijama o kontroli nad opojnim drogama ili na osnovu odluke nadležnog organa u Bosni i Hercegovini, kao i dio takve biljke koji se može upotrijebiti za dobivanje opojne droge.</p>	<p>biljka) je svaka biljka iz koje se može dobiti opojna droga, a koja je uvrštena u listu tih biljaka u skladu s međunarodnim konvencijama o kontroli nad opojnim drogama ili na osnovu odluke nadležnog organa u Bosni i Hercegovini, kao i dio takve biljke.</p>
<p>4. Prekursor je svaka prirodna ili umjetna tvar koja se može upotrijebiti u proizvodnji opojne droge i koja je uvrštena u listu prekursora u skladu s međunarodnim konvencijama o kontroli nad opojnim drogama ili na osnovu odluke nadležnog organa u Bosni i Hercegovini.</p>	<p>4. Prekursor je svaka prirodna ili umjetna tvar koja se može upotrijebiti u proizvodnji opojne droge i koja je uvrštena u listu prekursora u skladu s međunarodnim konvencijama o kontroli nad opojnim drogama ili na osnovu odluke nadležnog organa u Bosni i Hercegovini.</p>
<p>5. Tvari su opojne droge, psihotropne tvari i prekursori uvršteni u listu opojnih droga, psihotropnih tvari i prekursora u skladu s međunarodnim konvencijama o kontroli nad opojnim drogama ili na osnovu odluke nadležnog organa u Bosni i Hercegovini.</p>	<p>5. Tvari su opojne droge, psihotropne tvari i prekursori uvršteni u listu opojnih droga, psihotropnih tvari i prekursora u skladu s međunarodnim konvencijama o kontroli nad opojnim drogama ili na osnovu odluke nadležnog organa u Bosni i Hercegovini.</p>
<p>6. Preparat je otopina ili smjesa, u čvrstom ili tečnom stanju ili u bilo kojem fizičkom obliku, koja sadržava opojnu drogu, psihotropnu tvar ili biljku iz koje se može dobiti opojna droga.</p>	<p>6. Preparat je otopina ili smjesa, u čvrstom ili tečnom stanju ili u bilo kojem fizičkom obliku, koja sadržava opojnu drogu, psihotropnu tvar ili biljku iz koje se može dobiti opojna droga ili prekursor.“.</p>
<p>7. Sredstvo za proizvodnju opojne droge je sprava ili drugi predmet koji je namijenjen ili upotrijebljen za dobivanje opojne droge ili psihotropne tvari.</p>	<p>7. Sredstvo za proizvodnju opojne droge je sprava ili drugi predmet koji je namijenjen ili upotrijebljen za dobivanje opojne droge ili psihotropne tvari.</p>
<p>8. Uzgoj biljke je sjetva, sadnja, uzgajanje ili žetva biljke ili drugačije uzimanje dijelova biljke iz koje se može dobiti opojna droga.</p>	<p>8. Uzgoj biljke je sjetva, sadnja, uzgajanje ili žetva biljke ili drugačije uzimanje dijelova biljke iz koje se može dobiti opojna droga.</p>
<p>9. Proizvodnja je priprema, prerada, miješanje, prečišćavanje, izrada i svaka druga radnja kojom se dobiva ili kojom se doprinosi dobivanju opojne droge, psihotropne tvari, prekursora ili njihovog preparata.</p>	<p>9. Proizvodnja je priprema, prerada, miješanje, prečišćavanje, izrada i svaka druga radnja kojom se dobiva ili kojom se doprinosi dobivanju opojne droge, psihotropne tvari, prekursora ili njihovog preparata.</p>
<p>10. Promet je svaki način stavljanja u promet opojne droge, psihotropne tvari, biljke, dijela biljke ili prekursora, kao što su: uvoz, izvoz, tranzit, prijevoz, nabavka, kupovina, prodaja, zamjena, prijenos, skladištenje, izdavanje na recept i slično.</p>	<p>10. Promet je svaki način stavljanja u promet opojne droge, psihotropne tvari, biljke, dijela biljke ili prekursora, kao što su: uvoz, izvoz, tranzit, prijevoz, nabavka, kupovina, prodaja, zamjena, prijenos, skladištenje, izdavanje na recept i slično.</p>
<p>11. Posjedovanje je faktičko vlasništvo nad opojnom drogom, psihotropnom tvari, biljkom ili prekursorom.</p>	<p>11. Posjedovanje je faktičko vlasništvo nad opojnom drogom, psihotropnom tvari, biljkom ili prekursorom.</p>
<p>12. Ovisnost je stanje neodoljive potrebe, psihičke ili fizičke, za upotrebotom opojne droge.</p>	<p>12. Ovisnost je stanje neodoljive potrebe, psihičke ili fizičke, za upotrebotom opojne droge.</p>

<p>upotrebatim opojne droge.</p> <p>13. Ovisnik o opojnoj drogi je lice koje se upotrebatim opojne droge dovelo u stanje ovisnosti.</p> <p>14. Povremen uživalac opojne droge je lice koje jednokratno ili povremeno uzima opojne droge, a kod koga se još nije razvilo stanje ovisnosti.</p> <p>15. Pomoć ovisniku i povremenom uživaocu opojne droge je pomoć preduzimanjem medicinskih mjera i mjera socijalne pomoći, kao što su psihosocijalna rehabilitacija, savjetovanje i resocijalizacija ovisnika o opojnim drogama.</p> <p>16. Zloupotreba opojnih droga ili nedozvoljena upotreba opojne droge je uzgoj biljke iz koje se može dobiti opojna droga, posjedovanje sredstva za proizvodnju opojne droge, te proizvodnja, promet i posjedovanje opojne droge, psihotropne tvari, biljke ili dijela biljke iz koje se može dobiti opojna droga ili prekursora protivno odredbama ovog Zakona, kao i upotreba opojne droge izvan terapeutskih indikacija, u prekomjernim dozama ili tokom vremena koje nije obuhvaćeno terapijom.</p> <p>17. Policija je nadležni policijski organ u Bosni i Hercegovini.</p>	<p>13. Ovisnik o opojnoj drogi je lice koje se upotrebatim opojne droge dovelo u stanje ovisnosti.</p> <p>14. Povremen korisnik opojne droge je lice koje jednokratno ili povremeno uzima opojne droge, a kod koga se još nije razvilo stanje ovisnosti.</p> <p>15. Pomoć ovisniku i povremenom korisniku opojne droge je pomoć preduzimanjem medicinskih mjera i mjera socijalne pomoći, kao što su psihosocijalna rehabilitacija, savjetovanje i resocijalizacija ovisnika o opojnim drogama.</p> <p>16. Zloupotreba opojnih droga ili nedozvoljena upotreba opojne droge je uzgoj biljke iz koje se može dobiti opojna droga, posjedovanje sredstva za proizvodnju opojne droge, te proizvodnja, promet i posjedovanje opojne droge, psihotropne tvari, biljke ili dijela biljke iz koje se može dobiti opojna droga ili prekursora protivno odredbama ovog Zakona, kao i upotreba opojne droge izvan terapeutskih indikacija, u prekomjernim dozama ili tokom vremena koje nije obuhvaćeno terapijom.</p> <p>17. Policija je nadležni policijski organ u Bosni i Hercegovini.</p>
<p>Član 6.</p> <p>(Procjenjivanje godišnjih potreba opojnih droga)</p> <p>(1) Procjenju godišnjih potreba opojnih droga i psihotropnih tvari koje se smiju proizvesti i koje se smiju staviti u promet na teritoriji Bosne i Hercegovine utvrđuje Upravni odbor Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine (u dalnjem tekstu: Agencija za lijekove).</p> <p>(2) Upravni odbor Agencije za lijekove utvrđuje procjenju godišnjih potreba iz stava (1) ovog člana na osnovu procjene godišnjih potreba za Federaciju Bosne i Hercegovine i Republiku Srpsku (u dalnjem tekstu: entiteti), te za Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine (u dalnjem tekstu: Distrikt), prema procjeni entetskih ministarstava nadležnih za poslove zdravstva i nadležnog organa u Distriktu.</p>	<p>„Član 6.</p> <p>(Procjenjivanje godišnjih potreba opojnih droga)</p> <p>(1) Procjenju godišnjih potreba opojnih droga i psihotropnih tvari koje se smiju proizvoditi i stavljati u promet na teritoriji Bosne i Hercegovine utvrđuje Stručno vijeće Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine (u dalnjem tekstu: Agencija za lijekove).</p> <p>(2) Procjenju godišnjih potreba iz stava (1) ovog člana utvrđuje Agencija za lijekove na osnovu prijava pravnih lica ovlaštenih za proizvodnju, promet i posjedovanje opojnih droga.</p> <p>(3) Prijave iz stava (2) ovog člana podnose se Agenciji za lijekove do 15. februara tekuće godine.</p> <p>(4) Agencija za lijekove dostavlja podatke o godišnjim potrebama</p>

<p>(3) Procjena godišnjih potreba donosi se na osnovu prijava pravnih i fizičkih lica ovlaštenih za proizvodnju, promet i posjedovanje opojnih droga.</p> <p>(4) Prijave iz stava (3) ovog člana podnose se entitetskim ministarstvima nadležnim za poslove zdravstva, odnosno nadležnom organu u Distriktu do 15. februara tekuće godine.</p> <p>(5) Entitetska ministarstva nadležna za poslove zdravstva i nadležni organ u Distriktu podnose procjene godišnjih potreba iz stava (2) ovog člana Agenciji za lijekove do 1. marta tekuće godine.</p> <p>(6) Agencija za lijekove dostavlja podatke o godišnjim potrebama opojnih droga i psihotropnih tvari za teritoriju Bosne i Hercegovine Komisiji i Odjelu za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga (član 8.) do 31. marta tekuće godine, a drugim organima uprave, zainteresiranim agencijama, službama, ustanovama ili drugim organima u Bosni i Hercegovini na njihov zahtjev.</p> <p>(7) Međunarodnim tijelima, a posebno Međunarodnom odboru za kontrolu opojnih droga, podaci o godišnjim potrebama opojnih droga i psihotropnih tvari za područje Bosne i Hercegovine dostavljaju se u skladu s međunarodnim konvencijama o kontroli nad opojnim drogama i drugim međunarodnim propisima i mehanizmima djelovanja.</p>	<p>opojnih droga i psihotropnih tvari za teritoriju Bosne i Hercegovine Uredu za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga (u dalnjem tekstu: Ured za opojne droge) i Odjelu za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga (u dalnjem tekstu: Odjel za opojne droge) iz člana 8. ovog Zakona, entitetskim ministarstvima nadležnim za poslove zdravstva i nadležnom organu u Brčko Distriktu do 31. marta tekuće godine, a drugim organima uprave, zainteresovanim agencijama, službama, ustanovama ili drugim organima u Bosni i Hercegovini na njihov zahtjev.</p> <p>(5) Međunarodnim tijelima, a posebno Međunarodnom odboru za kontrolu opojnih droga, podaci o godišnjim potrebama opojnih droga i psihotropnih tvari za teritoriju Bosne i Hercegovine dostavljaju se u skladu sa međunarodnim konvencijama o kontroli opojnih droga i drugim međunarodnim propisima i mehanizmima djelovanja.“.</p>
<p style="text-align: center;">Član 7.</p> <p style="text-align: center;">(Državna strategija i Državni akcioni plan)</p> <p>(1) Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na prijedlog Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (u dalnjem tekstu: Vijeće ministara) donosi Državnu strategiju kontrole nad opojnim drogama, sprečavanja i suzbijanja zloupotrebe opojnih droga u Bosni i Hercegovini, kao osnovu za djelovanje organa vlasti, ustanova, društava i drugih pravnih i fizičkih lica.</p> <p>(2) Vijeće ministara, na prijedlog Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine (u dalnjem tekstu: Ministarstvo sigurnosti), donosi Državni akcioni plan borbe protiv zloupotrebe opojnih droga.</p>	<p style="text-align: center;">Član 7.</p> <p style="text-align: center;">(Državna strategija i Državni akcioni plan)</p> <p>(1) Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na prijedlog Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (u dalnjem tekstu: Vijeće ministara) donosi Državnu strategiju nadzora nad opojnim drogama, sprečavanja i suzbijanja zloupotrebe opojnih droga u Bosni i Hercegovini, kao osnovu za djelovanje organa vlasti, ustanova, društava i drugih pravnih lica.</p> <p>(2) Vijeće ministara, na prijedlog Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine (u dalnjem tekstu: Ministarstvo sigurnosti), donosi Državni akcioni plan borbe protiv zloupotrebe opojnih droga.</p>

<p>Član 8.</p> <p>(Komisija i Odjel za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga)</p> <p>(1) Radi usklađivanja aktivnosti ministarstava i samostalnih upravnih organizacija u Bosni i Hercegovini, te drugih subjekata uključenih u provođenje Državne strategije kontrole nad opojnim drogama i suzbijanja zloupotrebe opojnih droga u Bosni i Hercegovini, te radi promoviranja i kontrole provođenja Državne strategije, Vijeće ministara osniva Komisiju za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga (u dalnjem tekstu: Komisija za opojne droge).</p> <p>(2) Radi sistemskog praćenja pojava, prikupljanja i obrade podataka potrebnih za sprečavanje i suzbijanje nedozvoljene trgovine opojnom drogom, te ostalih kažnjivih djela vezanih za zloupotrebu opojnih droga, kao i koordiniranje aktivnosti policije, carinskih i drugih organa u borbi protiv zloupotrebe opojnih droga, Ministarstvo sigurnosti osniva Odjel za suzbijanje zloupotrebe opojne droge (u dalnjem tekstu: Odjel za opojne droge).</p> <p>(3) U sastav Komisije za opojne droge po službenoj dužnosti ulaze ministar civilnih poslova, entitetski ministri nadležni za poslove zdravstva i odgovorno lice u Distriktu, te šef Odjela za opojne droge.</p> <p>(4) Ostala pitanja u vezi sa sastavom Komisije za opojne droge, te druga važna pitanja o njenom radu uređuje Vijeće ministara, a Komisija za opojne droge donosi poslovnik o radu. Stručne i administrativne poslove u vezi s radom Komisije za opojne droge obavlja Odjel za opojne droge, koji i prati izvršenje zaključaka Komisije za opojne droge.</p>	<p>„Član 8.</p> <p>(Komisija, Ured i Odjel za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga)</p> <p>(1) Radi usklađivanja aktivnosti ministarstava i samostalnih upravnih organizacija u Bosni i Hercegovini, te drugih subjekata uključenih u provođenje Državne strategije nadzora nad opojnim drogama, sprečavanja i suzbijanja zloupotrebe opojnih droga u Bosni i Hercegovini, te radi promoviranja i kontrole provođenja Državne strategije, Vijeće ministara osniva Komisiju za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga (u dalnjem tekstu: Komisija za opojne droge).</p> <p>(2) Radi organizacije sistemskog praćenja pojava, razmatranja pitanja i obavljanja drugih poslova u vezi sa primjenom ovog Zakona, implementacije Državne strategije i Akcionog plana, te radi pružanja stručne pomoći svim institucijama koje su zadužene za sprečavanje i suzbijanje zloupotrebe opojnih droga u Bosni i Hercegovini, a naročito u oblastima prevencije, edukacije, liječenja, rehabilitacije i resocijalizacije, represije, te statistike, istraživanja i evaluacije, Vijeće ministara osniva Ured za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga.</p> <p>(3) Radi sistemskog praćenja pojava, prikupljanja i obrade podataka potrebnih za sprečavanje i suzbijanje nedozvoljene trgovine opojnom drogom, te ostalih kažnjivih djela vezanih za zloupotrebu opojnih droga, kao i koordiniranje aktivnosti policije, carinskih i drugih organa u borbi protiv zloupotrebe opojnih droga, Ministarstvo sigurnosti osniva Odjel za suzbijanje zloupotrebe opojne droge.</p> <p>(4) U sastav Komisije za opojne droge po službenoj dužnosti ulaze ministar civilnih poslova, direktor Agencije za lijekove, entitetski ministri nadležni za poslove zdravstva i odgovorno lice u Brčko Distriktu, te šef Odjela za opojne droge.</p> <p>(5) Ostala pitanja u vezi sa sastavom Komisije za opojne droge, te druga važna pitanja o njenom radu uređuje Vijeće ministara, a Komisija za opojne droge donosi poslovnik o radu. Stručne i administrativne poslove u vezi s radom Komisije za opojne droge obavlja Odjel za opojne droge, koji i prati izvršenje zaključaka</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	Komisije za opojne droge.“.
<p>Član 9.</p> <p>(Djelokrug Komisije za opojne droge)</p> <p>U obavljanju poslova iz člana 8. stav (1) ovog Zakona, Komisija za opojne droge:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) razmatra pitanja i daje preporuke i prijedloge za provođenje međunarodnih konvencija o kontroli nad opojnim drogama i drugih propisa i mehanizama djelovanja; b) razvija i brine o sveobuhvatnom i sistemskom provođenju strategije nadzora nad opojnim drogama, sprečavanja i suzbijanja zloupotrebe opojnih droga; c) promovira preventivno djelovanje i javno obavještavanje o štetnoj upotrebi opojnih droga; d) uspostavlja sistem prikupljanja podataka o prirodi i raširenosti pojave zloupotrebe droga u Bosni i Hercegovini, te sistem njihove obrade; e) koordinira i pruža podršku aktivnostima nevladinih organizacija i ostalih udruženja u prevenciji i tretmanu štetne upotrebe opojnih droga; f) predlaže zakone i ostale propise, te druge mehanizme djelovanja u vezi s problematikom zloupotrebe i štetne upotrebe opojnih droga; g) obavlja i ostale poslove koje joj povjeri Vijeće ministara. 	<p>Član 9.</p> <p>(Djelokrug Komisije za opojne droge)</p> <p>U obavljanju poslova iz člana 8. stav (1) ovog Zakona, Komisija za opojne droge:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) razmatra pitanja i daje preporuke i prijedloge za provođenje međunarodnih konvencija o kontroli nad opojnim drogama i drugih propisa i mehanizama djelovanja; b) razvija i brine o sveobuhvatnom i sistemskom provođenju strategije nadzora nad opojnim drogama, sprečavanja i suzbijanja zloupotrebe opojnih droga; c) promovira preventivno djelovanje i javno obavještavanje o štetnoj upotrebi opojnih droga; d) uspostavlja sistem prikupljanja podataka o prirodi i raširenosti pojave zloupotrebe droga u Bosni i Hercegovini, te sistem njihove obrade; e) predlaže zakone i ostale propise, te druge mehanizme djelovanja u vezi s problematikom zloupotrebe i štetne upotrebe opojnih droga; f) obavlja i ostale poslove koje joj povjeri Vijeće ministara.
<p>Član 11.</p> <p>(Predstavljanje u međunarodnim tijelima i dostavljanje izvještaja i podataka)</p> <p>U saradnji s nadležnim ministarstvima i upravnim organizacijama (član 22.), te Odjelom za opojne droge, predsjednik Komisije za opojne droge predstavlja Bosnu i Hercegovinu u međunarodnim tijelima za kontrolu nad opojnim drogama, dostavlja međunarodnim tijelima izvještaje, podatke i informacije u skladu s međunarodnim konvencijama o kontroli nad opojnim drogama i druge potrebne izvještaje i podatke, te brine o održavanju redovne komunikacije s</p>	<p>Član 11.</p> <p>(Predstavljanje u međunarodnim tijelima i dostavljanje izvještaja i podataka)</p> <p>U saradnji s nadležnim ministarstvima i upravnim organizacijama, te Ministarstvom vanjskih poslova, Uredom za opojne droge i Odjelom za opojne droge, predsjednik Komisije za opojne droge predstavlja Bosnu i Hercegovinu u međunarodnim tijelima za kontrolu nad opojnim drogama, dostavlja međunarodnim tijelima izvještaje, podatke i informacije u skladu s međunarodnim konvencijama o kontroli nad opojnim drogama i druge potrebne izvještaje i podatke, te brine o</p>

domaćim i stranim stručnim tijelima i službama.	održavanju redovne komunikacije s domaćim i stranim stručnim tijelima i službama.
	<p style="text-align: center;">„Član 12a. (Djelokrug Ureda za opojne droge)</p> <p>U obavljanju poslova iz člana 8. stav (2) ovog Zakona, Ured za opojne droge kao multisektoralno tjelo:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Izrađuje Državnu strategiju, Akcioni plan, druge podzakonske akte i mjere za provođenje ovog Zakona; b) Koordinira rad tijela državne uprave u oblasti suzbijanja zloupotrebe opojnih droga; c) Daje mišljenje u postupku donošenja općeg i posebnih programa za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga i brizi i pomoći ovisnicima, kao i da nadzire njihovo provođenje; d) Prima i analizira godišnje izvještaje o izvršenju Državne strategije i Akcionog plana za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga, te posebnih programa mjera za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga i brizi i pomoći ovisnicima, koja podnose nadležna ministarstva i upravne organizacije i o tome izvještava Komisiju za opojne droge; e) Prima i analizira izvještaje o ovisnicima o opojnim drogama; f) Prikuplja i analizira podatke o godišnjim potrebama opojnih droga koje se u skladu sa zakonom mogu proizvesti i staviti u promet, te prati uzgoj biljaka, uvoz, izvoz i tranzit opojnih droga i prekursora na osnovu izvještaja o dozvolama nadležnih organa; g) Vodi i održava državni informacioni sistem o drogama radi objave prikupljenih, objektivnih, usporedivih i pouzdanih podataka o drogama; h) Provodi, samostalno i u saradnji s tijelima državne vlasti i jedinicama lokalne samouprave te stručnim ustanovama, obrazovanja i naučna istraživanja u vezi sa problematikom ovisnosti o opojnim drogama i zloupotrebi opojnih droga;

	<ul style="list-style-type: none"> i) Pruža stručnu pomoć u izradi i provođenju programa za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga koje provode nevladine organizacije, te izdaje saglasnost za registraciju i prati rad nevladinih organizacija koje djeluju na području suzbijanja zloupotrebe opojnih droga; j) Osmišljava i koordinira provođenje informativnih i obrazovnih kampanja; k) Procjenjuje stanje zloupotrebe opojnih droga u društvu uz korišćenje indikatora međunarodnih stručnih organizacija; l) Saraduje s organima na svim nivoima vlasti, ustanovama socijalne zaštite, odgojnim, obrazovnim, kulturnim, zdravstvenim i drugim ustanovama, vjerskim zajednicama, udruženjima, fondacijama, sredstvima javnog informiranja, te pravnim i fizičkim licima radi sprečavanja zloupotrebe opojnih droga; m) Saraduje na stručnom nivou sa međunarodnim tijelima, ustanovama, udruženjima i drugim pravnim i fizičkim licima, te brine za uspješno odvijanje međunarodne saradnje u sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga; n) Pruža stručnu pomoć u radu Odjela za opojne droge; o) Brine se o tehničkoj podršci rada Komisije za opojne droge, te se stara o provedbi mjera i zaključaka donesenih od strane Komisije za opojne droge; p) Obavlja i druge poslove koje mu povjeri Vijeće ministara ili Komisija za opojne droge.“.
<p>Član 13. (Djelokrug Odjela za opojne droge)</p> <p>U obavljanju poslova iz člana 8. stav (2) ovog Zakona, Odjel za opojne droge:</p> <p>a) prima i analizira izvještaje o prijavama krivičnih djela i prekršaja u vezi s opojnim drogama, pravosnažno osuđenim licima za krivična djela i prekršaje u vezi s opojnim drogama, izvršavanju zatvorske</p>	<p>„Član 13. (Djelokrug Odjela za opojne droge)</p> <p>U obavljanju poslova iz člana 8. stav (3) ovog Zakona, Odjel za opojne droge:</p> <p>a) prima, analizira i vodi evidencije u elektronskom obliku o:</p> <p>1) podnesenim izvještajima o počinjenim krivičnim djelima i zahtjevima za pokretanje prekršajnog postupka u vezi s opojnim</p>

<p>kazne i drugih sankcija prema tim počiniocima, oduzetim količinama opojne droge, psihotropnih tvari, biljaka i prekursora, novčanim sredstvima i drugoj imovinskoj koristi iz nedozvoljenog prometa opojnih droga, te o prijavama carinskih prekršaja u vezi s opojnim drogama;</p> <p>b) prikuplja i analizira podatke o godišnjim potrebama opojnih droga koje se u skladu sa zakonom mogu proizvesti i staviti u promet, te prati uzgoj biljaka, uvoz, izvoz i tranzit opojnih droga i prekursora na osnovu izvještaja o dozvolama nadležnih organa;</p> <p>c) sarađuje s organima na svim nivoima vlasti, ustanovama socijalne zaštite, odgojnim, obrazovnim, kulturnim, zdravstvenim i drugim ustanovama, vjerskim zajednicama, udruženjima, fondacijama, sredstvima javnog informiranja, te pravnim i fizičkim licima radi sprečavanja zloupotrebe opojnih droga;</p> <p>d) sarađuje s međunarodnim tijelima, ustanovama, udruženjima i drugim pravnim i fizičkim licima, te brine za uspješno odvijanje međunarodne saradnje u sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga, a posebno nedozvoljenog prometa opojnih droga;</p> <p>e) obavlja i druge poslove u oblasti suzbijanja zloupotrebe opojnih droga koje mu povjeri Vijeće ministara ili Komisija za opojne droge.</p>	<p>drogama,</p> <p>2) pravosnažno osuđenim licima za krivična djela i prekršaje u vezi s opojnim drogama,</p> <p>3) izvršavanju zatvorske kazne i drugih sankcija prema tim počiniocima,</p> <p>4) oduzetim količinama opojne droge, psihotropnih tvari, biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga i prekursora,</p> <p>5) novčanim sredstvima i drugoj imovinskoj koristi iz nedozvoljenog prometa opojnih droga, te</p> <p>6) prijavama carinskih prekršaja u vezi s opojnim drogama;</p> <p>b) analize, informacije, izvještaje iz tačke a) ovog člana dostavlja policijskim organima;</p> <p>c) pruža stručnu pomoć i tehničku podršku Komisiji za uništavanje opojnih droga iz člana 80. ovog Zakona;</p> <p>d) analizira izvještaje o ostvarenom uvozu opojnih droga i prekursora po ovom Zakonu u cilju sprečavanja zloupotrebe i prevencije skretanja u ilegalne tokove opojnih droga i prekursora;</p> <p>e) sarađuje na stručnom nivou sa međunarodnim tijelima u sprečavanju i suzbijanju nedozvoljenog prometa opojnih droga;</p> <p>f) vrši upravni nadzor nad provođenjem ovog Zakona i propisa donesenih na osnovu ovog Zakona u okviru svog djelokruga propisanog ovim Zakonom i drugim propisima;</p> <p>g) prikuplja i analizira podatke o godišnjim potrebama opojnih droga koje se u skladu sa zakonom mogu proizvesti i staviti u promet, te prati uzgoj biljaka, uvoz, izvoz i tranzit opojnih droga i prekursora na osnovu izvještaja o dozvolama nadležnih organa;</p> <p>h) obavlja i druge poslove u oblasti suzbijanja zloupotrebe opojnih droga koje mu povjeri Vijeće ministara ili Komisija za opojne droge.“.</p>
<p>Član14.</p> <p>(Nadležni organi uprave)</p> <p>(1) Ministarstvo sigurnosti neposredno ili preko svojih upravnih organizacija, kabineta, službi, odjela i drugih organizacionih jedinica</p>	<p>Član14.</p> <p>(Nadležni organi uprave)</p> <p>(1) Ministarstvo sigurnosti neposredno ili preko svojih upravnih organizacija, kabineta, službi, odjela i drugih organizacionih jedinica</p>

<p>sarađuje sa međunarodnim tijelima, ustanovama i organizacijama u otkrivanju i sprečavanju krivičnih djela u vezi s opojnom drogom i drugih kažnjivih djela u oblasti primjene ovog Zakona.</p> <p>(2) Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine (u dalnjem tekstu: Ministarstvo finansija i trezora) i Sektor za carine Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, Ministarstvo sigurnosti, te policijski organi Bosne i Hercegovine neposredno sarađuju sa međunarodnim tijelima u sprečavanju i suzbijanju neovlaštenog prometa opojnih droga i pranja novca, odnosno prikrivanja protuzakonito dobivene druge koristi.</p> <p>(3) Ministarstvo civilnih poslova objedinjava stručnost i inicijative entitetskih ministarstava nadležnih za poslove zdravstva i nadležnog organa u Distriktu u oblasti primjene ovog Zakona.</p> <p>(4) Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine obavlja poslove koji su u vezi s vanjskom trgovinom i ekonomijom u oblasti primjene ovog Zakona.</p> <p>(5) Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, u saradnji s Komisijom za opojne droge, Odjelom za opojne droge i nadležnim ministrima, brine o izvršavanju međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine u oblasti primjene ovog Zakona.</p> <p>(6) Agencija za lijekove obavlja poslove izdavanja dozvola predviđenih ovim Zakonom, te druge dužnosti i poslove predviđene ovim Zakonom iz oblasti lijekova.</p>	<p>sarađuje sa međunarodnim tijelima, ustanovama i organizacijama u otkrivanju i sprečavanju krivičnih djela u vezi s opojnom drogom i drugih kažnjivih djela u oblasti primjene ovog Zakona.</p> <p>(2) Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine (u dalnjem tekstu: Ministarstvo finansija i trezora) i Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, Ministarstvo sigurnosti, te policijski organi Bosne i Hercegovine neposredno sarađuju sa međunarodnim tijelima u sprečavanju i suzbijanju neovlaštenog prometa opojnih droga.</p> <p>(3) Ministarstvo civilnih poslova objedinjava stručnost i inicijative entitetskih ministarstava nadležnih za poslove zdravstva i nadležnog organa u Distriktu u oblasti primjene ovog Zakona.</p> <p>(4) Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine obavlja poslove koji su u vezi s vanjskom trgovinom i ekonomijom u oblasti primjene ovog Zakona.</p> <p>(5) Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, u saradnji s Komisijom za opojne droge, Uredom za opojne droge, Odjelom za opojne droge i nadležnim ministrima, brine o izvršavanju međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine u oblasti primjene ovog Zakona.</p> <p>(6) Agencija za lijekove obavlja poslove izdavanja dozvola predviđenih ovim Zakonom, te druge dužnosti i poslove predviđene ovim Zakonom iz oblasti lijekova.</p>
<p>Član 23.</p> <p>(Odluka o izuzimanju preparata od primjene određene kontrolne mjere)</p> <p>(1) Preparat koji sadrži tvar razvrstanu u Tabele II., III. i IV., sastavljen tako da nema opasnosti od zloupotrebe ili je ona zanemariva, a iz kojeg se tvar ne može odvojiti općedostupnim sredstvima u količini koja bi se mogla zloupotrijebiti ili nedozvoljeno koristiti, može se izuzeti od određenih kontrolnih mjera predviđenih ovim Zakonom.</p> <p>(2) Pod uvjetom iz člana 17. stav (4) ovog Zakona, odluku o</p>	<p>Član 23.</p> <p>(Odluka o izuzimanju preparata od primjene određene kontrolne mjere)</p> <p>(1) Preparat koji sadrži tvar razvrstanu u Tabele II., III. i IV., sastavljen tako da nema opasnosti od zloupotrebe ili je ona zanemariva, a iz kojeg se tvar ne može odvojiti općedostupnim sredstvima u količini koja bi se mogla zloupotrijebiti ili nedozvoljeno koristiti, može se izuzeti od određenih kontrolnih mjera predviđenih ovim Zakonom.</p> <p>,,(2) Pod uvjetom iz člana 17. stav (4) ovog Zakona, odluku o</p>

<p>izuzimanju iz stava (1) ovog člana donosi Vijeće ministara, nakon konsultacija s Komisijom za opojne droge i Agencijom za lijekove.</p> <p>(3) Odluka o izuzimanju određuje mjere od čije se primjene preparati iz stava (1) ovog člana izuzimaju.</p>	<p>izuzimanju iz stava (1) ovog člana za prekursore razvrstane u Tabelu IV. Liste 1. donosi Agencija za lijekove, a za prekursore razvrstane u Tabelu IV. Liste 2. donosi Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, nakon konsultacija sa Uredom za opojne droge. Ove odluke donose se na osnovu prethodnog vještačenja i stručnih zaključaka.“.</p> <p>(3) Odluka o izuzimanju određuje mjere od čije se primjene preparati iz stava (1) ovog člana izuzimaju.</p>
<p>Član 25.</p> <p>(Dozvoljeni uzgoj konoplje)</p> <p>(1) Konoplju (<i>Cannabis sativa L</i>) je dozvoljeno uzgajati samo s ciljem proizvodnje vlakana, proizvodnje sjemena za prehranu životinja, daljnog razmnožavanja i prerade sjemena.</p> <p>(2) Uzgoj konoplje dozvoljen je samo pravnim i fizičkim licima koja imaju dozvolu Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.</p> <p>(3) Dozvola iz stava (2) ovog člana može se izdati samo nakon što je sklopljen ugovor o proizvodnji i otkupu konoplje s pravnim licem registriranim za otkup i proizvodnju konoplje, odnosno za djelatnosti iz stava (1) ovog člana.</p> <p>(4) Dozvola iz stava (2) ovog člana može se izdati i ako je uzgajivač pravno lice koje je registrirano za otkup i proizvodnju konoplje, odnosno djelatnosti iz stava (1) ovog člana.</p> <p>(5) Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa pravilnikom propisuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) sorte konoplje koje je dozvoljeno uzgajati; b) uvjete koje mora ispunjavati pravno ili fizičko lice za dobivanje dozvole za uzgoj konoplje; c) rok važenja dozvole, način njenog izdavanja, te troškove izdavanja; d) ako je potrebno i ostale uvjete dozvoljenog uzgoja konoplje. <p>(6) Uzgajivač konoplje dužan je obavijestiti policiju i organ nadležan za poslove poljoprivredne inspekcije o svakoj okolnosti koja ukazuje na sumnju da su konoplja ili dijelovi konoplje upotrijebljeni ili bi mogli</p>	<p>Član 25.</p> <p>(Dozvoljeni uzgoj konoplje)</p> <p>(1) Konoplju (<i>Cannabis sativa L</i>) je dozvoljeno uzgajati samo s ciljem proizvodnje vlakana, proizvodnje sjemena za prehranu životinja, daljnog razmnožavanja i prerade sjemena.</p> <p>(2) Uzgoj konoplje dozvoljen je samo pravnim licima koja imaju dozvolu Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.</p> <p>(3) Dozvola iz stava (2) ovog člana može se izdati samo nakon što je sklopljen ugovor o proizvodnji i otkupu konoplje s pravnim licem registriranim za otkup i proizvodnju konoplje, odnosno za djelatnosti iz stava (1) ovog člana.</p> <p>(4) Dozvola iz stava (2) ovog člana može se izdati i ako je uzgajivač pravno lice koje je registrirano za otkup i proizvodnju konoplje, odnosno djelatnosti iz stava (1) ovog člana.</p> <p>(5) Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa pravilnikom propisuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) sorte konoplje koje je dozvoljeno uzgajati; b) uvjete koje mora ispunjavati pravno lice za dobivanje dozvole za uzgoj konoplje; c) rok važenja dozvole, način njenog izdavanja, te troškove izdavanja; d) ako je potrebno i ostale uvjete dozvoljenog uzgoja konoplje. <p>(6) Uzgajivač konoplje dužan je obavijestiti policiju i organ nadležan za poslove poljoprivredne inspekcije o svakoj okolnosti koja ukazuje na sumnju da su konoplja ili dijelovi konoplje upotrijebljeni ili bi mogli</p>

biti upotrijebljeni za nedopuštenu proizvodnju opojne droge.	biti upotrijebljeni za nedopuštenu proizvodnju opojne droge.
<p>Član 26.</p> <p>(Uzgoj maka koji nije namijenjen proizvodnji opojne droge)</p> <p>(1) Mak (Papaver somniferum L) je dozvoljeno uzgajati samo u prehrambene svrhe (makovo sjeme).</p> <p>(2) Uzgoj maka dozvoljen je samo pravnim i fizičkim licima koja imaju dozvolu Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.</p> <p>(3) Uzgajivač maka dužan je prijaviti uzgoj maka organu nadležnom za poslove poljoprivredne inspekcije najkasnije u roku od 30 dana od dana sjetve.</p> <p>(4) Sva pitanja koja su u vezi s izdavanjem dozvole, te obrazac i sadržaj prijave iz stava (3) ovog člana propisuje ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.</p> <p>(5) Uzgajivač maka dužan je obavijestiti policiju i organ nadležan za poslove poljoprivredne inspekcije o svakoj okolnosti koja ukazuje na sumnju da su mak ili dijelovi maka upotrijebljeni ili bi mogli biti upotrijebljeni za proizvodnju opojnih droga (zarezivanje, ubiranje zelenih čahura maka).</p> <p>(6) Uzgajivač maka dužan je uništiti dijelove biljke preostale nakon košenja ili ubiranja koji mogu služiti za proizvodnju opojne droge (makova slama) odmah nakon košenja ili ubiranja biljke, u prisustvu inspektora organa nadležnog za poslove poljoprivredne inspekcije.</p> <p>(7) Organ nadležan za poslove poljoprivredne inspekcije podnosi jednom godišnje izvještaj o obavljenom nadzoru uzgoja maka Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.</p>	<p>Član 26.</p> <p>(Uzgoj maka koji nije namijenjen proizvodnji opojne droge)</p> <p>(1) Mak (Papaver somniferum L) je dozvoljeno uzgajati samo u prehrambene svrhe (makovo sjeme).</p> <p>(2) Uzgoj maka dozvoljen je samo pravnim licima koja imaju dozvolu Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.</p> <p>(3) Uzgajivač maka dužan je prijaviti uzgoj maka organu nadležnom za poslove poljoprivredne inspekcije najkasnije u roku od 30 dana od dana sjetve.</p> <p>(4) Sva pitanja koja su u vezi s izdavanjem dozvole, te obrazac i sadržaj prijave iz stava (3) ovog člana propisuje ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.</p> <p>(5) Uzgajivač maka dužan je obavijestiti policiju i organ nadležan za poslove poljoprivredne inspekcije o svakoj okolnosti koja ukazuje na sumnju da su mak ili dijelovi maka upotrijebljeni ili bi mogli biti upotrijebljeni za proizvodnju opojnih droga (zarezivanje, ubiranje zelenih čahura maka).</p> <p>(6) Uzgajivač maka dužan je uništiti dijelove biljke preostale nakon košenja ili ubiranja koji mogu služiti za proizvodnju opojne droge (makova slama) odmah nakon košenja ili ubiranja biljke, u prisustvu inspektora organa nadležnog za poslove poljoprivredne inspekcije.</p> <p>(7) Organ nadležan za poslove poljoprivredne inspekcije podnosi jednom godišnje izvještaj o obavljenom nadzoru uzgoja maka Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.</p>
	<p>„Član 26a.</p> <p>(Uništavanje biljaka uzgojenih na nezakonit način)</p> <p>(1) Biljke uzgojene suprotno odredbama ovog Zakona bit će snimljene na video i/ili foto, uzorkovane u skladu sa stručnim pravilima uzorkovanja i osiguravanja dokaza.</p> <p>(2) Ostatak biljaka može biti uništen na licu mjesta na osnovu odluke suda. Izvještaj o uništenju će biti podnesen sudu i Komisiji za</p>

	uništavanje opojnih droga.“.
<p>Član 31.</p> <p>(Zajedničke odredbe o izdavanju dozvole za obavljanje djelatnosti, te dozvole za postrojenja i prostorije)</p> <p>(1) Dozvole iz čl. 29. i 30. ovog Zakona izdaju se poimenično određenom pravnom licu i neprenosive su.</p> <p>(2) Dozvole iz čl. 29. i 30. ovog Zakona sadržavaju rok važenja.</p> <p>(3) O izdavanju dozvola iz čl. 29. i 30. ovog Zakona Agencija za lijekove odlučuje u roku od 90 dana od dana podnošenja potpunog zahtjeva. Ako u tom roku odluka nije donesena, zahtjev se smatra odbijenim.</p> <p>(4) Troškove izdavanja dozvole snosi podnositelj zahtjeva, a prihod su budžeta čiji je korisnik organ koji dozvolu izdaje. Troškovi izdavanja naplaćuju se prilikom izdavanja dozvole, osim troškova izlaska službenog lica radi utvrđivanja ispunjavanja uvjeta koji se naplaćuju unaprijed.</p> <p>(5) Ostala pitanja vezana za izdavanje dozvole, osim onih iz člana 30. stav (5) ovog Zakona, detaljnije propisuje Upravni odbor Agencije za lijekove, a posebno sadržaj i obrazac zahtjeva za izdavanje dozvole, sadržaj i obrazac dozvole, rok važenja, te iznos troškova izdavanja dozvole.</p>	<p>Član 31.</p> <p>(Zajedničke odredbe o izdavanju dozvole za obavljanje djelatnosti, te dozvole za postrojenja i prostorije)</p> <p>(1) Dozvole iz čl. 29. i 30. ovog Zakona izdaju se poimenično određenom pravnom licu i neprenosive su.</p> <p>(2) Dozvole iz čl. 29. i 30. ovog Zakona sadržavaju rok važenja.</p> <p>(3) O izdavanju dozvola iz čl. 29. i 30. ovog Zakona Agencija za lijekove odlučuje u roku od 90 dana od dana podnošenja potpunog zahtjeva. Ako u tom roku odluka nije donesena, zahtjev se smatra odbijenim.</p> <p>(4) Troškove izdavanja dozvole snosi podnositelj zahtjeva, a prihod su budžeta čiji je korisnik organ koji dozvolu izdaje. Troškovi izdavanja naplaćuju se prilikom izdavanja dozvole, osim troškova izlaska službenog lica radi utvrđivanja ispunjavanja uvjeta koji se naplaćuju unaprijed.</p> <p>(5) Ostala pitanja vezana za izdavanje dozvole, osim onih iz člana 30. stav (5) ovog Zakona, detaljnije propisuje Stručno vijeće Agencije za lijekove, a posebno sadržaj i obrazac zahtjeva za izdavanje dozvole, sadržaj i obrazac dozvole, rok važenja, te iznos troškova izdavanja dozvole.</p>
<p>Član 35.</p> <p>(Posebna dozvola za uvoz, izvoz i tranzit)</p> <p>(1) Za svaki uvoz i izvoz potrebna je posebna dozvola koju izdaje Agencija za lijekove.</p> <p>(2) Dozvola za uvoz, izvoz ili tranzit je neprenosiva.</p> <p>(3) Dozvola za uvoz, izvoz ili tranzit sadrži rok važenja.</p> <p>(4) Rokove važenja, kao i ostala pitanja koja su u vezi s izdavanjem dozvole iz stava (2) ovog člana, propisuje Upravni odbor Agencije za lijekove. Propisani obrazac dozvole bit će obrazac koji propisuje Komisija za opojne droge Ekonomskog i socijalnog vijeća Ujedinjenih naroda.</p>	<p>Član 35.</p> <p>(Posebna dozvola za uvoz, izvoz i tranzit)</p> <p>(1) Za svaki uvoz, izvoz i tranzit potrebna je posebna dozvola koju izdaje Agencija za lijekove.</p> <p>(2) Dozvola za uvoz, izvoz ili tranzit je neprenosiva.</p> <p>(3) Dozvola za uvoz, izvoz ili tranzit sadrži rok važenja.</p> <p>(4) Rokove važenja, kao i ostala pitanja koja su u vezi s izdavanjem dozvole iz stava (1) ovog člana, propisuje Stručno vijeće Agencije za lijekove. Propisani obrazac dozvole bit će obrazac koji propisuje Komisija za opojne droge Ekonomskog i socijalnog vijeća Ujedinjenih naroda.</p>

<p>(5) Izuzetno, uvozna dozvola nije potrebna u slučaju prirodne ili druge katastrofe ili hitnosti. U tim slučajevima uvoz može hitno odobriti rukovodilac Agencije za lijekove ili ministar civilnih poslova.</p>	<p>(5) Izuzetno, uvozna dozvola nije potrebna u slučaju prirodne ili druge katastrofe ili hitnosti. U tim slučajevima uvoz može hitno odobriti rukovodilac Agencije za lijekove ili ministar civilnih poslova.</p>
<p>Član 36.</p> <p>(Pakiranje i označavanje)</p> <p>(1) Tvari razvrstane u Tabele II. ili III., te njihovi preparati ne smiju biti stavljeni u promet ako nisu zatvoreni u omote ili spremnike pod svojim nazivom, a u slučaju pošiljke tvari razvrstanih u Tabelu II., te njihovih preparata - označeni dvostrukom crvenom trakom.</p> <p>(2) Oznaka pod kojom se preparat pojavljuje u prodaji mora sadržavati nazine tvari razvrstanih u Tabele II. i III. koje sadrži, zajedno s njihovom težinom i procentom.</p> <p>(3) Oznake i bilješke na omotima u prometu na malo moraju sadržavati uputstva za upotrebu, kao i upozorenja neophodna za sigurnost korisnika.</p> <p>(4) Ako je potrebno, dodatne uvjete pakiranja i označavanja propisat će Upravni odbor Agencije za lijekove, nakon konsultacija s ministrom sigurnosti.</p>	<p>Član 36.</p> <p>(Pakiranje i označavanje)</p> <p>(1) Tvari razvrstane u Tabele II. ili III., te njihovi preparati ne smiju biti stavljeni u promet ako nisu zatvoreni u omote ili spremnike pod svojim nazivom, a u slučaju pošiljke tvari razvrstanih u Tabelu II., te njihovih preparata - označeni dvostrukom crvenom trakom.</p> <p>(2) Oznaka pod kojom se preparat pojavljuje u prodaji mora sadržavati nazine tvari razvrstanih u Tabele II. i III. koje sadrži, zajedno s njihovom težinom i procentom.</p> <p>(3) Oznake i bilješke na omotima u prometu na malo moraju sadržavati uputstva za upotrebu, kao i upozorenja neophodna za sigurnost korisnika.</p> <p>(4) Ako je potrebno, dodatne uvjete pakiranja i označavanja propisat će Stručno vijeće Agencije za lijekove, nakon konsultacija s ministrom sigurnosti.</p>
<p>Član 37.</p> <p>(Posjedovanje i nabavka u medicinske svrhe)</p> <p>(1) Bez posebne dozvole predviđene ovim Zakonom, tvari razvrstane u Tabele II. i III., te njihove preparate mogu posjedovati i nabavljati:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) zdravstvene ustanove radi obavljanja svoje djelatnosti; b) veterinarske ustanove radi obavljanja svoje djelatnosti; c) doktori medicine i doktori stomatologije koji se ovlašteno bave tom djelatnošću, kao sastojak lijeka u količini neophodnoj za pružanje neposredne medicinske pomoći; d) doktori veterinarske medicine koji se ovlašteno bave tom djelatnošću, kao sastojak veterinarskog preparata radi pružanja neposredne veterinarske pomoći. <p>(2) Uz dozvolu Agencije za lijekove, komandanti plovnih objekata i letjelica mogu posjedovati i nabavljati tvari razvrstane u Tabele II. i</p>	<p>Član 37.</p> <p>(Posjedovanje i nabavka u medicinske svrhe)</p> <p>(1) Bez posebne dozvole predviđene ovim Zakonom, tvari razvrstane u Tabele II. i III., te njihove preparate mogu posjedovati i nabavljati:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) zdravstvene ustanove radi obavljanja svoje djelatnosti; b) veterinarske ustanove radi obavljanja svoje djelatnosti; c) doktori medicine i doktori stomatologije koji se ovlašteno bave tom djelatnošću, kao sastojak lijeka u količini neophodnoj za pružanje neposredne medicinske pomoći; d) doktori veterinarske medicine koji se ovlašteno bave tom djelatnošću, kao sastojak veterinarskog preparata radi pružanja neposredne veterinarske pomoći. <p>(2) Uz dozvolu Agencije za lijekove, komandanti plovnih objekata i letjelica mogu posjedovati i nabavljati tvari razvrstane u Tabele II. i</p>

<p>III., te njihove preparate kao sastojak lijeka u količini neophodnoj za apoteku plovnog objekta ili letjelice.</p> <p>(3) Na osnovu propisanog liječenja, tvari razvrstane u Tabele II. i III. mogu posjedovati i nabavljati bolesna lica koja su napunila 18 godina života, te roditelji, odnosno staratelji bolesnika koji nisu napunili 18 godina života, kao sastojak lijeka u količini koju odredi doktor medicine ili doktor stomatologije koji se ovlašteno bavi tom djelatnošću.</p> <p>(4) Uvjete pod kojima lica iz stava (1) ovog člana mogu posjedovati i nabavljati tvari razvrstane u Tabele II. i III., te njihove preparate propisuje Upravni odbor Agencije za lijekove.</p> <p>(5) Uvjete pod kojima komandanti plovnih objekata i letjelica iz stava (2) ovog člana mogu posjedovati i nabavljati tvari razvrstane u Tabele II. i III., te njihove preparate propisuje Upravni odbor Agencije za lijekove.</p>	<p>III., te njihove preparate kao sastojak lijeka u količini neophodnoj za apoteku plovnog objekta ili letjelice.</p> <p>(3) Na osnovu propisanog liječenja, tvari razvrstane u Tabele II. i III. mogu posjedovati i nabavljati bolesna lica koja su napunila 18 godina života, te roditelji, odnosno staratelji bolesnika koji nisu napunili 18 godina života, kao sastojak lijeka u količini koju odredi doktor medicine ili doktor stomatologije koji se ovlašteno bavi tom djelatnošću.</p> <p>(4) Uvjete pod kojima lica iz stava (1) ovog člana mogu posjedovati i nabavljati tvari razvrstane u Tabele II. i III., te njihove preparate propisuje Stručno vijeće Agencije za lijekove.</p> <p>(5) Uvjete pod kojima komandanti plovnih objekata i letjelica iz stava (2) ovog člana mogu posjedovati i nabavljati tvari razvrstane u Tabele II. i III., te njihove preparate propisuje Stručno vijeće Agencije za lijekove.</p>
<p>Član 38.</p> <p>(Promet na veliko ili malo)</p> <p>(1) Promet tvari i biljaka razvrstanih u Tabele II. i III., te njihovih preparata na veliko mogu obavljati pravna lica koja obavljaju djelatnost proizvodnje tih tvari i pravna lica koja se bave prometom lijekova.</p> <p>(2) Promet tvari i biljaka razvrstanih u Tabele II. i III., te njihovih preparata na malo mogu obavljati pravna i fizička lica koje se bave prometom lijekova na malo - apoteke.</p>	<p>Član 38.</p> <p>(Promet na veliko ili malo)</p> <p>(1) Promet tvari i biljaka razvrstanih u Tabele II. i III., te njihovih preparata na veliko mogu obavljati pravna lica koja obavljaju djelatnost proizvodnje tih tvari i pravna lica koja se bave prometom lijekova na veliko.</p> <p>(2) Promet tvari i biljaka razvrstanih u Tabele II. i III., te njihovih preparata na malo mogu obavljati pravna lica koje se bave prometom lijekova na malo - apoteke.</p>
<p>Član 39.</p> <p>(Propisivanje i izdavanje pojedincima)</p> <p>(1) Tvari i biljke razvrstane u Tabele II. i III. mogu se pojedincima prepisati samo u obliku farmaceutskog preparata i samo ljekarskim receptom:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) doktora medicine koji se ovlašteno bavi tom djelatnošću; b) doktora stomatologije koji se ovlašteno bavi tom djelatnošću, radi stomatološkog liječenja; i 	<p>Član 39.</p> <p>(Propisivanje i izdavanje pojedincima)</p> <p>(1) Tvari i biljke razvrstane u Tabele II. i III. mogu se pojedincima prepisati samo u obliku farmaceutskog preparata i samo ljekarskim receptom:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) doktora medicine koji se ovlašteno bavi tom djelatnošću; b) doktora stomatologije koji se ovlašteno bavi tom djelatnošću, radi stomatološkog liječenja; i

<p>c) doktora veterine koji se ovlašteno bavi tom djelatnošću, radi veterinarskog liječenja.</p> <p>(2) Tvari i biljke razvrstane u Tabele II. i III. može pojedincima izdavati samo ovlašteno lice u ustanovama i kod lica iz člana 37. st. (1) i (2) i člana 38. stav (2) ovog Zakona.</p> <p>(3) Pravila o ispisivanju i popunjavanju recepata za farmaceutske preparate iz stava (1) ovog člana propisuje Upravni odbor Agencije za lijekove.</p> <p>(4) Bez obzira na st. od (1) do (3) ovog člana, Upravni odbor Agencije za lijekove, nakon obavještavanja Komisije za opojne droge i Odjela za opojne droge, može, ako situacija to zahtijeva i pod uvjetima koje odredi, odobriti apotekarima ili drugim licima ovlaštenim za promet na malo da pojedincima izdaju, bez recepta, a za korištenje isključivo u medicinske svrhe i u posebnim slučajevima, male količine terapeutskih doza farmaceutskih preparata koji sadrže psihotropne tvari razvrstane u Tabelu III.</p>	<p>c) doktora veterine koji se ovlašteno bavi tom djelatnošću, radi veterinarskog liječenja.</p> <p>(2) Tvari i biljke razvrstane u Tabele II. i III. može pojedincima izdavati samo ovlašteno lice u ustanovama i kod lica iz člana 37. st. (1) i (2) i člana 38. stav (2) ovog Zakona.</p> <p>(3) Bez obzira na st. od (1) do (3) ovog člana, Stručno vijeće Agencije za lijekove, nakon obavještavanja Komisije za opojne droge i Odjela za opojne droge, može, ako situacija to zahtijeva i pod uvjetima koje odredi, odobriti apotekarima ili drugim licima ovlaštenim za promet na malo da pojedincima izdaju, bez recepta, a za korištenje isključivo u medicinske svrhe i u posebnim slučajevima, male količine terapeutskih doza farmaceutskih preparata koji sadrže psihotropne tvari razvrstane u Tabelu III.</p>
<p style="text-align: center;">Član 42.</p> <p style="text-align: center;">(Lica ovlaštena za proizvodnju, promet i posjedovanje prekursora)</p> <p>(1) Prekursore mogu proizvoditi, stavljati u promet i posjedovati pravna i fizička lica koja su registrirana za obavljanje te djelatnosti i koja za njeno obavljanje ispunjavaju posebne uvjete propisane ovim Zakonom i drugim propisima te imaju dozvolu ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.</p> <p>(2) Dozvola za bavljenje proizvodnjom ili prometom prekursora izdaje se u industrijske, medicinske, veterinarske, naučnoistraživačke, nastavne, prehrambene ili druge privredne svrhe.</p> <p>(3) Dozvola za korištenje prekursora u industriji, odnosno privredi u svrhe različite od medicinskih, veterinarskih ili naučnih izdaje se nakon što podnositelj zahtjeva na zadovoljavajući način prikaže da može osigurati da se proizvedena roba neće moći zloupotrijebiti i da neće moći proizvesti štetne efekte, te da se kontrolirana tvar korištena kao</p>	<p style="text-align: center;">Član 42.</p> <p style="text-align: center;">(Lica ovlaštena za proizvodnju, promet i posjedovanje prekursora)</p> <p>(1) Prekursore mogu proizvoditi, stavljati u promet i posjedovati pravna lica koja su registrirana za obavljanje te djelatnosti i koja za njeno obavljanje ispunjavaju posebne uvjete propisane ovim Zakonom i drugim propisima te imaju dozvolu Agencije za lijekove ili Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.</p> <p>(2) Dozvola za bavljenje proizvodnjom ili prometom prekursora izdaje se u industrijske, medicinske, veterinarske, naučnoistraživačke, nastavne, prehrambene ili druge privredne svrhe.</p> <p>(3) Dozvola za korištenje prekursora u industriji, odnosno privredi u svrhe različite od medicinskih, veterinarskih ili naučnih izdaje se nakon što podnositelj zahtjeva na zadovoljavajući način prikaže da može osigurati da se proizvedena roba neće moći zloupotrijebiti i da neće moći proizvesti štetne efekte, te da se kontrolirana tvar korištena kao</p>

<p>sastojak ne može jednostavno izdvojiti.</p> <p>(4) Dozvolu za obavljanje djelatnosti iz st. (2) i (3) ovog člana izdaje ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.</p> <p>(5) U dozvoli se posebno navodi svaka djelatnost za koju je pravno ili fizičko lice ovlašteno, svrha obavljanja djelatnosti i svaki prekursor koji je pravno ili fizičko lice ovlašteno da koristi za te djelatnosti.</p> <p>(6) Dozvola za obavljanje djelatnosti iz st. (2) i (3) ovog člana podrazumijeva da je odobreno i posjedovanje tvari koje su u dozvoli navedene.</p> <p>(7) Spisak pravnih lica ovlaštenih za proizvodnju i promet prekursora objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".</p> <p>(8) Na opće uvjete za obavljanje djelatnosti iz st. (1) i (2) ovog člana primjenjuju se odgovarajući propisi.</p> <p>(9) Pravna i fizička lica iz stava (1) ovog člana dužna su obavijestiti policiju o svakoj okolnosti koja ukazuje na sumnju da je prekursor upotrijebljen ili bi mogao biti upotrijebljen za neovlaštenu proizvodnju opojnih droga (preusmjeravanje).</p>	<p>sastojak ne može jednostavno izdvojiti.</p> <p>(4) Dozvolu za obavljanje djelatnosti iz st. (2) i (3) ovog člana za prekursore razvrstane u Tabelu IV. Liste 1. izdaje Agencija za lijekove, a za prekursore razvrstane u Tabelu IV. Liste 2. izdaje Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.</p> <p>(5) U dozvoli se posebno navodi svaka djelatnost za koju je pravno lice ovlašteno, svrha obavljanja djelatnosti i svaki prekursor koji je pravno lice ovlašteno da koristi za te djelatnosti.</p> <p>(6) Dozvola za obavljanje djelatnosti iz st. (2) i (3) ovog člana podrazumijeva da je odobreno i posjedovanje tvari koje su u dozvoli navedene.</p> <p>(7) Spisak pravnih lica ovlaštenih za proizvodnju i promet prekursora objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".</p> <p>(8) Na opće uvjete za obavljanje djelatnosti iz st. (1) i (2) ovog člana primjenjuju se odgovarajući propisi.</p> <p>(9) Pravna lica iz stava (1) ovog člana dužna su obavijestiti policiju o svakoj okolnosti koja ukazuje na sumnju da je prekursor upotrijebljen ili bi mogao biti upotrijebljen za neovlaštenu proizvodnju opojnih droga (preusmjeravanje).</p>
<p>Član 43.</p> <p>(Lica ovlaštena za uvoz, izvoz i tranzit prekursora)</p> <p>(1) Prekursore mogu uvoziti, izvoziti i provoziti pravna i fizička lica koja su tehnički opremljena i registrirana za obavljanje te djelatnosti i koja imaju dozvolu Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa za uvoz, izvoz ili tranzit.</p> <p>(2) Prekursore koji su lijekovi ili otrovi mogu uvoziti, izvoziti i provoziti pravna i fizička lica koja su tehnički opremljena i registrirana za promet lijekova ili otrova i koja za obavljanje te djelatnosti imaju dozvolu Agencije za lijekove.</p> <p>(3) Na uvjete u pogledu tehničke opremljenosti pravnih i fizičkih lica iz ovog člana primjenjuju se odgovarajući propisi.</p>	<p>Član 43.</p> <p>(Lica ovlaštena za uvoz, izvoz i tranzit prekursora)</p> <p>„(1) Samo pravnim licima koja su tehnički opremljena i imaju dozvolu Agencije za lijekove ili Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa za bavljenje proizvodnjom ili prometom prekursora dozvoljeno je obavljati uvoz, izvoz i tranzit prekursora razvrstanih u Tabelu IV., te njihovih preparata.“.</p> <p>(2) Na uvjete u pogledu tehničke opremljenosti pravnih lica iz ovog člana primjenjuju se odgovarajući propisi.</p>

<p>Član 44.</p> <p>(Dozvola za uvoz, izvoz ili tranzit prekursora)</p> <p>(1) Dozvola za uvoz, izvoz ili tranzit prekursora može se izdati za određenu pošiljku (pojedinačna dozvola) ili za određenu vrstu i količinu tvari u određenom periodu (zbirna dozvola).</p> <p>(2) Koju je tvar dozvoljeno stavljati u promet samo na osnovu pojedinačne dozvole utvrđuje u Listi (član 16.) Vijeće ministara, na osnovu prethodnog mišljenja ministra civilnih poslova i ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.</p> <p>(3) Dozvolu iz stava (1) ovog člana izdaje Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, po zahtjevu lica iz člana 43. stav (1) ovog Zakona, u roku od osam dana od dana prijema zahtjeva. Sadržaj zahtjeva propisuje ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.</p> <p>(4) Za prekursore koji su lijekovi ili otrovi, dozvolu iz stava (1) ovog člana izdaje Agencija za lijekove, u roku od osam dana od dana prijema zahtjeva. Sadržaj zahtjeva za tvari koje su lijekovi ili otrovi propisuje Upravni odbor Agencije za lijekove.</p>	<p>„Član 44.</p> <p>(Dozvola za uvoz, izvoz ili tranzit prekursora)</p> <p>(1) Za prekursore razvrstane u Tabelu IV. Liste 1. može se izdati samo pojedinačna dozvola za svaki uvoz, izvoz ili tranzit.</p> <p>(2) Dozvolu iz stava (1) ovog člana izdaje Agencija za lijekove, u roku od osam dana od dana prijema potpunog zahtjeva. Sadržaj zahtjeva propisuje Agencija za lijekove.</p> <p>(3) Dozvola za uvoz, izvoz ili tranzit prekursora razvrstanih u Tabelu IV. Liste 2. može se izdati za određenu pošiljku (pojedinačna dozvola) ili određenu vrstu i količinu tvari u određenom periodu (zbirna dozvola).</p> <p>(4) Dozvolu iz stava (3) ovog člana izdaje Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, u roku od osam dana od dana prijema potpunog zahtjeva. Sadržaj zahtjeva propisuje Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa .“.</p>
<p>Član 45.</p> <p>(Provjera podnositaca zahtjeva)</p> <p>(1) Dozvola za obavljanje djelatnosti proizvodnje ili prometa tvari i biljaka razvrstanih u Tabele II., III. i IV. može se izdati tek nakon provjere podataka i stručnih kvalifikacija podnositaca zahtjeva i lica zaposlenog kod podnosioca zahtjeva koje je odgovorno za izvršavanje obaveza predviđenih ovim Zakonom i dozvolom.</p> <p>(2) Dozvola iz stava (1) ovog člana neće biti izdata licu kojem je izrečena pravosnažna presuda za krivično djelo neovlaštene proizvodnje ili stavljanja u promet opojne droge, neovlaštenog prometa opojne droge, posjedovanja ili omogućavanja uživanja opojne droge ili pranja novca u vezi s krivičnim djelima koja se odnose na opojne droge, niti pravnom licu koje zapošjava lice pravosnažno osuđeno za ta krivična djela.</p> <p>(3) Pravosnažna presuda za krivična djela iz stava (2) ovog člana po</p>	<p>Član 45.</p> <p>(Provjera podnositaca zahtjeva)</p> <p>„(1) Dozvola za obavljanje djelatnosti proizvodnje ili prometa tvari i biljaka razvrstanih u Tabele II., III. i IV. može se izdati u skladu sa potrebama iz člana 6. ovog Zakona, a tek nakon provjere podataka i stručnih kvalifikacija podnositaca zahtjeva i lica zaposlenih kod podnosioca zahtjeva koja su odgovorna za izvršavanje obaveza predviđenih ovim Zakonom i dozvolom, uz obveznu saglasnost Ministarstva sigurnosti, a na osnovu podataka pribavljenih od nadležnih policijskih organa.“.</p> <p>(2) Dozvola iz stava (1) ovog člana neće biti izdata licu protiv kojeg je potvrđena optužnica ili kojem je izrečena pravosnažna presuda za krivično djelo neovlaštene proizvodnje ili stavljanja u promet opojne droge, neovlaštenog prometa opojne droge, posjedovanja ili omogućavanja uživanja opojne droge ili pranja novca u vezi s</p>

<p>sili zakona ima za pravnu posljedicu ukidanje dozvole iz stava (1) ovog člana.</p>	<p>krivičnim djelima koja se odnose na opojne droge, niti pravnom licu koje zapošjava lice pravosnažno osuđeno za ta krivična djela. (3) Pravosnažna presuda za krivična djela iz stava (2) ovog člana po sili zakona ima za pravnu posljedicu ukidanje dozvole iz stava (1) ovog člana.</p>
<p>Član 46. (Poslovanje s isključivo drugim ovlaštenim licima) Lica ovlaštena za proizvodnju ili promet tvari i biljaka razvrstanih u Tabele II., III. i IV. mogu prodavati, kupovati, prenositi ili na drugi način stavljati u promet tvari i biljke razvrstane u Tabele II., III. i IV. na teritoriji Bosne i Hercegovine samo drugim licima ovlaštenim za proizvodnju, promet ili nabavku i posjedovanje tih tvari i biljaka.</p>	<p>Član 46. (Poslovanje sa drugim licima) Lica ovlaštena za proizvodnju ili promet tvari i biljaka razvrstanih u Tabele II., III. i IV. mogu prodavati, kupovati, prenositi ili na drugi način stavljati u promet tvari i biljke razvrstane u Tabele II., III. i IV. na teritoriji Bosne i Hercegovine samo drugim licima ovlaštenim za proizvodnju, promet ili nabavku i posjedovanje tih tvari i biljaka, izuzev poslovanja u skladu sa odredbama člana 39. ovog Zakona.</p>
<p>Član 48. (Posebni granični prijelazi i carinarnice) (1) Tvari i biljke razvrstane u Tabele II., III. i IV. dozvoljeno je uvoziti i izvoziti samo preko posebno za tu svrhu određenih graničnih prijelaza i carinarnica. (2) Vijeće ministara određuje granične prijelaze i carinarnice preko kojih je dozvoljeno obavljati uvoz i izvoz tvari i biljaka razvrstanih u Tabele II. i III., te tvari razvrstanih u Tabelu IV.</p>	<p>Član 48. (Posebni granični prijelazi i carinske ispostave) (1) Tvari i biljke razvrstane u Tabele II., III. i IV. dozvoljeno je uvoziti i izvoziti samo preko posebno za tu svrhu određenih graničnih prijelaza i carinskih ispostava. (2) Vijeće ministara određuje granične prijelaze i carinske ispostave preko kojih je dozvoljeno obavljati uvoz i izvoz tvari i biljaka razvrstanih u Tabele II. i III., te tvari razvrstanih u Tabelu IV.</p>
<p>Član 49. (Sadržaj zahtjeva za uvoznu ili izvoznu dozvolu) (1) Zahtjev za uvoznu ili izvoznu dozvolu za tvari i biljke razvrstane u Tabele II., III. i IV. mora sadržavati: a) imena i adrese uvoznika i izvoznika, te špeditera, ako je poznato; b) internacionalni nezaštićeni naziv (INN) svake tvari ili, ako to nije moguće, naziv tvari u Listi, njen farmaceutski oblik, a u slučaju preparata, njegov tržišni naziv ako ga ima, te količinu svake tvari, biljke i preparata; i c) rok u kojem će se radnja izvršiti, način prijevoza koji će se koristiti te granični prijelaz na teritoriji Bosne i Hercegovine.</p>	<p>Član 49. (Sadržaj zahtjeva za uvoznu ili izvoznu dozvolu) (1) Zahtjev za uvoznu ili izvoznu dozvolu za tvari i biljke razvrstane u Tabele II., III. i IV. mora sadržavati: a) imena i adrese uvoznika i izvoznika, te špeditera, ako je poznato; b) internacionalni nezaštićeni naziv (INN) svake tvari ili, ako to nije moguće, naziv tvari u Listi, njen farmaceutski oblik, a u slučaju preparata, njegov tržišni naziv ako ga ima, te količinu svake tvari, biljke i preparata; i c) rok u kojem će se radnja izvršiti, način prijevoza koji će se koristiti te granični prijelaz na teritoriji Bosne i Hercegovine iz člana 48. stav</p>

<p>(2) Zahtjevu za izvoznu dozvolu mora se priložiti uvozna dozvola države u koju se tvar, biljka ili preparat uvozi.</p>	<p>(2) ovog Zakona. (2) Zahtjevu za izvoznu dozvolu mora se priložiti uvozna dozvola države u koju se tvar, biljka ili preparat uvozi.</p>
<p>Član 50. (Sadržaj uvozne ili izvozne dozvole)</p> <p>(1) Uvozna ili izvozna dozvola mora sadržavati iste podatke kao i zahtjev za njeno izdavanje (član 49. stav (1)), te naziv organa koji je izdaje.</p> <p>(2) U uvoznoj dozvoli posebno će biti navedeno da li treba uvoz izvršiti samo u jednoj jedinstvenoj pošiljci ili se može izvršiti u više od jedne pošiljke.</p> <p>(3) Izvozna dozvola mora sadržavati i broj i datum uvozne dozvole potvrđujući da je uvoz dozvoljen.</p>	<p>„Član 50. (Sadržaj uvozne ili izvozne dozvole)</p> <p>(1) Uvozna ili izvozna dozvola mora sadržavati iste podatke kao i zahtjev za njeno izdavanje (član 49. stav (1)), te naziv organa koji je izdaje.</p> <p>(2) U uvoznoj ili izvoznoj dozvoli iz člana 44. stav (3) posebno će biti navedeno da li treba uvoz ili izvoz izvršiti samo u jednoj jedinstvenoj pošiljci ili se može izvršiti u više od jedne pošiljke.</p> <p>(3) Izvozna dozvola mora sadržavati i broj i datum uvozne dozvole druge države iz člana 49. stav (2) ovog Zakona.</p> <p>(4) Pravno lice koje nije iskoristilo izdanu dozvolu za uvoz ili izvoz dužno je da sve originalne primjerke te dozvole vrati organu koji ju je izdao u roku od 15 dana od dana prestanka njenog važenja.“.</p>
<p>Član 51. (Obaveze tokom uvoza ili izvoza)</p> <p>(1) Primjerak ili ovjerena kopija izvozne dozvole mora se priložiti svakoj pošiljci, a organ koji je dozvolu izdao mora poslati kopiju državi uvoza.</p> <p>(2) Ako je količina tvari, biljke ili preparata koja je zaista uvezena manja nego što je navedeno u izvoznoj dozvoli, carinarnica će o tome sačiniti službenu zabilješku na dozvoli i na svim ovjerenim kopijama, te na carinskoj ispravi.</p> <p>(3) Kada pošiljka uđe na teritoriju Bosne i Hercegovine ili kada istekne rok uvozne dozvole, carinarnica će kopiju izvozne dozvole uz priloženu ispravu u kojoj su navedene količine svake tvari, biljke ili preparata koji su zaista uvezeni dostaviti organu iz stava (4) ovog člana.</p> <p>(4) U slučaju uvoza tvari i biljaka razvrstanih u Tabele II. i III., carinarnica izvoznu dozvolu uz priloženu ispravu u kojoj su navedene</p>	<p>Član 51. (Obaveze tokom izvoza)</p> <p>Primjerak ili ovjerena kopija izvozne dozvole mora se priložiti svakoj pošiljci, a organ koji je dozvolu izdao mora poslati kopiju državi uvoza.</p>

<p>količine svake tvari, biljke ili preparata koji su zaista uvezeni dostavlja Agenciji za lijekove, a u slučaju uvoza tvari razvrstanih u Tabelu IV. Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.</p> <p>(5) Agencija za lijekove, odnosno Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa izvoznu dozvolu uz priloženu ispravu u kojoj su navedene količine svake tvari, biljke ili preparata koji su zaista uvezeni upućuje državi izvoza.</p>	
	<p>„Član 51a. (Obaveze tokom uvoza)</p> <p>(1) Ako je količina tvari, biljke ili preparata koja je zaista uvezena manja nego što je navedeno u uvoznoj dozvoli te izvoznoj dozvoli druge države, carinski organ će o tome sačiniti službenu zabilješku na dozvoli i na svim ovjenjenim kopijama, te na carinskoj ispravi.</p> <p>(2) Kada pošiljka uđe na teritoriju Bosne i Hercegovine ili kada istekne rok uvozne dozvole, carinski organ će kopiju uvozne dozvole te izvozne dozvole druge države uz priloženu ispravu u kojoj su navedene količine svake tvari, biljke ili preparata koji su zaista uvezeni dostaviti organu iz stava (3) ovog člana.</p> <p>(3) U slučaju uvoza tvari i biljaka razvrstanih u Tabele II., III. i IV. Liste 1., carinski organ izvoznu dozvolu druge države uz priloženu ispravu u kojoj su navedene količine svake tvari, biljke ili preparata koji su zaista uvezeni dostavlja Agenciji za lijekove, a u slučaju uvoza tvari razvrstanih u Tabelu IV. Liste 2. Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.</p> <p>(4) Agencija za lijekove, odnosno Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa izvoznu dozvolu druge države uz priloženu ispravu u kojoj su navedene količine svake tvari, biljke ili preparata koji su zaista uvezeni upućuje državi izvoza.“.</p>
<p>Član 53. (Zabranjeni uvoz i izvoz)</p> <p>(1) Zabranjen je uvoz u i izvoz iz Bosne i Hercegovine pošiljaka tvari i biljaka razvrstanih u Tabele II., III. i IV., te njihovih preparata preko</p>	<p>„Član 53. (Zabranjeni uvoz i izvoz)</p> <p>Zabranjen je uvoz u i izvoz iz Bosne i Hercegovine pošiljaka tvari i biljaka razvrstanih u Tabele II., III. i IV., te njihovih preparata preko</p>

<p>poštanskog pretinca ili banke na račun stranke različite od stranke koja je navedena u izvoznoj dozvoli.</p> <p>(2) Zabranjen je uvoz u Bosnu i Hercegovinu pošiljaka tvari i biljaka razvrstanih u Tabele II., III. i IV., te njihovih preparata u zatvoreno skladište, osim ako Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, uz prethodno mišljenje Agencije za lijekove, ne potvrdi na izvoznoj dozvoli da odobrava takvu pošiljku.</p> <p>(3) U slučaju iz stava (2) ovog člana, za bilo koje povlačenje iz zatvorenog skladišta potrebna je dozvola Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, izdata uz prethodno mišljenje Agencije za lijekove. U slučaju pošiljke prema stranom odredištu, takvo povlačenje smatraće se izvozom. Tvari i biljke razvrstane u Tabele II., III. i IV., te njihovi preparati koji su uskladišteni u zatvorenom skladištu ne smiju se podvrgnuti bilo kakvom procesu koji bi mogao izmijeniti njihovu prirodu niti im pakiranje smije biti izmijenjeno bez dozvole lica koje upravlja skladištem.</p> <p>(4) Zabranjen je izvoz iz Bosne i Hercegovine pošiljaka tvari i biljaka razvrstanih u Tabele II., III. i IV., te njihovih preparata u zatvoreno skladište, osim ako država uvoza ne potvrdi na izvoznoj dozvoli da je dozvolila takvu pošiljku.</p> <p>(5) O dozvolama iz st. (2) i (3) ovog člana organ koji ih izdaje odmah obavještava Odjel za opojne droge. Odjel za opojne droge odmah se obavještava i o dozvoli iz stava (4) ovog člana.</p>	<p>poštanskog pretinca ili na ime stranke različite od stranke koja je navedena u izvoznoj dozvoli.“.</p>
<p>Član 54. (Zadržavanje pošiljke)</p> <p>Carinarnica ili drugi nadležni organ zadržat će pošiljku tvari ili biljaka razvrstanih u Tabele II., III. i IV., te njihovih preparata koja ulazi u ili izlazi iz Bosne i Hercegovine, a koja nije popraćena propisanom uvoznom, odnosno izvoznom dozvolom ili izlazi iz okvira postojeće dozvole, dok se ne utvrdi dozvoljenost pošiljke ili dok se ne odredi oduzimanje pošiljke.</p>	<p>Član 54. (Zadržavanje pošiljke)</p> <p>Carinski organ ili drugi nadležni organ zadržat će pošiljku tvari ili biljaka razvrstanih u Tabele II., III. i IV., te njihovih preparata koja ulazi u ili izlazi iz Bosne i Hercegovine, a koja nije popraćena propisanom uvoznom, odnosno izvoznom dozvolom ili izlazi iz okvira postojeće dozvole, dok se ne utvrdi dozvoljenost pošiljke ili dok se ne odredi oduzimanje pošiljke.</p>

<p>Član 55. (Tranzit)</p> <p>(1) Tranzit tvari razvrstanih u Tabele II., III. i IV., te njihovih preparata dozvoljen je ako je za pošiljku izdata:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) izvozna dozvola države iz koje se tvar ili biljka izvozi; b) uvozna dozvola države u koju se tvar ili biljka uvozi; i c) dozvola za tranzit tvari ili biljke preko teritorije treće države do krajnjeg odredišta, odnosno potvrda nadležnog organa te države da tranzit takve tvari ili biljke kroz tu državu nije uvjetovan posebnom dozvolom. <p>(2) Zabranjeno je neovlašteno preusmjeravanje pošiljke koja je u tranzitu kroz teritoriju Bosne i Hercegovine do odredišta različitog od navedenog u izvoznoj dozvoli.</p> <p>(3) U slučaju zahtjeva za dozvolom za izmjenu puta ili primaoca, smatrat će se da se radi o izvozu s teritorije Bosne i Hercegovine u državu različitu od prethodno navedene.</p> <p>(4) Prijevoznik je dužan paziti da tokom tranzita priroda tvari ili biljke ne bude izmijenjena i da tvar ili biljka ne bude izložena uticajima koji bi mogli izmijeniti njenu prirodu, te da originalno pakovanje i pečati ne budu izmijenjeni.</p> <p>(5) Ako ocijeni da je potrebno, Ministarstvo sigurnosti može odrediti pojačanu kontrolu nad pošiljkom.</p>	<p>Član 55. (Tranzit)</p> <p>(1) Tranzit tvari razvrstanih u Tabele II., III. i IV., te njihovih preparata carinski organ će dozvoliti ako je za pošiljku izdata:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) izvozna dozvola države iz koje se tvar ili biljka izvozi; b) uvozna dozvola države u koju se tvar ili biljka uvozi; i c) dozvola za tranzit tvari ili biljke preko teritorije treće države do krajnjeg odredišta, odnosno potvrda nadležnog organa te države da tranzit takve tvari ili biljke kroz tu državu nije uvjetovan posebnom dozvolom. <p>(2) Zabranjeno je neovlašteno preusmjeravanje pošiljke koja je u tranzitu kroz Bosnu i Hercegovinu do odredišta različitog od navedenog u izvoznoj dozvoli.</p> <p>(3) U slučaju zahtjeva za dozvolom za izmjenu puta ili primaoca, smatrat će se da se radi o izvozu iz Bosne i Hercegovine u državu različitu od prethodno navedene.</p> <p>(4) Prijevoznik je dužan paziti da tokom tranzita priroda tvari ili biljke ne bude izmijenjena i da tvar ili biljka ne bude izložena uticajima koji bi mogli izmijeniti njenu prirodu, te da originalno pakovanje i pečati ne budu izmijenjeni.</p>
<p>Član 57. (Obaveze carinarnice)</p> <p>(1) Carinarnica je dužna na dozvoli iz člana 35. ovog Zakona za uvoz, izvoz ili tranzit tvari ili biljke zabilježiti datum i mjesto carinjenja, te ime lica koje je obavilo carinjenje.</p> <p>(2) Primjerak ili kopiju dozvole iz stava (1) ovog člana carinarnica je dužna dostaviti organu koji je dozvolu izdao i Odjelu za opojne droge, u roku od osam dana od dana carinjenja.</p> <p>(3) U slučaju tranzita tvari ili biljke (član 55.), carinarnica je dužna:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) za svaku pošiljku utvrditi vrstu i količinu tvari, biljke ili njihovih 	<p>„Član 57. (Obaveze carinskog organa)</p> <p>(1) Carinski organi su dužni na dozvoli iz člana 35. i/ili 44. ovog Zakona zabilježiti datum i mjesto carinjenja, te ime carinskog službenika koji je obavio carinjenje.</p> <p>(2) Primjerak ili kopiju dozvole iz stava (1) ovog člana carinski organ je dužan dostaviti organu koji je dozvolu izdao i Odjelu za opojne droge, u roku od osam dana od dana carinjenja.</p> <p>(3) U slučaju tranzita tvari ili biljke iz člana 55. ovog Zakona, carinski organ je dužan:</p>

<p>preparata;</p> <p>b) na carinskoj ispravi zabilježiti iz koje države pošiljka dolazi i u koju je državu upućena; i</p> <p>c) odmah o pošiljci izvijestiti Odjel za opojne droge.</p>	<p>a) za svaku pošiljku utvrditi vrstu i količinu tvari, biljke ili njihovih preparata;</p> <p>b) na carinskoj ispravi zabilježiti iz koje države pošiljka dolazi i u koju je državu upućena; i</p> <p>c) odmah o pošiljci izvijestiti Odjel za opojne droge.“.</p>
<p>Član 59.</p> <p>(Slobodne carinske zone i carinska skladišta)</p> <p>Na tvari i biljke razvrstane u Tabele II., III. i IV., koje se uvoze u slobodne carinske zone ili carinska skladišta, primjenjuju se odredbe ovog Zakona o uvozu, s istim mjerama kao i na ostaloj teritoriji Bosne i Hercegovine.</p>	<p>Član 59.</p> <p>(Slobodne carinske zone i carinska skladišta)</p> <p>(1) Na tvari i biljke razvrstane u Tabele II., III. i IV., koje se uvoze u slobodne carinske zone ili carinska skladišta, primjenjuju se odredbe ovog Zakona o uvozu, s istim mjerama kao i na ostaloj teritoriji Bosne i Hercegovine.</p> <p>„(2) U slučajevima kada se tvari i biljke razvrstane u Tabele II., III. i IV. puštaju u slobodan promet s carinskog skladišta, podnositac zahtjeva, ukoliko nije držaoc carinskog skladišta i nije mu dozvola izdata, mora uz zahtjev za izdavanje dozvole pored podataka iz člana 49. ovog Zakona dostaviti dozvolu po kojoj je roba smještena na carinsko skladište.“.</p>
<p>Član 60.</p> <p>(Posebni uvjeti za proizvodnjom ili promet)</p> <p>Pravna i fizička lica koja se bave proizvodnjom ili prometom tvari i biljaka razvrstanih u Tabele II., III. i IV. dužna su:</p> <p>a) imati odgovarajuću opremu za skladištenje, držanje i izdavanje opojnih droga, psihotropnih tvari i prekursora;</p> <p>b) čuvati opojne droge, psihotropne tvari i prekursore u posebnim prostorijama gdje se ne skladište ostali proizvodi, ili u sefovima s posebnim ključevima, na mjestima kojima neovlaštena lica nemaju pristupa; i</p> <p>c) voditi evidenciju opojnih droga, psihotropnih tvari i prekursora, koju je ovjerila Agencija za lijekove za opojne droge, psihotropne tvari i prekursore koji su lijekovi ili otrovi, a za ostale prekursore Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.</p>	<p>Član 60.</p> <p>(Posebni uvjeti za proizvodnjom ili promet)</p> <p>Pravna lica koja se bave proizvodnjom ili prometom tvari i biljaka razvrstanih u Tabele II., III. i IV. dužna su:</p> <p>a) imati odgovarajuću opremu za skladištenje, držanje i izdavanje opojnih droga, psihotropnih tvari i prekursora;</p> <p>b) čuvati opojne droge, psihotropne tvari i prekursore u posebnim prostorijama gdje se ne skladište ostali proizvodi, ili u sefovima s posebnim ključevima, na mjestima kojima neovlaštena lica nemaju pristupa; i</p> <p>”c) voditi evidenciju opojnih droga, psihotropnih tvari i prekursora razvrstanih u Tabele II., III. i IV. Liste 1., koju je ovjerila Agencija za lijekove, a za prekursore razvrstane u Tabelu IV. Liste 2. voditi evidenciju koju je ovjerilo Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.“.</p>

<p>Član 62.</p> <p>(Evidentiranje radnji)</p> <p>(1) Svi uvozi, izvozi, prijenosi, kupovine, prodaje ili bilo koje drugo raspolažanje tvarima i biljkama razvrstanim u Tabele II., III. i IV. moraju se dokumentirati u vrijeme preduzimanja radnje.</p> <p>(2) Vrstu i sadržaj isprava iz stava (1) ovog člana za tvari i biljke razvrstane u Tabele II. i III. propisuje Upravni odbor Agencije za lijekove, a za tvari razvrstane u Tabelu IV. ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.</p> <p>(3) Pravna i fizička lica koja se bave djelatnostima iz stava (1) ovog člana dužna su čuvati isprave iz stava (2) ovog člana najmanje pet godina.</p>	<p>„Član 62.</p> <p>(Evidentiranje radnji)</p> <p>(1) Svi uvozi, izvozi, prijenosi, kupovine, prodaje ili bilo koje drugo raspolažanje tvarima i biljkama razvrstanim u Tabele II., III. i IV. moraju se evidentirati u vrijeme preduzimanja radnje.</p> <p>(2) Vrstu i sadržaj evidencija iz stava (1) ovog člana za tvari i biljke razvrstane u Tabele II., III., i IV. Liste 1. propisuje Stručno vijeće Agencije za lijekove, a za tvari razvrstane u Tabelu IV. Liste 2. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.</p> <p>(3) Pravna lica koja se bave djelatnostima iz stava (1) ovog člana dužna su čuvati evidencije iz stava (2) ovog člana najmanje pet godina od kraja kalendarske godine na koju se odnosi posljednja radnja predviđena stavom (1) ovog člana.“</p>
<p>Član 63.</p> <p>(Povremeni izvještaji)</p> <p>(1) Pravna i fizička lica koja se bave proizvodnjom ili prometom tvari ili biljaka razvrstanih u Tabele II., III. i IV. dužna su dostaviti organu koji im je izdao dozvolu za uvoz ili izvoz tromjesečni izvještaj o količinama svake tvari i svakog preparata koji su uvezeni ili izvezeni, uz navođenje države porijekla i države odredišta, najkasnije 15 dana po završetku svakog tromjesečja.</p> <p>(2) Pravna i fizička lica iz stava (1) ovog člana dužna su dostaviti organu koji im je izdao dozvolu za obavljanje djelatnosti, najkasnije do 15. februara svake godine, izvještaj za prethodnu kalendarsku godinu u kojem su dužna navesti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) vrstu i količinu svake tvari i svakog preparata koji su uvezeni ili izvezeni, uz navođenje države porijekla i države odredišta; b) vrstu i količinu svake proizvedene tvari i svakog proizvedenog preparata; c) vrstu i količinu svake tvari korištene u proizvodnji druge tvari i preparata, uključujući preparate koji su izuzeti od primjene kontrolnih mjera (član 22., stav (3)); 	<p>Član 63.</p> <p>(Povremeni izvještaji)</p> <p>(1) Pravna lica koja se bave proizvodnjom ili prometom tvari ili biljaka razvrstanih u Tabele II., III. i IV. dužna su dostaviti organu koji im je izdao dozvolu za uvoz ili izvoz tromjesečni izvještaj o količinama svake tvari i svakog preparata koji su uvezeni ili izvezeni, uz navođenje države porijekla i države odredišta, najkasnije 15 dana po završetku svakog tromjesečja.</p> <p>(2) Pravna lica iz stava (1) ovog člana dužna su dostaviti Agenciji za lijekove, odnosno Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, najkasnije do 15. februara svake godine, izvještaj za prethodnu kalendarsku godinu u kojem su dužna navesti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) vrstu i količinu svake tvari i svakog preparata koji su uvezeni ili izvezeni, uz navođenje države porijekla i države odredišta; b) vrstu i količinu svake proizvedene tvari i svakog proizvedenog preparata; c) vrstu i količinu svake tvari korištene u proizvodnji druge tvari i preparata, uključujući preparate koji su izuzeti od primjene kontrolnih mjera (član 23., stav (3));

<p>d) količinu svake tvari i svakog preparata nabavljenog ili dostavljenog za promet ili medicinsko ili naučno istraživanje iz člana 66. ili nastavne ili sudskomedicinske svrhe iz člana 67. ovog Zakona;</p> <p>e) količinu svake tvari i svakog preparata u zalihamu zaključno s 31. decembrom godine na koju se podatak odnosi;</p> <p>f) količinu koja se smatra potrebnom u tekućoj godini za svaku tvar;</p> <p>i</p> <p>g) svaku drugu okolnost važnu za kontrolu tvari.</p> <p>(3) Organ iz st. (1) i (2) ovog člana te Odjel za opojne droge mogu od pravnih i fizičkih lica iz st. (1) i (2) ovog člana zahtijevati međuizvještaje i tokom godine.</p>	<p>d) količinu svake tvari i svakog preparata nabavljenog ili dostavljenog za promet ili medicinsko ili naučno istraživanje iz člana 66. ili nastavne ili sudskomedicinske svrhe iz člana 67. ovog Zakona;</p> <p>e) količinu svake tvari i svakog preparata u zalihamu zaključno s 31. decembrom godine na koju se podatak odnosi;</p> <p>f) količinu koja se smatra potrebnom u tekućoj godini za svaku tvar;</p> <p>i</p> <p>g) svaku drugu okolnost važnu za kontrolu tvari.</p> <p>(3) Organ iz st. (1) i (2) ovog člana te Odjel za opojne droge mogu od pravnih lica iz st. (1) i (2) ovog člana zahtijevati međuizvještaje i tokom godine.</p>
<p>Član 64.</p> <p>(Popisivanje robe i procjena stanja)</p> <p>(1) Lica koja drže tvari ili biljke razvrstane u Tabele II., III. i IV. dužna su na početku svake godine popisati tvari, biljke i preparate koje drže i uporediti s količinama na zalihamu u vrijeme prijašnjeg popisa, uračunate zajedno s onima koje su nabavljene tokom prijašnje godine i sve količine povučene tokom godine s onima koje se drže u vrijeme tog popisivanja.</p> <p>(2) Ovlaštena lica, apotekari i lica ovlaštena za izdavanje lijekova, koja prenesu svoje poslovanje dužna su u prisustvu lica na koje se poslovanje prenosi napraviti popis stvari i bilans, kao što je predviđeno stavom (1) ovog člana.</p> <p>(3) U slučaju iz st. (1) i (2) ovog člana, o bilo kakvim razilaženjima uočenim u bilansu ili između rezultata bilansa i popisa, ovlašteno lice, apotekar ili lice ovlašteno za izdavanje lijekova mora odmah obavijestiti organ koji je izdao dozvolu za obavljanje djelatnosti i Odjel za opojne droge, koji će potvrditi prispijeće obavještenja.</p>	<p>Član 64.</p> <p>(Popisivanje robe i procjena stanja)</p> <p>(1) Lica koja drže tvari ili biljke razvrstane u Tabele II., III. i IV. dužna su na početku svake godine popisati tvari, biljke i preparate koje drže i uporediti s količinama na zalihamu u vrijeme prijašnjeg popisa, uračunate zajedno s onima koje su nabavljene tokom prijašnje godine i sve količine povučene tokom godine s onima koje se drže u vrijeme tog popisivanja.</p> <p>(2) Ovlaštena lica, apotekari i lica ovlaštena za izdavanje lijekova, koja prenesu svoje poslovanje dužna su u prisustvu lica na koje se poslovanje prenosi napraviti popis stvari i bilans, kao što je predviđeno stavom (1) ovog člana.</p> <p>(3) U slučaju iz st. (1) i (2) ovog člana, o bilo kakvim nepodudarnostima uočenim u bilansu ili između rezultata bilansa i popisa, ovlašteno lice, apotekar ili lice ovlašteno za izdavanje lijekova mora odmah obavijestiti Agenciju za lijekove odnosno Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa i Odjel za opojne droge, koji će potvrditi prispijeće obavještenja.</p>
<p>Član 65.</p> <p>(Obaveze prijevoznika)</p> <p>(1) Prijevoznici su dužni preduzeti razumne mjere opreza kako bi</p>	<p>Član 65.</p> <p>(Obaveze prijevoznika)</p> <p>(1) Prijevoznici su dužni preduzeti mjere opreza kako bi osigurali da</p>

<p>osigurali da njihova prijevozna sredstva ne budu korištena za neovlašteni promet opojne droge, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga te prekursora.</p> <p>(2) Kada prijevoznici obavljaju radnje iz svoje djelatnosti na teritoriji Bosne i Hercegovine, posebno su dužni da:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) podnesu teretne listove unaprijed, kad god je moguće; b) robu spreme u prenosive spremnike (kontejneri ili slično) s pojedinačno provjerljivim pečatom otpornim na neovlašteno rukovanje; i c) odmah obavijeste policiju o svakoj okolnosti koja ukazuje na sumnju na neovlašteni promet. 	<p>njihova prijevozna sredstva ne budu korištena za neovlašteni promet opojne droge, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga te prekursora.</p> <p>(2) Kada prijevoznici obavljaju radnje iz svoje djelatnosti na teritoriji Bosne i Hercegovine, posebno su dužni da:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) podnesu teretne listove unaprijed, kad god je moguće; b) robu spreme u prenosive spremnike (kontejneri ili slično) s pojedinačno provjerljivim pečatom otpornim na neovlašteno rukovanje; i c) odmah obavijeste policiju o svakoj okolnosti koja ukazuje na sumnju na neovlašteni promet.
<p>Član 66.</p> <p>(Medicinsko ili naučno istraživanje)</p> <p>(1) Ustanovama koje se bave medicinskoistraživačkom ili naučnoistraživačkom djelatnošću dozvoljeno je uzgajati, proizvoditi, nabavljati, uvoziti, posjedovati i upotrebljavati tvari i biljke razvrstane u Tabele I., II. i III., te njihove preparate u svrhe medicinskog ili naučnog istraživanja i u količinama potrebnim za tu svrhu, ako za to imaju dozvolu Agencije za lijekove.</p> <p>(2) Upravni odbor Agencije za lijekove, uz prethodno mišljenje ministra sigurnosti, propisuje uvjete pod kojima se ustanovama iz stava (1) ovog člana izdaje dozvola.</p> <p>(3) Ustanove iz stava (1) ovog člana dužne su voditi evidenciju o količinama biljaka, tvari i preparata koje uzgajaju, proizvode, nabavljaju, uvoze, upotrebljavaju, posjeduju i uništavaju.</p> <p>(4) U evidencije iz stava (3) ovog člana unose se datumi obavljanja radnji iz stava (3) ovog člana te nazivi, odnosno imena dobavljača.</p> <p>(5) Ustanove iz stava (1) ovog člana dostavljaju Agenciji za lijekove i Odjelu za opojne droge godišnje izvještaje o upotrijebljenim ili uništenim količinama biljaka, tvari i preparata, te o količinama koje drže na zalihama.</p> <p>(6) Evidencija iz stava (3) ovog člana čuva se pet godina.</p>	<p>Član 66.</p> <p>(Medicinsko ili naučno istraživanje)</p> <p>(1) Ustanovama koje se bave medicinskoistraživačkom ili naučnoistraživačkom djelatnošću dozvoljeno je uzgajati, proizvoditi, nabavljati, uvoziti, posjedovati i upotrebljavati tvari i biljke razvrstane u Tabele I., II. i III., te njihove preparate u svrhe medicinskog ili naučnog istraživanja i u količinama potrebnim za tu svrhu, ako za to imaju dozvolu Agencije za lijekove.</p> <p>(2) Stručno vijeće Agencije za lijekove, uz prethodno mišljenje ministra sigurnosti, propisuje uvjete pod kojima se ustanovama iz stava (1) ovog člana izdaje dozvola.</p> <p>(3) Ustanove iz stava (1) ovog člana dužne su voditi evidenciju o količinama biljaka, tvari i preparata koje uzgajaju, proizvode, nabavljaju, uvoze, upotrebljavaju, posjeduju i uništavaju.</p> <p>(4) U evidencije iz stava (3) ovog člana unose se datumi obavljanja radnji iz stava (3) ovog člana te nazivi, odnosno imena dobavljača.</p> <p>(5) Ustanove iz stava (1) ovog člana dostavljaju Agenciji za lijekove i Odjelu za opojne droge godišnje izvještaje o upotrijebljenim ili uništenim količinama biljaka, tvari i preparata, te o količinama koje drže na zalihama.</p> <p>(6) Evidencija iz stava (3) ovog člana čuva se pet godina od kraja</p>

	kalendarске godine na koju se odnosi posljednja radnja predviđena stavom (3) ovog člana.
Član 67. (Nastavne, stručne i sudskomedicinske svrhe) Posjedovanje uzoraka tvari i biljaka razvrstanih u Tabele I., II. i III., te njihovih preparata u količini neophodnoj za potrebe obavljanja nastave i stručnog obrazovanja, sudske medicine i analize, te dresure životinja za otkrivanje opojne droge, Agencija za lijekove može dozvoliti pravnim i fizičkim licima koja obavljaju te djelatnosti, pod uvjetima koje propisuje Upravni odbor Agencije za lijekove, uz saglasnost ministra sigurnosti.	Član 67. (Nastavne, stručne i sudskomedicinske svrhe) Posjedovanje uzoraka tvari i biljaka razvrstanih u Tabele I., II. i III., te njihovih preparata u količini neophodnoj za potrebe obavljanja nastave i stručnog obrazovanja, sudske medicine i analize, te dresure životinja za otkrivanje opojne droge, Agencija za lijekove može dozvoliti pravnim licima koja obavljaju te djelatnosti, pod uvjetima koje propisuje Stručno vijeće Agencije za lijekove, uz saglasnost ministra sigurnosti.
Član 68. (Posjedovanje pri obavljanju policijskog posla) Policijski službenik može, radi otkrivanja krivičnog djela i počinilaca, posjedovati tvari i biljke razvrstane u Tabele I., II. i III., te njihove preparate za svrhe simuliranog otkupa i nadzirane isporuke, u skladu s primjenjivim propisima.	Član 68. (Posjedovanje pri obavljanju policijskog posla) Policijski službenik može, radi otkrivanja krivičnog djela i počinilaca, posjedovati tvari i biljke razvrstane u Tabele I., II. i III., te njihove preparate za svrhe simuliranog otkupa i nadzirane isporuke, u skladu s važećim propisima.
Član 69. (Prevencija i druge mjere) Okvirne mjere za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga su: a. sistematsko ispitivanje, otkrivanje i praćenje svih pojava vezanih za zloupotrebu opojnih droga; b. kontinuirano provođenje organiziranih preventivnih odgojno-obrazovnih programa u porodici, školi, zdravstvenim ustanovama, udruženjima, vjerskim zajednicama i javnim medijima (primarna prevencija); c. rano otkrivanje i praćenje povremenih korisnika opojnih droga (sekundarna prevencija); d. rano otkrivanje, liječenje, rehabilitacija i resocijalizacija ovisnika o opojnim drogama (sekundarna prevencija); e. druge mjere u skladu s Državnom strategijom nadzora nad opojnim drogama i suzbijanja zloupotrebe opojnih droga u Bosni i Hercegovini.	Član 69. (Prevencija i druge mjere) Okvirne mjere za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga su: a. sistematsko ispitivanje, otkrivanje i praćenje svih pojava vezanih za zloupotrebu opojnih droga; b. kontinuirano provođenje organiziranih preventivnih odgojno-obrazovnih programa u porodici, školi, zdravstvenim ustanovama, socijalnim ustanovama, udruženjima, vjerskim zajednicama i javnim medijima (primarna prevencija); c. rano otkrivanje, liječenje i praćenje povremenih korisnika opojnih droga (sekundarna prevencija); „d. liječenje, rehabilitacija i resocijalizacija ovisnika o opojnim drogama (tercijarna prevencija), te programi smanjenja šteta izazvanih zloupotrebotom opojnih droga;“ e. druge mjere u skladu s Državnom strategijom nadzora nad opojnim

	drogama i suzbijanja zloupotrebe opojnih droga u Bosni i Hercegovini.
	<p>Član 70a.</p> <p>(Obaveze u slučaju smrti uslijed zloupotrebe opojnih droga) U svim slučajevima kada postoji sumnja ili je očigledno da je smrt nastupila uslijed zloupotrebe opojnih droga, ili je u vezi sa zloupotrebom opojnih droga, obavezno je obavljanje obdukcije leša i toksikološke analize izuzetih uzoraka tjelesnih tečnosti i organa sa leša.“.</p>
<p>Član 73. (Zabranu odlaganja i ostavljanja igala i šprica) Zabranjeno je odlaganje ili ostavljanje upotrijebljenih igala i šprica na mjestima koja nisu posebno određena za te svrhe u skladu s propisima koji važe za postupanje s opasnim otpadom.</p>	<p>Član 73. (Zabranu odlaganja i ostavljanja igala i šprica) Zabranjeno je odlaganje ili ostavljanje upotrijebljenih igala i šprica na mjestima koja nisu posebno određena za te svrhe u skladu s propisima koji važe za postupanje s opasnim medicinskim otpadom.</p>
<p>Član 74. (Evidencije o uzgoju biljaka i raspolaganju opojnom drogom) (1) Evidenciju o uzgoju biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga, proizvodnji, vrsti i količini, držanju, prodaji, preradi, predaji ili stavljanju u promet ili bilo kojem raspolaganju opojnom drogom ili psihotropnom tvari, dužno je voditi pravno ili fizičko lice koje obavlja tu djelatnost na osnovu ovog Zakona. (2) Podaci iz stava (1) ovog člana dostavljaju se organu koji je izdao dozvolu za obavljanje djelatnosti i Odjelu za opojne droge, u rokovima propisanim u stavu (4) ovog člana, ali najmanje jedanput godišnje. (3) Oblik i sadržaj evidencije iz stava (1) ovog člana, rokove i način dostave podataka propisuje Upravni odbor Agencije za lijekove, uz prethodno mišljenje ministra sigurnosti.</p>	<p>Član 74. (Evidencije o uzgoju biljaka i raspolaganju opojnom drogom) (1) Evidenciju o uzgoju biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga, proizvodnji, vrsti i količini, držanju, prodaji, preradi, predaji ili stavljanju u promet ili bilo kojem raspolaganju opojnom drogom ili psihotropnom tvari, dužno je voditi pravno lice koje obavlja tu djelatnost na osnovu ovog Zakona. (2) Podaci iz stava (1) ovog člana dostavljaju se organu koji je izdao dozvolu za obavljanje djelatnosti i Odjelu za opojne droge, u rokovima propisanim podzakonskim aktom iz stava (3) ovog člana, ali najmanje jedanput godišnje. (3) Oblik i sadržaj evidencije iz stava (1) ovog člana, rokove i način dostave podataka propisuje Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.</p>
<p>Član 75. (Evidencije o prekursorima) (1) Evidenciju o proizvodnji, preradi, posjedovanju, prometu, predaji, nestanku ili uništenju prekursora dužni su voditi proizvođači, prerađivači, učesnici u prometu i korisnici prekursora.</p>	<p>Član 75. (Evidencije o prekursorima) (1) Evidenciju o proizvodnji, preradi, posjedovanju, prometu, predaji, nestanku ili uništenju prekursora dužni su voditi proizvođači, prerađivači, učesnici u prometu i korisnici prekursora.</p>

<p>(2) Podaci iz stava (1) ovog člana dostavljaju se Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, a za prekursore koji su lijekovi ili otrovi Agenciji za lijekove, u rokovima propisanim u stavu (3) ovog člana, ali najmanje jedanput godišnje.</p> <p>(3) Oblik i sadržaj evidencije iz stava (1) ovog člana, rokove i način dostave podataka propisuje ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, a za prekursore koji su lijekovi ili otrovi Upravni odbor Agencije za lijekove.</p>	<p>„(2) Podaci iz stava (1) ovog člana za prekursore razvrstane u Tabelu IV. Liste 1. dostavljaju se Agenciji za lijekove, a za prekursore razvrstane u Tabelu IV. Liste 2. dostavljaju se Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, u rokovima propisanim podzakonskim aktom iz stava (3) ovog člana, ali najmanje jedanput godišnje.</p> <p>(3) Oblik i sadržaj evidencije iz stava (1) ovog člana, rokove i način dostave podataka za prekursore razvrstane u Tabelu IV. Liste 1. propisuje Stručno vijeće Agencije za lijekove, a za prekursore razvrstane u Tabelu IV. Liste 2. propisuje Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.“.</p>
<p>Član 76.</p> <p>(Evidencije o ovisnicima i povremenim korisnicima opojnih droga)</p> <p>(1) Evidenciju o ovisnicima o opojnim drogama i povremenim korisnicima opojnih droga koji su nakon detoksikacije u postupku odvikavanja, odnosno kojima je pružena pomoć, vodi organ, ustanova za detoksikaciju ili druga ustanova, vjerska zajednica, udruženje ili drugo pravno ili fizičko lice koje se stara ili pruža pomoć ovisnicima.</p> <p>(2) Lica iz stava (1) ovog člana dužna su kao tajnu čuvati podatke o licu ovisniku i povremenom korisniku opojnih droga, njegovom ličnom i porodičnom životu, sadržaju mjera i okolnostima pružanja pomoći. Tajni podaci mogu se otkriti samo kad je to propisano zakonom i samo u mjeri neophodnoj za postizanje cilja radi kojeg je opravdano otkrivanje tajne. Ti podaci ne mogu se koristiti u druge svrhe.</p> <p>(3) Statistički podaci iz stava (1) ovog člana dostavljaju se ustanovama za zaštitu javnog zdravlja u Bosni i Hercegovini, entitetskim ministarstvima nadležnim za poslove zdravstva, odnosno nadležnom organu u Distriktu i Ministarstvu civilnih poslova po isteku svakog tromjesečja u kalendarskoj godini, a Komisiji za opojne droge i Odjelu za opojne droge kad god je to potrebno a najmanje dvaput godišnje.</p> <p>(4) Obaveza čuvanja tajne važi za sva lica koja saznaju podatke iz stava (1) ovog člana i lica koja se tim podacima služe za izradu</p>	<p>„Član 76.</p> <p>(Evidencije o ovisnicima opojnih droga)</p> <p>(1) Evidenciju o licima koji su nakon detoksikacije u postupku odvikavanja od opojnih droga, odnosno kojima je pružena pomoć, vodi organ, ustanova za detoksikaciju ili druga ustanova, vjerska zajednica, udruženje ili drugo pravno lice koje učestvuje u staranju ili pružanju pomoći.</p> <p>(2) Lica iz stava (1) ovog člana dužna su da kao službenu tajnu čuvaju podatke o licu kojem se pruža pomoć, njegovom ličnom i porodičnom životu, sadržaju mjera i okolnostima pružanja pomoći, u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka (“Službeni glasnik BiH” broj 49/06).</p> <p>(3) Statistički podaci iz stava (1) ovog člana dostavljaju se ustanovama za zaštitu javnog zdravlja u Bosni i Hercegovini, entitetskim ministarstvima nadležnim za poslove zdravstva, odnosno nadležnom organu u Brčko Distriktu i Ministarstvu civilnih poslova u roku od petnaest dana po isteku svakog tromjesečja u kalendarskoj godini.</p> <p>(4) Ministarstvo civilnih poslova objedinjava statističke podatke iz stava (3) i dostavlja ih Uredu za opojne droge najmanje jedanput godišnje.</p> <p>(5) Obaveza čuvanja tajne važi za sva lica koja saznaju podatke iz stava (1) ovog člana i lica koja se tim podacima služe za izradu izvještaja,</p>

<p>izvještaja, naučnih i stručnih istraživanja, izvještavanja ili u drugu svrhu.</p> <p>(5) Oblik i sadržaj evidencije iz stava (1) ovog člana propisuje entitetski ministar nadležan za poslove zdravstva, odnosno nadležni organ u Distriktu.</p>	<p>naučnih i stručnih istraživanja, izvještavanja ili u drugu svrhu.</p> <p>(6) Oblik i sadržaj evidencije iz stava (1) ovog člana propisuje entitetski ministar nadležan za poslove zdravstva, odnosno nadležni organ u Brčko Distriktu.“.</p>
<p>Član 76.</p> <p>(Evidencije o licima koja su preminula uslijed zloupotrebe opojnih droga)</p>	<p>„Član 76a.</p> <p>(Evidencije o licima koja su preminula uslijed zloupotrebe opojnih droga)</p> <p>(1) Evidenciju o licima koja su preminula uslijed zloupotrebe opojnih droga, ili čija je smrt u vezi sa zloupotrebom opojnih droga, vode organi ili druga pravna ili fizička lica koja obavljaju poslove sudske-medicinske djelatnosti.</p> <p>(2) Oblik i sadržaj evidencije iz stava (1) ovog člana propisuje ministar civilnih poslova.</p> <p>(3) Podaci iz stava (1) dostavljaju se entiteskim ministarstvima nadležnim za poslove zdravstva, odnosno nadležnom organu u Brčko Distriktu i Ministarstvu civilnih poslova, u roku od 15 dana po isteku svakog tromjesječja u kalendarskoj godini.“.</p>
<p>Član 77.</p> <p>(Evidencije koje vode ministarstva, Agencija za lijekove i Sektor za carine Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine)</p> <p>(1) Ministarstvo sigurnosti vodi evidenciju o prijavama krivičnih djela i prekršaja u vezi s opojnim drogama i o tome najmanje dvaput godišnje izvještava Komisiju za opojne droge.</p> <p>(2) Ministarstvo pravde vodi evidenciju o pravosnažno osuđenim licima za krivična djela i prekršaje u vezi s opojnim drogama, o izvršavanju kazne zatvora i drugih sankcija i mjera prema tim počiniocima i o tome najmanje dvaput godišnje izvještava Komisiju za opojne droge i Odjel za opojne droge.</p> <p>(3) Ministarstvo finansija i trezora vodi evidenciju o oduzetim količinama opojne droge, novčanim sredstvima i drugoj imovini iz nedopuštenog prometa opojnih droga i o tome najmanje dvaput</p>	<p>„Član 77.</p> <p>(Evidencije koje objedinjavaju ministarstva, Agencija za lijekove i Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine)</p> <p>(1) Ministarstvo sigurnosti objedinjava evidencije o podnesenim izvještajima o počinjenim krivičnim djelima i zahtjevima za pokretanje prekršajnog postupka u vezi s opojnim drogama, te oduzetim količinama opojne droge, psihotropnih tvari, biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga i prekursora, a na osnovu tromjesečnih izvještaja nadležnih policijskih agencija, i o tome najmanje dvaput godišnje izvještava Ured za opojne droge.</p> <p>(2) Ministarstvo pravde objedinjava evidencije o pravosnažno osuđenim licima za krivična djela i prekršaje u vezi s opojnim drogama, o izvršavanju kazne zatvora i drugih sankcija i mjera prema tim počiniocima i o tome najmanje dvaput godišnje izvještava Odjel za</p>

<p>godišnje izvještava Komisiju za opojne droge i Odjel za opojne droge.</p> <p>(4) Ministarstvo civilnih poslova vodi evidenciju o korisnicima socijalne pomoći, ovisnicima i povremenim uživaocima opojnih droga i o tome najmanje jedanput godišnje izvještava Komisiju za opojne droge i Odjel za opojne droge.</p> <p>(5) Agencija za lijekove vodi evidenciju o dozvolama izdatima po ovom Zakonu.</p> <p>(6) Sektor za carine Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine vodi evidenciju o prijavama carinskih prekršaja u vezi s opojnim drogama i o tome najmanje dvaput godišnje izvještava Komisiju za opojne droge i Odjel za opojne droge.</p>	<p>opojne droge.</p> <p>(3) Ministarstvo finansija i trezora objedinjava evidencije o ostvarenim prihodima u skladu sa članom 79. stav (4) ovog Zakona i o tome najmanje dvaput godišnje izvještava Komisiju za opojne droge i Odjel za opojne droge.</p> <p>(4) Ministarstvo civilnih poslova objedinjava evidencije o ovisnicima opojnih droga, te evidencije o licima preminulim uslijed zloupotrebe opojnih droga, ili čija je smrt u vezi sa zlouprebom opojnih droga, i o tome najmanje jedanput godišnje izvještava Ured za opojne droge.</p> <p>(5) Agencija za lijekove i Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa objedinjavaju evidencije o dozvolama izdatima po ovom Zakonu.</p> <p>(6) Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine objedinjava evidencije o prijavama carinskih prekršaja u vezi s opojnim drogama i o tome najmanje dvaput godišnje izvještava Odjel za opojne droge.“.</p>
	<p>„Član 77a. (Zaštita podataka u evidencijama) Ministarstvo sigurnosti će donijeti Pravilnik o načinu obrade podataka u evidenciji o podnesenim izvještajima o počinjenim krivičnim djelima i zahtjevima za pokretanje prekršajnog postupka u vezi s opojnim drogama iz člana 77. stav (1) ovog Zakona u roku od tri mjeseca po usvajanju istog“.</p>
<p>Član 78. (Odgovorni organi i inspekcija)</p> <p>(1) Upravni nadzor nad provođenjem ovog Zakona i propisa donesenih na osnovu ovog Zakona obavljuju Agencija za lijekove, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, Ministarstvo sigurnosti, Ministarstvo civilnih poslova, Ministarstvo finansija i trezora, te nadležna entitetska ministarstva, odnosno organi u Distriktu, svako u okviru svog djelokruga propisanog ovim Zakonom i drugim propisima.</p>	<p>„Član 78. (Nadzor nad provođenjem Zakona) Nadzor nad provođenjem ovog Zakona i propisa donesenih na osnovu ovog Zakona obavljuju organi iz člana 14. ovog Zakona, svako u okviru svog djelokruga propisanog ovim Zakonom i drugim propisima.“.</p>

<p>(2) Inspeksijski nadzor nad provođenjem ovog Zakona provode inspektori Agencije za lijekove i inspektori ministarstava, odnosno organa iz stava (1) ovog člana, u okviru djelokruga propisanog zakonom.</p> <p>(3) U obavljanju dužnosti neposrednog nadzora nad provođenjem ovog Zakona i propisa donesenih na osnovu ovog Zakona, organi iz st. (1) i (2) ovog člana imaju pravo i dužnost provoditi redovne inspekcijske kontrole pravnih i fizičkih lica koje se bave uzgojem ili prometom biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga ili proizvodnjom, posjedovanjem ili prometom opojnih droga ili prekursora.</p>	
<p style="text-align: center;">Član 79.</p> <p style="text-align: center;">(Predaja ili uništavanje)</p> <p>(1) Opojna droga, psihotropne tvari, biljke iz kojih se može dobiti opojna droga i prekursori oduzeti na osnovu ovog Zakona ili drugog propisa, koji se mogu zakonito upotrijebiti kao sirovina ili na drugi način, predat će se na način predviđen odredbama zakona koji se odnose na postupak prodaje pokretne imovine pravnom licu koje ima dozvolu za proizvodnju ili promet tvari razvrstanih u Tabele II., III. i IV.</p> <p>(2) Opojna droga, psihotropne tvari i biljke iz kojih se može dobiti opojna droga razvrstane u Tabelu I., a oduzete na osnovu ovog Zakona ili drugog propisa, mogu se predati i licima iz čl. 66. do 68. ovog Zakona, pod uvjetima koje određuje ministar sigurnosti, uz prethodno mišljenje Agencije za lijekove.</p> <p>(3) Sredstva ostvarena prodajom iz stava (1) ovog člana prihod su budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine (u dalnjem tekstu: državni budžet), namijenjenog provođenju mjera za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga.</p> <p>(4) Ako se opojna droga, psihotropna tvar, biljka iz koje se može dobiti opojna droga ili prekursor ne mogu zakonito upotrijebiti, uništit će se.</p>	<p style="text-align: center;">„Član 79.</p> <p style="text-align: center;">(Predaja ili uništavanje)</p> <p>(1) Opojna droga, psihotropne tvari, biljke iz kojih se može dobiti opojna droga i prekursori oduzeti na osnovu ovog Zakona ili drugog propisa, se uništavaju.</p> <p>(2) Izuzetno od stava (1) ovog člana prekursore koji se mogu zakonito upotrijebiti kao sirovina ili na drugi način, prodat će se na način predviđen odredbama zakona koji se odnose na postupak prodaje pokretne imovine pravnom licu koje ima dozvolu za proizvodnju ili promet tvari razvrstanih u Tabelu IV.</p> <p>(3) Izuzetno od stava (1) ovog člana opojna droga, psihotropne tvari i biljke iz kojih se može dobiti opojna droga razvrstane u Tabelu I., a oduzete na osnovu ovog Zakona ili drugog propisa, mogu se predati i licima iz čl. 66. do 68. ovog Zakona, pod uvjetima iz člana 67. ovog Zakona.</p> <p>(4) Sredstva ostvarena prodajom iz stava (2) ovog člana prihod su budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine (u dalnjem tekstu: državni budžet), namijenjenog provođenju mjera za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga.</p> <p>(5) Odluke iz st. (1) i (3) ovog člana donosi organ koji je donio odluku o oduzimanju opojne droge, psihotropne tvari, biljke ili dijela biljke iz</p>

<p>(5) Odluke iz st. (1) i (3) ovog člana donosi organ koji je donio odluku o oduzimanju opojne droge, psihotropne tvari, biljke ili dijela biljke iz koje se može dobiti opojna droga ili prekursora, po prethodnom mišljenju Agencije za lijekove.</p> <p>(6) Organ iz stava (4) ovog člana dužan je voditi evidenciju o vrsti i količini oduzetih opojnih droga, psihotropnih tvari, biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga i prekursora, te o pravnim licima iz stava (1) ovog člana kojima su opojne droge, psihotropne tvari, biljke ili prekursori predati ili prodati i uz koju naknadu.</p> <p>(7) Podaci iz evidencije iz stava (5) ovog člana dostavljaju se Agenciji za lijekove, Komisiji za opojne droge i Odjelu za opojne droge, a za prekursore i Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, jednom godišnje ili na zahtjev tih organa.</p>	<p>koje se može dobiti opojna droga.</p> <p>(6) Odluke iz stava (2) ovog člana donosi organ koji je donio odluku o oduzimanju prekursora, po prethodnom mišljenju Agencije za lijekove.</p> <p>(7) Organ iz st. (5) i (6) ovog člana dužan je voditi evidenciju o vrsti i količini oduzetih opojnih droga, psihotropnih tvari, biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga i prekursora, te o pravnim licima iz st. (2) i (3) ovog člana kojima su opojne droge, psihotropne tvari, biljke ili prekursori predati ili prodati i uz koju naknadu.</p> <p>(8) Podaci iz evidencije iz stava (7) ovog člana dostavljaju se Agenciji za lijekove i Odjelu za opojne droge, a za prekursore razvrstane u Tabelu IV. Liste 2. i Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, jednom godišnje ili na zahtjev tih organa.“.</p>
<p>Član 81.</p> <p>(Pravilnik o procjeni srednje tržišne vrijednosti oduzete opojne droge, psihotropnih tvari, biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga i prekursora)</p>	<p>„Član 81a.</p> <p>(Pravilnik o procjeni srednje tržišne vrijednosti oduzete opojne droge, psihotropnih tvari, biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga i prekursora)</p> <p>Na prijedlog Komisije za opojne droge Vijeće ministara usvaja Pravilnik o procjeni srednje tržišne vrijednosti oduzete opojne droge, psihotropnih tvari, biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga i prekursora, kojim se propisuje način određivanja srednje tržišne vrijednosti na nelegalnom tržištu opojne droge, psihotropnih tvari, biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga i prekursora u Bosni i Hercegovini.“.</p>
<p data-bbox="586 1076 698 1113">Član 82.</p> <p>(Finansijska sredstva za uništavanje)</p> <p>Finansijska sredstva za uništavanje opojne droge, psihotropnih tvari, biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga i prekursora osiguravaju se u državnom budžetu.</p>	<p data-bbox="1529 1076 1641 1113">Član 82.</p> <p>(Finansijska sredstva za čuvanje i uništavanje)</p> <p>Finansijska sredstva za čuvanje i uništavanje opojne droge, psihotropnih tvari, biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga i prekursora osiguravaju se u budžetu Ministarstva sigurnosti.“.</p>
<p data-bbox="586 1267 698 1303">Član 83.</p> <p>(Povrede odredbi čl. 25., 28., 30., 35. i 55. ovog Zakona)</p> <p>(1) Novčanom kaznom u iznosu od 30.000 KM do 100.000 KM</p>	<p data-bbox="1529 1267 1641 1303">Član 83.</p> <p>(Povrede odredbi čl. 25., 28., 30., 35. i 55. ovog Zakona)</p> <p>(1) Novčanom kaznom u iznosu od 30.000 KM do 100.000 KM</p>

kaznit će se za prekršaj pravno lice ako:

1. uzgaja konoplju bez dozvole ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa (član 25. stav (2)); ili ne obavijesti policiju ili lokalni organ nadležan za poslove poljoprivredne inspekcije o svakoj okolnosti koja ukazuje na sumnju da je konoplja ili dio konoplje upotrijebljen ili bi mogao biti upotrijebljen za neovlaštenu proizvodnju opojnih droga (član 25. stav (6));
2. proizvodi ili stavlja u promet tvari i biljke razvrstane u Tabele II. i III. ili njihove preparate bez dozvole za proizvodnju i promet takvih tvari, biljaka ili preparata, ili ako tu djelatnost obavlja bez ispunjavanja uvjeta propisanih za pravna lica koja proizvode lijekove (član 28. stav (1));
3. proizvodi ili stavlja u promet tvari i biljke razvrstane u Tabele II. i III. ili njihove preparate bez dozvole za upotrebu postrojenja i prostorije (član 30.);
4. obavlja uvoz, izvoz ili tranzit tvari ili biljaka razvrstanih u Tabele II. i III. ili njihovih preparata bez dozvole Upravnog odbora Agencije za lijekove (član 35. stav (1));
5. obavlja tranzit tvari razvrstanih u Tabele II., III. i IV. na osnovu propisane izvozne ili uvozne dozvole ili dozvole za tranzit, odnosno potvrde da za tranzit dozvola nije potrebna (član 55. stav (1)), ili ako tokom tranzita dođe do izmjene prirode tvari ili biljke, originalnog pakovanja ili pečata ili ako je tokom tranzita pošiljka izložena uticajima koji mogu izmijeniti prirodu tvari ili biljke (član 55. stav (4)).
(2) Za prekršaje iz stava (1) ovog člana kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 5.000 KM do 15.000 KM.
(3) Za prekršaje iz stava (1) tačke 1) do 7) i 10) ovog člana fizičko lice kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 5.000 KM do 10.000 KM.

kaznit će se za prekršaj pravno lice ako:

1. uzgaja konoplju bez dozvole ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa (član 25. stav (2)); ili ne obavijesti policiju ili lokalni organ nadležan za poslove poljoprivredne inspekcije o svakoj okolnosti koja ukazuje na sumnju da je konoplja ili dio konoplje upotrijebljen ili bi mogao biti upotrijebljen za neovlaštenu proizvodnju opojnih droga (član 25. stav (6));
2. proizvodi ili stavlja u promet tvari i biljke razvrstane u Tabele II. i III. ili njihove preparate bez dozvole za proizvodnju i promet takvih tvari, biljaka ili preparata, ili ako tu djelatnost obavlja bez ispunjavanja uvjeta propisanih za pravna lica koja proizvode lijekove (član 28. stav (1));
3. proizvodi ili stavlja u promet tvari i biljke razvrstane u Tabele II. i III. ili njihove preparate bez dozvole za upotrebu postrojenja i prostorije (član 30.);
4. obavlja uvoz, izvoz ili tranzit tvari ili biljaka razvrstanih u Tabele II. i III. ili njihovih preparata bez dozvole Agencije za lijekove (član 35. stav (1));
5. obavlja tranzit tvari razvrstanih u Tabele II., III. i IV. bez propisane izvozne ili uvozne dozvole ili dozvole za tranzit, odnosno potvrde da za tranzit dozvola nije potrebna (član 55. stav (1)), ili ako tokom tranzita dođe do izmjene prirode tvari ili biljake, originalnog pakovanja ili pečata ili ako je tokom tranzita pošiljka izložena uticajima koji mogu izmijeniti prirodu tvari ili biljke (član 55. stav (4)).
(2) Za prekršaje iz stava (1) ovog člana kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 5.000 KM do 15.000 KM.

<p>Član 84.</p> <p>(Povrede odredbi čl. 42., 43., 46. i 66. ovog Zakona)</p> <p>(1) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000 KM do 50.000 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice ako:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. proizvodi ili stavlja u promet prekursore bez registracije za obavljanje takve djelatnosti ili bez dozvole ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa (član 42. stav (1)); 2. obavlja uvoz, izvoz ili tranzit prekursora bez dozvole ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa (član 43. stav (1)), a za prekursore koji su lijekovi ili otrovi bez dozvole Upravnog odbora Agencije za lijekove (član 43. stav (2)) ili ako nije tehnički opremljeno i registrirano za obavljanje te djelatnosti; 3. postupi suprotno odredbi člana 46. ovog Zakona; 4. u svrhe medicinskog ili naučnog istraživanja užgaja, proizvodi, nabavlja, uvozi, posjeduje i upotrebljava tvari i biljke razvrstane u Tabele I., II. i III. ili njihove preparate bez dozvole Agencije za lijekove ili ako tu djelatnost obavlja bez ispunjavanja propisanih uvjeta (član 66. stav (1)). <p>(2) Za prekršaje iz stava (1) ovog člana kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 3.000 KM do 10.000 KM.</p> <p>(3) Za prekršaje iz stava (1) ovog člana fizičko lice kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 3.000 KM do 7.000 KM.</p>	<p>Član 84.</p> <p>(Povrede odredbi čl. 42., 43., 46. i 66. ovog Zakona)</p> <p>(1) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000 KM do 50.000 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice ako:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. proizvodi ili stavlja u promet prekursore bez registracije za obavljanje takve djelatnosti ili bez dozvole ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa (član 42. stav (1)); 2. obavlja uvoz, izvoz ili tranzit prekursora bez dozvole ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa (član 43. stav (1)), a za prekursore koji su lijekovi ili otrovi bez dozvole Agencije za lijekove (član 43. stav (2)) ili ako nije tehnički opremljeno i registrirano za obavljanje te djelatnosti; 3. postupi suprotno odredbi člana 46. ovog Zakona; 4. u svrhe medicinskog ili naučnog istraživanja užgaja, proizvodi, nabavlja, uvozi, posjeduje i upotrebljava tvari i biljke razvrstane u Tabele I., II. i III. ili njihove preparate bez dozvole Agencije za lijekove ili ako tu djelatnost obavlja bez ispunjavanja propisanih uvjeta (član 66.). <p>(2) Za prekršaje iz stava (1) ovog člana kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 3.000 KM do 10.000 KM.</p>
<p>Član 85.</p> <p>(Povrede odredbi čl. 4., 26., 36., 37., 62. i 63. ovog Zakona)</p> <p>(1) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000 KM do 20.000 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice ako:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. posjeduje opojnu drogu ili biljku ili dio biljke iz koje se može dobiti opojna droga suprotno članu 4. stav (1) ovog Zakona; 2. posjeduje sredstvo za proizvodnju opojne droge suprotno članu 4. stav (2) ovog Zakona; 3. oglašava proizvodnju, promet, posjedovanje ili upotrebu opojne 	<p>Član 85.</p> <p>(Povrede odredbi čl. 4., 26., 36., 37., 62. i 63. ovog Zakona)</p> <p>(1) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000 KM do 20.000 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice ako:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. posjeduje opojnu drogu ili biljku ili dio biljke iz koje se može dobiti opojna droga suprotno članu 4. stav (1) ovog Zakona; 2. posjeduje sredstvo za proizvodnju opojne droge suprotno članu 4. stav (2) ovog Zakona; 3. oglašava proizvodnju, promet, posjedovanje ili upotrebu opojne

<p>droge ili promovira opojnu drogu bilo na koji način, suprotno članu 4. stav (5) ovog Zakona;</p> <p>4. ne prijavi poljoprivrednoj inspekciji mak koji nije namijenjen proizvodnji opojne droge najkasnije u roku od 30 dana od dana sjetve (član 26. stav (3)), ili ne obavijesti policiju i lokalni organ nadležan za poslove poljoprivredne inspekcije o svakoj okolnosti koja ukazuje na sumnju da je mak ili dio te biljke upotrijebljen ili bi mogao biti upotrijebljen za proizvodnju opojnih droga (član 26. stav (5)), ili ako preostale dijelove biljke (makova slama) koji mogu služiti za proizvodnju opojne droge ne uništi odmah po branju biljke (član 25. stav (6));</p> <p>5. ne zapakuje ili ne označi tvari razvrstane u Tabele II. i III., te njihove preparate prije njihovog stavljanja u promet na način propisan u članu 36. ovog Zakona;</p> <p>6. posjeduje ili nabavlja, kao zdravstvena ili veterinarska ustanova iz člana 37. stav (1) tač. a) i b) ovog Zakona tvari razvrstane u Tabele II. i III. ili njihove preparate ne ispunjavajući propisane uvjete (član 37. stav (4));</p> <p>7. propisno ne dokumentira radnje stavljanja u promet tvari i biljaka razvrstanih u Tabele II., III. i IV. (član 62. stav (1)) ili ako propisane isprave ne čuva najmanje pet godina (član 62. stav (3));</p> <p>8. ne dostavi organu koji je izdao dozvolu za uvoz ili izvoz tromjesečni izvještaj o količinama svake tvari i svakog preparata koji su uvezeni ili izvezeni, uz navođenje države porijekla i države odredišta, najkasnije 15 dana po završetku svakog tromjesečja, a bavi se djelatnošću proizvodnje ili prometa tvari ili biljaka razvrstanih u Tabele II., III. i IV. (član 63. stav (1)); ili ako organu koji je izdao dozvolu za obavljanje djelatnosti ne dostavi izvještaj za prethodnu kalendarsku godinu, propisanog sadržaja, najkasnije do 15. februara tekuće godine (član 63. stav (2)).</p> <p>(2) Za prekršaje iz stava (1) ovog člana kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 2.000 KM do 7.000</p>	<p>droge ili promovira opojnu drogu bilo na koji način, suprotno članu 4. stav (5) ovog Zakona;</p> <p>4. ne prijavi poljoprivrednoj inspekciji mak koji nije namijenjen proizvodnji opojne droge najkasnije u roku od 30 dana od dana sjetve (član 26. stav (3)), ili ne obavijesti policiju i lokalni organ nadležan za poslove poljoprivredne inspekcije o svakoj okolnosti koja ukazuje na sumnju da je mak ili dio te biljke upotrijebljen ili bi mogao biti upotrijebljen za proizvodnju opojnih droga (član 26. stav (5)), ili ako preostale dijelove biljke (makova slama) koji mogu služiti za proizvodnju opojne droge ne uništi odmah po branju biljke (član 25. stav (6));</p> <p>5. ne zapakuje ili ne označi tvari razvrstane u Tabele II. i III., te njihove preparate prije njihovog stavljanja u promet na način propisan u članu 36. ovog Zakona;</p> <p>6. posjeduje ili nabavlja, kao zdravstvena ili veterinarska ustanova iz člana 37. stav (1) tač. a) i b) ovog Zakona tvari razvrstane u Tabele II. i III. ili njihove preparate ne ispunjavajući propisane uvjete (član 37. stav (4));</p> <p>7. propisno ne dokumentira radnje stavljanja u promet tvari i biljaka razvrstanih u Tabele II., III. i IV. (član 62. stav (1)) ili ako propisane isprave ne čuva najmanje pet godina (član 62. stav (3));</p> <p>8. ne dostavi organu koji je izdao dozvolu za uvoz ili izvoz tromjesečni izvještaj o količinama svake tvari i svakog preparata koji su uvezeni ili izvezeni, uz navođenje države porijekla i države odredišta, najkasnije 15 dana po završetku svakog tromjesečja, a bavi se djelatnošću proizvodnje ili prometa tvari ili biljaka razvrstanih u Tabele II., III. i IV. (član 63. stav (1)); ili ako organu koji je izdao dozvolu za obavljanje djelatnosti ne dostavi izvještaj za prethodnu kalendarsku godinu, propisanog sadržaja, najkasnije do 15. februara tekuće godine (član 63. stav (2)).</p> <p>(2) Za prekršaje iz stava (1) ovog člana kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 2.000 KM do 7.000</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>KM.</p> <p>(3) Za prekršaje iz stava (1) ovog člana fizičko lice kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 1.000 KM do 3.000 KM.</p>	<p>KM.</p>
<p>Član 86.</p> <p>(Povrede odredbi članova 32., 33., 42., 58., 60., 67., 71., 74., 75. i 76. ovog Zakona)</p> <p>(1) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 KM do 15.000 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice ako:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. drži veću količinu tvari ili biljaka razvrstanih u Tabele II. i III. ili njihovih preparata od onih koje su mu potrebne za uredno odvijanje poslovanja (član 32. stav (1)) ili drži veće količine tih tvari, biljaka ili preparata od onih koje su mu određene u kalendarskoj godini (član 32. stav (2)); 2. proizvede veće količine tvari razvrstanih u Tabele II. i III. ili njihovih preparata od onih koje mu je dozvoljeno da proizvede (član 33.); 3. ne obavijesti policiju o svakoj okolnosti koja ukazuje na sumnju da je prekursor upotrijebljen ili bi mogao biti upotrijebljen za neovlaštenu proizvodnju opojnih droga, a bavi se proizvodnjom ili prometom prekursora (član 42. stav (6)); 4. ako obavlja prijenos lijeka koji sadrži tvar razvrstanu u Tabele II. i III., a namijenjen je pružanju hitne medicinske pomoći na plovnom objektu ili letjelicu u međunarodnom saobraćaju u količinama neophodnim za tu svrhu, a da uz isprave o upisu prijevoznog sredstva ne postoji dozvola za posjedovanje određene vrste i količine lijeka izdatog od nadležnog organa države upisa, ili ako obavlja takav prijenos van okvira postojeće dozvole (član 58.); 5. ne čuva opojne droge, psihotropne tvari ili prekursore u posebnim prostorijama gdje se ne skladiše ostali proizvodi, ili u sefovima s posebnim ključevima, na mjestima kamo neovlaštene osobe nemaju pristupa (član 60. tačka b)); 6. ne vodi ovjerenu evidenciju opojnih droga, psihotropnih tvari ili 	<p>Član 86.</p> <p>(Povrede odredbi članova 32., 33., 42., 58., 60., 67., 71., 74., 75. i 76. ovog Zakona)</p> <p>(1) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 KM do 15.000 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice ako:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. drži veću količinu tvari ili biljaka razvrstanih u Tabele II. i III. ili njihovih preparata od onih koje su mu potrebne za uredno odvijanje poslovanja (član 32. stav (1)) ili drži veće količine tih tvari, biljaka ili preparata od onih koje su mu određene u kalendarskoj godini (član 32. stav (2)); 2. proizvede veće količine tvari razvrstanih u Tabele II. i III. ili njihovih preparata od onih koje mu je dozvoljeno da proizvede (član 33.); 3. ne obavijesti policiju o svakoj okolnosti koja ukazuje na sumnju da je prekursor upotrijebljen ili bi mogao biti upotrijebljen za neovlaštenu proizvodnju opojnih droga, a bavi se proizvodnjom ili prometom prekursora (član 42. stav (6)); 4. ako obavlja prijenos lijeka koji sadrži tvar razvrstanu u Tabele II. i III., a namijenjen je pružanju hitne medicinske pomoći na plovnom objektu ili letjelicu u međunarodnom saobraćaju u količinama neophodnim za tu svrhu, a da uz isprave o upisu prijevoznog sredstva ne postoji dozvola za posjedovanje određene vrste i količine lijeka izdatog od nadležnog organa države upisa, ili ako obavlja takav prijenos van okvira postojeće dozvole (član 58.); 5. ne čuva opojne droge, psihotropne tvari ili prekursore u posebnim prostorijama gdje se ne skladiše ostali proizvodi, ili u sefovima s posebnim ključevima, na mjestima kamo neovlaštene osobe nemaju pristupa (član 60. tačka b)); 6. ne vodi ovjerenu evidenciju opojnih droga, psihotropnih tvari ili

<p>prekursora iz člana 60. tačke c);</p> <p>7. posjeduje uzorke tvari ili biljaka razvrstanih u Tabele I., II. i III., te njihovih preparata u svrhe obavljanja nastave i stručnog obrazovanja, sudske medicine i analize ili dresure životinja za otkrivanje opojnih droga, bez dozvole Agencije za lijekove, ili ako s tim uzorcima ne postupa na propisani način (član 67.);</p> <p>8. ne obavijesti policiju o svakoj okolnosti koja izaziva sumnju u zakonitost postupanja u vezi s opojnom drogom koju sazna u obavljanju svoje djelatnosti, odmah po saznanju (član 71. st.(1) i (2));</p> <p>9. ne vodi propisane evidencije ili ih vodi netačno, neuredno ili sa zakašnjenjem, ili ne dostavi propisane podatke nadležnom ministarstvu (čl. 74. i 75.);</p> <p>10. neovlašteno otkrije podatak koji je tajan (član 76. stav (2)).</p> <p>(2) Za prekršaje iz stava (1) ovog člana kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 3.000 KM do 6.000 KM.</p> <p>(3) Za prekršaje iz stava (1) ovog člana fizičko lice kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 2.000 KM do 5.000 KM.</p>	<p>prekursora iz člana 60. tačke c);</p> <p>7. posjeduje uzorke tvari ili biljaka razvrstanih u Tabele I., II. i III., te njihovih preparata u svrhe obavljanja nastave i stručnog obrazovanja, sudske medicine i analize ili dresure životinja za otkrivanje opojnih droga, bez dozvole Agencije za lijekove, ili ako s tim uzorcima ne postupa na propisani način (član 67.);</p> <p>8. ne obavijesti policiju o svakoj okolnosti koja izaziva sumnju u zakonitost postupanja u vezi s opojnom drogom koju sazna u obavljanju svoje djelatnosti, odmah po saznanju (član 71. st.(1) i (2));</p> <p>9. ne vodi propisane evidencije ili ih vodi netačno, neuredno ili sa zakašnjenjem, ili ne dostavi propisane podatke nadležnom ministarstvu (čl. 74. i 75.);</p> <p>10. neovlašteno otkrije podatak koji je tajan (član 76. stav (2)) ili ne dostavi statističke podatke nadležnom organu (član 76. stav (3)).</p> <p>(2) Za prekršaje iz stava (1) ovog člana kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 3.000 KM do 6.000 KM.</p> <p>(3) Za prekršaje iz stava (1) tačke 8. ovog člana fizičko lice kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 2.000 KM do 5.000 KM.</p>
<p>Član 88.</p> <p>(Povreda odredbi člana 71. ovog Zakona)</p> <p>Novčanom kaznom u iznosu od 3.000 KM do 10.000 KM kaznit će se za prekršaj fizičko lice ako pri učešću u prijenosu, dostavi ili prijevozu lica i stvari u slučaju sumnje da je postupljeno protivno odredbama ovog Zakona odmah ne obavijesti policiju (član 71. st. (2) i (3)).</p>	<p>Član 88.</p> <p>(Povreda odredbi člana 71. ovog Zakona)</p> <p>Novčanom kaznom u iznosu od 3.000 KM do 10.000 KM kaznit će se za prekršaj fizičko lice ako pri učešću u prijenosu, dostavi ili prijevozu lica i stvari u slučaju sumnje da je postupljeno protivno odredbama ovog Zakona odmah ne obavijesti policiju (član 71. stav (3)).</p>
<p>Član 89.</p> <p>(Povrede odredbi člana 57. ovog Zakona)</p> <p>Novčanom kaznom u iznosu od 1.500 KM do 3.000 KM kaznit će se za prekršaj službeno ili odgovorno lice u carinarnici ako:</p> <p>1. ne označi datum i mjesto carinjenja na dozvoli iz člana 35. ovog Zakona za uvoz, izvoz ili tranzit tvari ili biljke (član 57. stav (1));</p> <p>2. ne dostavi primjerak ili kopiju dozvole organu koji je dozvolu</p>	<p>Član 89.</p> <p>(Povrede odredbi člana 57. ovog Zakona)</p> <p>Novčanom kaznom u iznosu od 1.500 KM do 3.000 KM kaznit će se za prekršaj službeno ili odgovorno lice u carinskom organu ako:</p> <p>1. ne označi datum i mjesto carinjenja na dozvoli iz člana 35. ovog Zakona za uvoz, izvoz ili tranzit tvari ili biljke (član 57. stav (1));</p> <p>2. ne dostavi primjerak ili kopiju dozvole organu koji je dozvolu</p>

<p>izdao i Odjelu za opojne droge u roku od osam dana od carinjenja (član 57. stav (2));</p> <p>3. ne utvrdi, u slučaju tranzita tvari ili biljke, vrstu i količinu tvari, biljke ili njihovih preparata za svaku pošiljku, ili ne označi na carinskoj ispravi državu porijekla pošiljke i državu odredišta pošiljke, ili odmah o pošiljci ne izvijesti Odjel za opojne droge (član 57. stav (3)).</p>	<p>izdao i Odjelu za opojne droge u roku od osam dana od carinjenja (član 57. stav (2));</p> <p>3. ne utvrdi, u slučaju tranzita tvari ili biljke, vrstu i količinu tvari, biljke ili njihovih preparata za svaku pošiljku, ili ne označi na carinskoj ispravi državu porijekla pošiljke i državu odredišta pošiljke, ili odmah o pošiljci ne izvijesti Odjel za opojne droge (član 57. stav (3)).</p>
<p>Član 91.</p> <p>(Zaštitne mjere)</p> <p>(1) Opojna droga, psihotropna tvar, biljka ili dijelovi biljke iz koje se može dobiti opojna droga i prekursor, te sredstvo za proizvodnju opojne droge iz čl. 83. do 90. ovog Zakona, oduzet će se.</p> <p>(2) Za prekršaje propisane ovim Zakonom (čl. 83. do 90.), uz zaštitnu mjeru oduzimanja predmeta iz stava (1) ovog člana, mogu se izreći sljedeće zaštitne mjere:</p> <p>a) zabrana obavljanja djelatnosti;</p> <p>b) obavezno lijeчењe od ovisnosti o opojnoj drogi.</p> <p>(3) Zaštitne mjere iz stava (2) tač. a) i b) ovog člana mogu se izreći u trajanju od tri mjeseca do jedne godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke kojom je zaštitna mjera izrečena.</p>	<p>Član 91.</p> <p>(Zaštitne mjere)</p> <p>(1) Opojna droga, psihotropna tvar, biljka ili dijelovi biljke iz koje se može dobiti opojna droga i prekursor, te sredstvo za proizvodnju opojne droge iz čl. 83. do 90. ovog Zakona, oduzet će se.</p> <p>(2) Za prekršaje propisane ovim Zakonom (čl. 83. do 90.), uz zaštitnu mjeru oduzimanja predmeta iz stava (1) ovog člana, mogu se izreći sljedeće zaštitne mjere:</p> <p>a) zabrana obavljanja djelatnosti trajno ili na određeno vrijeme;</p> <p>b) oduzimanje dozvole.</p>
	<p>„Član 92a.</p> <p>(O Uredu za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga)</p> <p>(1) Vijeće ministara osnovati će Ured za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga iz člana 8. ovog Zakona u roku od mjesec dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona.</p> <p>(2) Do osnivanja Ureda za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga, poslove iz djelokruga Ureda predviđene ovim Zakonom obavlja Odjel za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga.“.</p>
<p>Član 96.</p> <p>(Prijelazna odredba za dužnosti i poslove povjerene ovim Zakonom Agenciji za lijekove)</p> <p>(1) Dužnosti i poslove povjerene ovim Zakonom Agenciji za lijekove do njenog osnivanja obavlja Ministarstvo civilnih poslova.</p>	<p>Član 96.</p> <p>(Prijelazna odredba za dužnosti i poslove povjerene ovim Zakonom Agenciji za lijekove)</p> <p>(1) Dužnosti i poslove povjerene ovim Zakonom Agenciji za lijekove do njenog osnivanja obavlja Ministarstvo civilnih poslova.</p>

<p>(2) Dužnosti i poslove povjerene ovim Zakonom Upravnom odboru Agencije za lijekove do osnivanja te agencije obavlja ministar civilnih poslova.</p> <p>(3) Izuzetno od odredbi člana 6. (<i>Procjene godišnjih potreba opojnih droga</i>) ovog Zakona, procjena godišnjih potreba opojnih droga koje se smiju izraditi i koje se smiju staviti u promet na teritoriji Bosne i Hercegovine za tekuću kalendarsku godinu utvrdit će se na pogodan način koji odredi ministar civilnih poslova, u dogovoru s entitetskim ministrima nadležnim za poslove zdravstva i nadležnim organom u Distriktu.</p>	<p>(2) Dužnosti i poslove povjerene ovim Zakonom Stručnom vijeću Agencije za lijekove do osnivanja te agencije obavlja ministar civilnih poslova.</p> <p>(3) Izuzetno od odredbi člana 6. (<i>Procjene godišnjih potreba opojnih droga</i>) ovog Zakona, procjena godišnjih potreba opojnih droga koje se smiju izraditi i koje se smiju staviti u promet na teritoriji Bosne i Hercegovine za tekuću kalendarsku godinu utvrdit će se na pogodan način koji odredi ministar civilnih poslova, u dogovoru s entitetskim ministrima nadležnim za poslove zdravstva i nadležnim organom u Distriktu.</p>
<p>Član 97.</p> <p>(Propisi za provođenje)</p> <p>(1) U slučajevima kada ovaj Zakon predviđa da nadležni ministar donese propise za provođenje ovog Zakona, nadležni ministar donijet će te propise u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog Zakona.</p> <p>(2) U slučajevima kad ovaj Zakon predviđa da Upravni odbor Agencije za lijekove donese propise za provođenje ovog Zakona, ti propisi bit će doneseni u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ovog Zakona.</p> <p>(3) Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine utvrdit će popis iz člana 41. (<i>Upotreba psihotropnih tvari za hvatanje životinja</i>) ovog Zakona, te odrediti uvjete za upotrebu psihotropnih tvari za hvatanje životinja u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog Zakona.</p>	<p>Član 97.</p> <p>(Propisi za provođenje)</p> <p>(1) U slučajevima kada ovaj Zakon predviđa da nadležni ministar donese propise za provođenje ovog Zakona, nadležni ministar donijet će te propise u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog Zakona.</p> <p>(2) U slučajevima kad ovaj Zakon predviđa da Stručno vijeće Agencije za lijekove donese propise za provođenje ovog Zakona, ti propisi bit će doneseni u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ovog Zakona.</p> <p>(3) Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine utvrdit će popis iz člana 41. (<i>Upotreba psihotropnih tvari za hvatanje životinja</i>) ovog Zakona, te odrediti uvjete za upotrebu psihotropnih tvari za hvatanje životinja u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog Zakona.</p>
<p>Član 98.</p> <p>(Obaveza pravnih i fizičkih lica za usklađivanje djelatnosti s ovim Zakonom)</p> <p>Pravna i fizička lica koja na teritoriji Bosne i Hercegovine obavljaju djelatnosti uređene ovim Zakonom dužna su obavljanje te djelatnosti uskladiti s ovim Zakonom u roku od šest mjeseci od dana njegovog stupanja na snagu.</p>	<p>Član 98.</p> <p>(Obaveza pravnih lica za usklađivanje djelatnosti s ovim Zakonom)</p> <p>Pravna lica koja na teritoriji Bosne i Hercegovine obavljaju djelatnosti uređene ovim Zakonom dužna su obavljanje te djelatnosti uskladiti s ovim Zakonom u roku od šest mjeseci od dana njegovog stupanja na snagu.</p>

<p>Član 101.</p> <p>(Lica ovlaštena za obavljanje djelatnosti prema prijašnjim propisima)</p> <p>Pravna i fizička lica iz člana 98. ovog Zakona (<i>Obaveza pravnih i fizičkih lica na uskladivanje djelatnosti s ovim Zakonom</i>) koja obavljaju djelatnosti uzgoja, proizvodnje i prometa opojnih droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga te prekursora, na osnovu dozvole nadležnog entitetskog ministra, odnosno nadležnog organa u Distriktu, izdate na osnovu zakonâ iz člana 99. (<i>Prestanak važenja odredbi drugih zakonâ</i>) stav (1), odnosno propisa iz člana 100. (<i>Propisi koji se primjenjuju u prijelaznom periodu</i>), mogu nastaviti obavljati svoju registriranu djelatnost pod uvjetima iz člana 98. ovog Zakona.</p>	<p>Član 101.</p> <p>(Lica ovlaštena za obavljanje djelatnosti prema prijašnjim propisima)</p> <p>Pravna lica iz člana 98. ovog Zakona (<i>Obaveza pravnih i fizičkih lica na uskladivanje djelatnosti s ovim Zakonom</i>) koja obavljaju djelatnosti uzgoja, proizvodnje i prometa opojnih droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga te prekursora, na osnovu dozvole nadležnog entitetskog ministra, odnosno nadležnog organa u Brčko Distriktu, izdate na osnovu zakonâ iz člana 99. (<i>Prestanak važenja odredbi drugih zakonâ</i>) stav (1), odnosno propisa iz člana 100. (<i>Propisi koji se primjenjuju u prijelaznom periodu</i>), mogu nastaviti obavljati svoju registriranu djelatnost pod uvjetima iz člana 98. ovog Zakona.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------